

2023

# Annual Teaching Plans **SETSWANA HL**



Intermediate Phase



Shuter & Shooter  
PUBLISHERS (PTY) LTD



Ke tlolomolao go dira kgatiso kgotsa go kopisa nngwe ya ditsebe tsa buka e kwa ntle ga tetlo-kopiso e e kwadilweng ya beng.

Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd  
Shuters Business Park, 45 Willowton Road, Willowton, Pietermaritzburg 3201, South Africa  
PO Box 61, Mkondeni 3212, South Africa  
<http://www.shuters.co.za>

Copyright © Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd 2021

OS1001394

**Buka ya puiso ya ditlhophha e e kaelwang ke Morutabana**

Ditokelo tsa buka e di bolokesegile. Ga gona karolo ya buka e e tlaa boelediwang go phasaladiwa, ya bolokiwa kgotsa ya itsisiwe mo mabakeng a go tsaya se se neng se dirisiwa le go netefatsa gore se tlaa dirisiwa gape. Kgotsa e fetolelwe kwa mokgweng mongwe wa bofaratlhatlha, go baakangwa, go dira dikgatiso le go rekota kgotsa sengwe, kwa ntle le tetla e e kwadilweng e e dirilweng pele go tswa go mophasalatsi. Mongwe le mongwe yo a ikamanyang le tetla nngwe le nngwe ya tiro e e mabapi le phasalatso e, o tlaa arabela ditatofatso tsa bosenyi le ditshenyegelo tsa dingongorego tsa semmuso.

Sekolo sa **Shuters** se simolotswe ka ngwaga wa 2016 ka ntlha ya koketsego ya boleng jwa ditlhokego tse di tsweletseng tsa kgolo ya boitseanape jwa barutabana. Re dumelletswe go fana ka katiso mme katiso ya rona e re dumelletswe go tshwara dikatiso ka namana kgotsa go goketswe inthanete go ya ka dikgatlhego tsa bareki ba rona.

- Nomoro e e dumelletseng ya ETDP SETA -ETDPS010941
- Nomoro ya mokgatlho wa barutabana wa naga ya rona SACE-PR12058

Sekolo sa Shuters se kgona go fana ka katiso mo diporofenseng tsotlhe di le robongwe go kgabaganya naga ya rona. Barutabana ba kgona go fitlhelela dintlha tse di tsweletseng mo dikatisong tsa rona go tswa mo mokgatlhong wa kgolo le boitseanape jwa barutabana. Rena le manane a thuto kgotsa mabaakanyetso a a leng teng ale 55. A a rupelewang ke bakatisi kgotsa bafatlhos ba ba nonofileng thata e bile bana le kitso. Dilwana tsa thuto tsa rona di fiwa batsaakarolo ka nako ya katiso.

Dikatiso tsa rona di tsepama bontsi mo dirutweng tsa dikolo di akaretsa go rutwa, thuto le mokgwa wa go tlhatlhoba le ikatiso e e kgatlhisang ya phaposiborutelo. Re na gape le manane a katiso kgotsa mabaakanyetso a a tsepamang mo dikolong le tsholo ya phaposiborutelo.

Ntle le katiso, Sekolo sa Shuters se neelana ka thuto ya bookamedj jwa diporojeke tsa thuto ka kakaretso mo ditirong dingwe tse di latelang:

- Ditlhokego le ditlamorago tsa kgaoganyo
- Go ipaakanya go go mosola
- Dithulaganyo tsa go thusa baithuti
- Go tlhatlhobelela le go katisa barutabana
- Dithulaganyo tse ditotileng katiso ya motho a le mongwe go ya ka ditlhokego tse di tlhaotsweng


Tse di latelang ke dithulaganyo tse di dumelletseng tseo di abiwang tsotlhe ka bobedi ka namana kgotsa go gokeletswe inthanete:

- Go tshwara tlhatlhobo ya ditlamorago tsa thuto: Karolo ya Selekanyo-115753 Selekanyo 5 (15 tlolomatoso)
- Go tshwara tekanyetso ya tlhatlhobo ya ditlamorago tsa thuto. Karolo ya Selekanyo-115759
- Etlhofofatsa thuto ka go dirisa mefutafuta e e neetsweng ya thutatsela. Karolo ya selekanyo-117871

Fa o batla kitso mabapi le katiso e re neelenelang ka yona buisana le:

Vickesh Thandray - ([vickesh@shuters.com](mailto:vickesh@shuters.com)).





Shuter & Shooter ke setlamo sa bagatsi ba ba motlotlo bao ba fitlhelwang mo nageng ya rona.

E simolotswe jaaka lebentlele la dibuka dingwaga dile lekgolo tse di fetileng, re simolotse ka go phasalatsa dibuka tsa padi tsa seZulu, poko le buka e e buisiwang ya thuto go tloga ka tshimologo ya dingwaga tsa bo1930. Go tloga ka nako eo, re nnile le katlego ya go ntsha dikwalo tsa boleng jo bo kwa godimo le dilwana tsa thuto ka maleme otlhe a semmuso bosetshaba a naga ya rona le konokono ya kharikhulamo ya dikolo.

## NTLHA KGANG YA RONA KE THUTO

Bagatsi ba Shuter & Shooter (PTY) Ltd ba phasaladitse go feta dirutwa tse 950 tse di dumelletsweng tsa kharikhulamo mokhatelokong ya dibuka ya lefapha la thuto ya motheo la bosetshaba.

Ga mmogo le tiraki ya mefuta e e farologaneng ya dilwana tsa koketsso ya thuto.

Morago ga kgolo le dipatlisiso tse dintsi, re tsentse thuto ka inthanete e e kgatlhisang ebile e tsepame le dilwana tsa go tshegetsa go ruta. Ka ngwaga wa 2017 ke ge re simolola motseletsele wa dikaedi tsa thuto tse dikgatlhisang tse dintshwa-Ace It! Metseletsele ya mefuta ya yona e le nosi e e lebeletseng mefuta e e garologaneng e barutwana ba ithutang ka yona. Ace It! e akaretsa dintlha tsa thuto tsa mokgwa monngwe le mo nngwe wa go ithuta go thusa barutwana go tswelela mo ditlhatlhobong tsa bona tsa bofelo jwa ngwaga. Ka ngwaga wa 2018 ke ge re phasalatsa serutwa sa ntlha sa TVET le go phasalatsa dirutwa di feta 15 tsa thuto.

Ka ngwaga wa 2018, ke ge Shuter & Shooter e garela papadisano ya yona le Zungu. Khamphani ya dipeelo tsa madi (ZICO) e bone fa khamphani e nna e tona e le ya batho ba bantsho ba bagatsi ba thuto ba naga ya rona ya bosetshaba.



# Shuter & Shooter e itlamile go neelana ka ditlhoko tsa thuto tsa Aforika Borwa yo o fetogang.



- Re aga le go gatisa materiale wa tsa thuto.
- Re neelana ka ditirelo tsa seporofeshenale tsa tlaleletso go lephata la thuto.
- Re neelana ka tirelo ya badirisi le phatlalatso ya mantlha.

Shuter & Shooter e ikgantsha ka boAforika-Borwa 100%, ke 100% ya beng bantsho mme ke khampani ya Maemo a 1 a BBBEE. Ka kopo, tshegetsa baphatlalatsi ba selegae ba ba jaaka Shuter & Shooter.

Shuter's  
**TOP CLASS**

Hi Nwa  
Hi Kelwa

**SISWATI  
SETFU**

Shuter's  
**PREMIER**

Shuter's  
**TOPKLAS**

Setswana  
Tota

**Sediba  
sa thuto**

**ISIZULU  
SOQOBO**

Sichumile  
**ISIXHOSA**

IsiXhosa  
Ngumdiliya

**Masihambisane**



**IsiZulu Sethu**

# Ditlhagiswa tsa rona di tsenyeletsa:

- Dikwalwa
- Kaedi ya Morutabana
- Dibukatiro
- Dikaedi tsa thuto
- Dibuka tsa go buisa
- Dibuka tsa go buisa tse di rulagantsweng
- Dikema tsa go buisa foniki
- Materiale wa TVET
- Dithanodi
- Diatlelase
- Dipapetla tsa lebota
- Ditshamekisi tsa thuto le Malepa
- Dibuka Kaelo
- Dibuka ka mafaratlhathlha (E-Books)
- Didiriswa tsa dijatile tsa go ithuta

Gape, re ipela ka fa re le moneelakatiso yo o letleletsweng, re ikwadisitse le ETDP SETA mmogo le SACE.

# Goreng o tlhophpha dibuka tsa rona?

- Di obamela CAPS ka botlalo
- Di na le ditirwana le dithutiso di le dintsi
- Dikao tse di maleba go ralala dibuka
- Puo e e bonolo, e e kwadilweng mo maemo a morutwana
- Di rulaganya dithuto bonolo
- Dibukana tsa thulaganyo le Tatediso di thusa go nolofatsa go ruta




## Mesola ya go dirisa dibuka tsa rona

- Tokafatsa dipholo tsa barutwana
- Lekola kgatelopele bonolo
- Fokotsa mokgeleo wa botsamaisi
- Di thusa go boloka nako ya go rulaganya le go baakanya
- Di latela CAPS ka nepagalo, mme di dire go ruta go nne botlhoho
- Bontsi jwa dithhogo tsa rona bona jaaka di e-Books (dibuka ka mafaratlhatlha)

# DITENG

<b>MOPHATO WA 4 .....</b>	<b>1</b>
KGWEDITHARO YA 1 .....	2
KGWEDITHARO YA 2.....	9
KGWEDITHARO YA 3.....	15
KGWEDITHARO YA 4.....	22
<b>MOPHATO WA 5 .....</b>	<b>28</b>
KGWEDITHARO YA 1 .....	29
KGWEDITHARO YA 2.....	36
KGWEDITHARO YA 3.....	42
KGWEDITHARO YA 4.....	49
<b>MOPHATO WA 6 .....</b>	<b>55</b>
KGWEDITHARO YA 1 .....	56
KGWEDITHARO YA 2.....	63
KGWEDITHARO YA 3.....	69
KGWEDITHARO YA 4.....	76
<b>LENANEO LA TLHATLHOBO .....</b>	<b>81</b>

4



# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETELLO:

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
DITEKANYETSOTIRO TSA TLHATLHOBO YA MOTHEO LE KAMOGELO DI DIRWE MO MALATSING A LE MARARO A NTLHA, BEKE YA NTLHA YA KGWEDITHARO YA NTLHA. TSHEDEMOSETSO E, E TLA BONTSHA TLHAELO/MEKHINO E E KA NNANG TENG MO KITSONG YA BARUTWANA. TSHEDEMOSETSO E E BONWENG E TLA DIRISETSWA GO RULAGANYETSOTIRO LE DITIRWANA	<b>(TIRO YA MOLOMO) Reetsa sethangwa sa tshedimosetso eleng posetara e e bapatsang tiragalo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa dinthha tse di kgethegileng</li> <li>Sekaseka tshedimosetso e e neiweg</li> <li>A amanya tshedimosetso le botshelo jwa gagwe</li> </ul> <b>Pele ga puiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponelepele go lebilwe sethogo le ditshwantsho</li> <li>Dirisa diogamaano tsa puiso jaaka go okola</li> <li>Botsa le go araba dipotso tse maleba</li> <li>Ranola le go buisana ka tshedimosetso go tswa mo ditshwantshong</li> </ul> <b>Buisang ka sethangwaponno se se nang le ditshwantsho sk: ditshwantsho mananeo/mmapa le mmapa wa thalogenyo/ditshwantsho</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ranola tshedimosetso</li> <li>Buisana ka lebaka la sethangwa</li> <li>Buisana ka puo e e dirisitsweng</li> <li>Supa le go buisana ka kagego le diponagalo jaaka mebala, bogolo jw ditshwantsho lemekwalo e farologaneng (fonto)</li> </ul> <b>Go buisetsta go tlhaloganya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: buisana ka ditshwantsho</li> <li>Ranola/ tlhalosa tshedimosetso</li> <li>Buisana ka maithomo a sethangwa</li> <li>Buisana ka puo le ponagalo jk mmala, fonto e e farologanyeng</li> </ul> <b>Melkgwa ya go buisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsa godimo/tlogela tsotthe o buise/puiso - kaelo ka ditlhophha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</li> </ul> <b>Tekanyetsotiro ya go ithutha – ipaakanyetsotiro ya puisetsa godimo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisa go ijesa monate</li> </ul>	<b>Sobokanya diteng tsa sethangwa sa tshedimosetso o itshegeditse ka lethomeso sethangwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thatsa mafoko a a tlogetsweng mo tshobokanyong e e kwadilweng kgotsa tshate/lenaneothalo/mmeppe wa dikakanjo</li> <li>Dirisa tlotlofoko e e maleba</li> <li>Dirisa mafoko a masha a a maleba go tswa mo sethangweng se se buisitsweng</li> <li>Dirisa lethomeso la go kwala tshosobanyo</li> <li>Mang?</li> <li>Eng?</li> <li>Leng?</li> <li>Kae?</li> <li>Goreng?</li> <li>Jang?</li> </ul> <b>Dirisa dikgatso tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala ditlhlangwa tsa ntla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlholla diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <b>Rekota/Kwala mafoko le dithaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thanodi go nonofisa tlolofoko le mopeleto</li> </ul> <b>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelelopele/kgatelopele ya barutwana</b>	<b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mainagolite, mainatota, mathalosi, mathalodi, madiri, Dipolelonolo, sekapolelo, dipotsa, dipaka,</li> </ul> <b>Bokao jwa mafoko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshwantshanyo, tshwantshiso, diane Mopeleto le matshwao a puiso</li> <li>Letshwao la potso letshwao la potso, tiriso ya thanodi</li> </ul>	
<b>1.2</b>	<b>(TIRO YA MOLOMO) Reetsa sethangwa sa tshedimosetso eleng posetara e e bapatsang tiragalo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa dinthha tse di kgethegileng</li> <li>Sekaseka tshedimosetso e e neiweg</li> <li>A amanya tshedimosetso le botshelo jwa gagwe</li> </ul> <b>Pele ga puiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponelepele go lebilwe sethogo le ditshwantsho</li> <li>Dirisa diogamaano tsa puiso jaaka go okola</li> <li>Botsa le go araba dipotso tse maleba</li> <li>Ranola le go buisana ka tshedimosetso go tswa mo ditshwantshong</li> </ul> <b>Buisang ka sethangwaponno se se nang le ditshwantsho sk: ditshwantsho mananeo/mmapa le mmapa wa thalogenyo/ditshwantsho</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ranola tshedimosetso</li> <li>Buisana ka lebaka la sethangwa</li> <li>Buisana ka puo e e dirisitsweng</li> <li>Supa le go buisana ka kagego le diponagalo jaaka mebala, bogolo jw ditshwantsho lemekwalo e farologaneng (fonto)</li> </ul> <b>Go buisetsta go tlhaloganya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: buisana ka ditshwantsho</li> <li>Ranola/ tlhalosa tshedimosetso</li> <li>Buisana ka maithomo a sethangwa</li> <li>Buisana ka puo le ponagalo jk mmala, fonto e e farologanyeng</li> </ul> <b>Melkgwa ya go buisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsa godimo/tlogela tsotthe o buise/puiso - kaelo ka ditlhophha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</li> </ul> <b>Tekanyetsotiro ya go ithutha – ipaakanyetsotiro ya puisetsa godimo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisa go ijesa monate</li> </ul>	<b>DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO</b>		

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	1-18			
TG	1-9			
RDR	59-71	<p><b>(TIRO YA MOLOMO)</b>  <b>Ba reetsa le go arabela nopolgo tswa mo patsaneng</b>  Ditirwana tsa matseno</p> <p><b>Ditirwana tsa matsenoponelopele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponelopele</li> <li>Reetsa nopolgo tswa mo pading</li> <li>Reetsa dikakanayokgolo le dinthha tse di kgathegileng</li> </ul> <p><b>Tihalosa ditragalo</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matsenoponelopele</b></p> <p><b>Go thophpha molaetsa-mogolo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihalosa ditragalo sentle, ka tatelano ya tsona</li> <li>Amanya le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka boleng jwa setso, botho le loago mo sethangweng</li> </ul> <p><b>O tsaya karolo mo puisanong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refosanang go bua</li> <li>Tihomama mo sethogong</li> <li>Boitsa dipotsco tse di maleba</li> <li>Tshegetsza puisanano</li> <li>Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go bontsha boutwelobothhoko le totlo.</li> </ul> <p><b>3-4</b></p>	<p><b>Buisa nopolgo tswa mo padding</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola, go tlodisa mathlo, ponelopele ka sethogo le go buisana ka morero/diteng</li> <li>Tiotla/buisana ka baanelwa le maikutlo a tlhagisiwang ke setthangwa.</li> <li>Amanya ditragalo/baanelwa le matshelo a bona</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A dirisa ditogamaano tse di latelangOkola, o batta dinthha kgolo</li> <li>Tiodisa mathlo go batta dinthha tse di tshegetsang</li> </ul> <p><b>Dirisa ditogamaano tse di latelang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponelopele</li> <li>Dira dikamano</li> </ul> <p><b>Thutto ya Dikwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka kagego, tiriso ya puo le baamogedi</li> <li>Supa pharologanyo magareng ga kgangkhutswe, bukatsatsi le lekwalotshelo</li> </ul> <p><b>Mekgwya ya go buisa:</b></p> <p>Puisetszo godimo/ tlogela tsotlhe o buise /puiso- kaelo ka ditlhophha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b>  Dithophha tsa maina, Mabotsi, maemeditho, thuanyi, maetsi, malathelwa</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b>  Pakajaanong, pakafetileng, Pakatlang, thuanyi sediri, thuanyi sedirwa</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b>  Maatodi, makaelagongwe</p> <p><b>Mapeleto le matshwao a puiso</b>  Tlhakakgolo, khutlio, phegetlwana, kgaganyo ya mafoko, letshwao la potso, tiriso ya thanodi.</p> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <p><b>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala ditlhangwa tsa nthla</li> <li>Go boletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlholla diphosole</li> <li>Go thagisa</li> </ul> <p><b>Relota/Kwala mafoko le dithhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng.</b></p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlottlofoko mopeleto</p> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelopele ya barutwana.</b></p>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4		Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puiisetso godimo <b>Go buisetsa go ijesa monate</b> Go buisa padi/padiso tsatsi lengwe le lengwe metsotsi e le 30		
LB	19-28			
TG	10-15			
RDR	1-8			
<b>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</b> • Puisetsogodimo (Mادو: 20) <b>Simolola ka tiro e mo kgweditharo 1 mme o e felelets e mo kgweditharo ya 2 fa o rekota maduo</b>				
5-6	<b>Reetsa kgangkhutswe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinwana ya matseno</li> <li>• Ponelopele</li> <li>• Supa baanelwa</li> <li>• Gakologelwa nthakgolo</li> <li>• Ba araba dipotsa tsa molomo</li> <li>• Ba tlota kgang gape</li> <li>• Ba latehana dintlha</li> <li>• Ba neelana ka baanelwa sentle</li> </ul>	<b>Go buisa kgangkhutswe</b> <b>Pele ga puiso:</b> Ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa ditogamaano tsa go buisa: go dirisa ponelopele le go dirisa medumo dira ditlhaka le methala ya tiriso</li> <li>• Go buisana ka tlotlofoko e ntšhwa go tswa mo setlhengweng se see buitsweng</li> <li>• Go supa le go tshwaela ka baneelwa ka ga setlhengwa</li> </ul> <b>Go buisetsa go tlhaloganyas</b> Dirisa thanodi Dirisa ditogamaano tsa go buisa, ponelopele ka setlhogoo:	<b>Ba kwala kgang e e ikaegileng ka maitemogelo a bona</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ba tlhopha setlhogo se se maleba</li> <li>• Ba dirisa lethomeso le le maleba</li> <li>• Tseneletsa baanelwa</li> <li>• Dirisa dipopego tsa puo, mopeleto le matshwao a puo a a maleba</li> <li>• Dirisa tlotlofoko e e farologaneg, e tsamaisana le setlhogo. Ba dira thanodi</li> </ul> <b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b> <b>Go dira paakkanyetsotiro/pele ga go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go kwala ditlhengwa tsa ntla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganyaa</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le</li> <li>• Go thagisa</li> </ul>	<b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> mainagothe, mainatota, bongwe le bontsi, maigoboka mana a a senang bongwe le bontsi jaaka: metsi <b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> dipolelonolo Mopeleto le Matshwao a <b>puso</b> khutlo, ditlhakakgolo le ditlhakannye

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6		<ul style="list-style-type: none"> <li>go tlodisa matlho go batla dinthatse tsnegetsang</li> <li>Dira poneleopele ba ipopela bokao ka mafoko le ditshwantsho</li> <li>Sekaseka go go godisa go tlhaloganya <b>Dirisa ditogamaano tsa go tlhaloganya setlhengwa</b></li> <li>Ipopele bokao jwa setshwantsho</li> <li>Amanya tsedimosetso</li> <li>Dira dikamano</li> <li>Poneleopele</li> <li>Ipopele bokao</li> </ul> <p><b>Thuto ya dikwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa le go tshwaela ka baanelwa</li> <li>Ba thafisa le go tlhalosa maikutlo a bone ka setlhengwa</li> </ul> <p><i>Puisetsso godimo/tlogela tsotthe o buise/puiso- kaelo ka ditlhapha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya pantsana</i></p> <p><b>Tekanyetsso ya go ithuta – ipaakantsso ya puisetsso godimo Go buisetsa go ijesa monate</b></p> <p>Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotsso e le 30</p>	<p><b>Relota/Kwala mafoko le dithaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</b></p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlolofoko le mopeleto</p> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelelopele/kgatelopele ya barutwana</b></p>	
LB	29-40			
TG	16-21			
RDR	59-71			

## TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA

- TLHAMO (Maduo: 20)
- Tlhaloso/kanelo (3 dietema)
- Mo tsamaong ya kgweditharo

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSAL GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<b>(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa le go buisana ka resipe</b> Ditlwana tsa matseno: <ul style="list-style-type: none"><li>• Poneleopele</li><li>• Gakologelwa tsamaiso</li><li>• Supa diponagalo tsa setlhangwa sa ditaelo</li><li>• Neela ditaelo tse di tlhamaletseng, sekao, ka mokgwa o samentshise e dirwang ka teng</li><li>• Dira dinthha le go dirisa ditaelo tse di busitsweng</li><li>• Botsa dipotsa go bona tlhaloso</li></ul>	<b>Buisa resipe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pele ga puiso: poneleopele go tswa mo sethogong le ditshwantshong</li><li>• Dirisa ditogamaano tsa puiso: poneleopele, methala ya tiriso</li><li>• Buisanang ka dinttha tse di kgethegileng tsa setlhangwa</li><li>• Buisanang ka tatelano ya ditaelo</li></ul> <b>Go buisetsa go tlhologanya</b> Dirisa ditogamaano tse di latelang: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tlodisa matlho go batla dinttha tse di tshegetsang</li><li>• Okola, o bathla dinttha kgolo</li></ul> <b>Dirisa ditogamaano tsa go tlhologanya setlhangwa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poneleopele</li><li>• Ipopelle bokao jwa mafoko a sa tlvaelegang le ditshwantsho</li></ul>	<b>Kwala ditaelo: o dira jang kopiyatee/mogodungwana</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kwala lenaame la diliwana le ditswaki</li><li>• Dirisa dinttha tse di kgethegileng tse di maleba</li><li>• Dirisa tatelano e nepagetseng</li><li>• Dirisa modirisotsaelo wa lediri</li><li>• Dirisa popego le kagego e e repagetseng</li><li>• Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</li></ul> <b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b> <b>Go dira paakanyetsetotiro/pele ga go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Go kwala ditlhlangwa tsa ntliha</li><li>• Go boeteletsa</li><li>• Go tseleganyaa</li><li>• Go tlhotliha diphosole</li><li>• Go tlhagisa</li></ul> <b>Relota/Kwala mafoko le dithhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</b> Dirisa thanodi go nonofisa tlolofoko le mopeleto <b>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelopele ya barutwana</b>	
7-8				
LB	41-58			
TG	22-26			
RDR	72			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMANG TIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhangwa tse di buisiwang/tse di sa buisiwang (Maduo: 15)</li> <li>Setshwanopono (Maduo: 10)</li> </ul> <p><b>Dipopego tsa Puo le Melawana (Maduo: 15)</b></p> <p>Ditirwana tsa tiro e, ga di tlhokagale gore di kwalwe ka nako e le nngwe</p>	<p><b>(TIRO YA MOLOMO)</b> <b>Tsaya karolo mo puisanong ya setlhophha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refosanang ka go buisana mo setlhopheng</li> <li>Tlhomama mo setlhogong</li> <li>Botsa dipotsa tse di maleba</li> </ul> <p><b>Ikatiso ya go reetsa le go bua</b> (Thophha tirwana e le nngye ka letsatsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diragatsa leboko, pina</li> <li>Tshameka motshameko wa pu o o bonolo</li> <li>Neela le go latela ditaelo/dikaelo tse di bonolo</li> <li>Bega dikgang tsa gago</li> <li>Tlotla ka kgang e o e uttwileng/e o e buisitseng</li> </ul>	<p><b>Puiso ya posetara kgotsa kitsiso</b></p> <p><b>Pele ga puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponelopele go tswa</li> <li>mosetlhogong le ditlhwantsho/ didiriswa tsa pono</li> <li>Buisanang ka diteng tsa setlhangwa</li> <li>Supa tshedimosetso e maleba</li> </ul> <p><b>Dirisa ditogamano tsa puiso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>okola go bona nthlakakaretso/ nthlakgolo,</li> <li>tlodisa mattho go bona dinttha tse di totobetseng/kgethegileng,</li> <li>Buisa setlhangwapono sa tshedimosetso, sekao, mmepo</li> <li>Supa ka mo setlhangwa se rulagantsweng ka teng jk mmala, bogolo jwa fonto le mokwalo o o farologaneng</li> <li>Ranola ditlhangwapono</li> </ul> <p><b>Ikatiso ya go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisetsa godimo ka kapodiso e e maleba, segalo le lebelo tse maleba</li> </ul>	<p><b>Thala/bopa posetara e bapatsang tiragalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thiphpha tshedimosetso e maleba le maithlomo le baamogedi</li> <li>Dirisa kagego e maleba.</li> <li>Dirisa diponagalo tse di maleba, jk. mebala, fonto e farologaneng</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntliha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota/Kwala mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thanodi go nonofisa tlolofoko le mopeleto</li> </ul> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelopole/kgatelopeleya barutwana</b></p>	<p><b>Bokao jwa mafoko</b> Lefoko le le emelang polelvamma</p> <p><b>Dira ka dipolelo</b> Tshwantshanyo, tshwantshiso, diane.</p> <p><b>Mopeleto le matshwa a puiso le</b> mopeleto: letshwao la potso letshwao la potso, tiriso ya thanodi, Letshwao la tsiboso, dikhutiwana, dithhakakgolo</p> <p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntliha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya go ithuta – ipaakantso ya puisetso godimo</b> <b>Go buisetsa go ijesa monate</b> Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotsi e le 30</p>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	59-72			
TG	27-31			
RDR	22-39			

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG (TEKANYETSO YA GO THUTA)		DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA	
<b>DITIRWANA TSA GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)</b>	<b>DITIRWANA TSA GO BUISA LE GO LEBELELA</b>	<b>DITIRWANA TSA GO KWALA LE GO TLHAGISA</b>	<b>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologaneg tsa go Reetsa le go Bua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go buisa</li> <li>Ditirwana tsa puisetso – godimo</li> <li>Ditirwana tsa tekathaloganyo ya puiso</li> <li>Ditirwana tsa dikwalo tse di itshehleng/ikaegilleng mo ditlhaweng/dikwalo di le 3, mo tsamaong ya dikgwedi di le thataro [semesetara]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Tshobokanyo</li> <li>Boithamedi</li> <li>Dithhangwa tsa Tiriso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologanyeng tsa dipopego tsa Puo le Melawana di amane/itshetlege ka mofuta wa sethangwa</li> </ul>
<b>MOPHATO 4 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 1</b>		<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO:</b>	
<b>PUSETSO GODIMO (maduo 20)</b> <b>ELA TLHOKO:</b> Tiro 1, e simolola kwa kgweditharo ya 1 e felela mo kgweditharo ya 2 fa maduo rekotiwā		<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA</b> <b>MOLOMO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>TLHAMO (maduo 20)</li> <li>Tihaloso/kanelo (3 ditemana)</li> <li>Mo tsamaong ya kgweditharo</li> </ul>	
		<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO TA DITLHANGWA (MADUO: 40) TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 40)</b> Dithhangwa tse di buisiwang/tse di sa buisiwang (Maduo: 15) Sethhangwapono (Maduo: 10) Dipopego tsa puo le melawana (Maduo: 15)	

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<b>(TIRO YA MOLOMO)</b> <b>Reetsa leboko/pina</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditiwana tsa matseno</li> <li>• Ponelopele</li> <li>• Gopola dinthakgolo</li> <li>• Buisanang ka thitokgang</li> <li>• Anyanya le maitemogelo a gago</li> <li>• Supa morumo le morethetho/moriboo</li> <li>• Tihalosa maikutlo jaaka a thihottheleditswe ka leboko</li> <li>• Diragatsa pina/mola o o tlhophilweng</li> </ul>	<b>Buisa leboko/pina</b> <b>Thuto ya dikwalo</b> Buisanang ka dinthakgolo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tihalosa maikutlo jaaka a thihottheleditswe ke pina/leboko</li> <li>• Supa moriboo/morethetho le morumo le tiro/thotlhelseto ya tsona</li> <li>• Aroganya mafoko ka dinoko go tlhaloganya moriboo/morethetho</li> </ul> <b>Dirisa ditogamaano tsa go buisa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go ipopela setshwantsho</li> <li>• Dira dikamamo</li> <li>• Ponelopele</li> <li>• Go ipopela bokao</li> </ul> <b>Dirisa ditogamaano tsa puiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go okola dinthha le</li> <li>• Go tlodisa mattho</li> <li>• Ponelopele</li> <li>• Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang</li> </ul> <b>Mekgwa ya go buisa</b> Puisetso godimo/tlogetla tsotthe o buise/puiso - kaelo ka dithophha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya leboko/pina	<b>Go kwala leboko le le bonolo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thophhang diteng tse di maleba</li> <li>• Dirisa popego le kagego tse di maleba</li> <li>• Rulaganya le go kwala setlhanywa sa nthha le go boeletsa pina</li> <li>• Dirisa moriboo/morethetho le morumo o o maleba</li> <li>• Dirisa kitso ya dinoko go bopa moriboo wa setlhanywa</li> <li>• Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</li> <li>• Dirisa dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go dira paalkanyetsotino/pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhanywa tsa nttha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphosho le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <b>Relota/Kwala mafoko le dithhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng.</b> Dirisa thanodi go nonofisa tlhotlafoko le mopeleto. (Thala/tiriso ya mafoko mo polelong/tlhhaloso ya kgotsa bokao jwa tswelopele/kgatelopele ya banutwana	<b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> mainakgopololo, maina a dillo, mainatswako, maemedi, masupi <b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> <b>dipolelonolo</b> <b>Bokao jwa mafoko</b> morumo, maadingwa, mothofatso, poelelso modumo, tshwantshanyo, tshwantshiso <b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> khutlo, phgewana, dinoko tsa mafoko, letswhao la tsiboso
1-2				
LB	73-80			
TG	32-35			
RDR	22-39 59-71			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>(TIRO YA MOLOMO)</b></p> <p><b>Matseno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poneleopele</li> <li>Reelletsa dinthata tse dii totobetseng</li> </ul> <p><b>Tsayo karolo mo phaposing borutelong [Morutabana a etelele puisanu pele]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka mosola wa tshedimosetso</li> <li>Golaganya tshedimosetso le botshelo jwa gago</li> <li>Busana ka ditlamorago/seabe mo bathing [ batho ba amega jang]</li> <li>Tshwantshanya/bapismaemo mo mafelong a a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka.</li> <li>Tshegetsza dikakanyo tsa gago ka mabaka</li> <li>Supa diponagalo tsa dipegele tsa maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e dirisitsweng</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa tirisanomongo tsag go thaeletsana sentle mo maemong a ditlhophpha</li> </ul> <p><b>Ditlwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lomaganya tshedimosetso le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka ditlamorago tse di kgongalang mo bathong</li> <li>Tshwantshanya/bapismaemo mo mafelong a a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka</li> <li>Tsayo karolo mo dipuisanong, le go emeleta kakanyo ya gago</li> <li>Supa diponagalo tsa dipegele tsa maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e dirisitsweng</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa tirisanomongo tsag go thaeletsana sentle mo maemong a ditlhophpha</li> <li>Ranolia le go buisana ka ditlhophpha</li> </ul> <p><b>Reetsa thaloso ya sengwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa se se thalosiwang sentle y</li> <li>Dirisa mafoko a a tshwananelang se se thalosiwang</li> <li>Dirisa mafoko a mašwa</li> <li>Dirisa mathlosi</li> </ul>	<p><b>Buisa pegelo ya maemo a bosa/ tshata/enaane/mmepe Pelega puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poneleopele go tswa mo setlhogong le dishwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola sethangwa go bona kgopolokakaretsotloisa matlho go bona dinthata tse dii totobetseng</li> <li>Supa ka mo sethangwa se rulagantsweng ka gona</li> <li>Tihaola le go thalosa go tshwana le go farologana</li> <li>Bulisa sethangwapono sa tshedimosetso sekao: mmepe</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko</li> <li><b>Melgwa ya go buisa</b></li> <li>Puisetsu godimo/tlogela tsotthe o buise/puiso - kaelo ka ditlhophha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya pegelo</li> </ul> <p><b>Tekanyetsu ya go ithutha – ipaakanyetsu ya puissetso godimo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotsi e le 30</li> </ul> <p><b>3-4</b></p> <p><b>Ditlwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lomaganya tshedimosetso le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka ditlamorago tse di kgongalang mo bathong</li> <li>Tshwantshanya/bapismaemo mo mafelong a a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka</li> <li>Tsayo karolo mo dipuisanong, le go emeleta kakanyo ya gago</li> <li>Supa diponagalo tsa dipegele tsa maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e dirisitsweng</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa tirisanomongo tsag go thaeletsana sentle mo maemong a ditlhophpha</li> <li>Ranolia le go buisana ka ditlhophpha</li> </ul> <p><b>Reetsa thaloso ya sengwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa se se thalosiwang sentle y</li> <li>Dirisa mafoko a a tshwananelang se se thalosiwang</li> <li>Dirisa mafoko a mašwa</li> <li>Dirisa mathlosi</li> </ul>	<p><b>Sobokanya sethangwa sa maemo a bosa/tshate ka go</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo tshobokanyong e e kwadilweng kgotsa tshate/lenaneothalo/mmpe wa dikakanyo</li> <li>Dirisa tlottofoko e e maleba</li> <li>Dirisa mafoko a mašwa a a maleba go tswa mo sethangweng se se buitsweng</li> </ul> <p><b>Ba dirisa lethomeso la go kwala tshobosanyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mang?</li> <li>Eng?</li> <li>Leng?</li> <li>Kae?</li> <li>Goreng?</li> <li>Jang?</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotsiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhophwa tsq nthha, boletsas,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go thithiha diphosole</li> <li>Go kwala ditlhophwa tsq nthha, boletsas,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go thithiha diphosole</li> </ul> <p><b>Relota/Kwala mafoko le ditthaloso tsa ona mo thanodding ya mong kgotsa mo leboteng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thanodi go nonofisa tlottofoko le mopeleto</li> </ul> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelopele/kgatelopele ya barutwana</b></p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lediri, ledirilefetedi, ledirilefetedi, thuanyi, mathlosi, medriniso ya lediri</li> </ul> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sediri, sediriwa thuanyi, mathusamadiri, pakatiang, pakafetilieng,</li> </ul> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diane le maele, dithamalakwane</li> </ul>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO								
LB	80-90											
TG	36-39											
RDR	72			<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: (Tiro ya molomo)</b>  <b>TIRO 1: Puiseetsogodimo (Maduo: 20)</b>          Tiro e, ke tsweletso go tloga kwa kgweditharo ya 1. E tla konosediwia le go rekotiwa mo kgweditharo ya 2</p> <table border="1"> <tr> <td><b>(TIRO YA MOLOMO)</b> <b>Go reetsa terama</b></td><td><b>Buisa mmuisano</b></td><td><b>Kwala sethangwa sa dipotsotherisanoo</b></td><td><b>Dira ka mafoko</b></td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditriwana tsa matseno</li> <li>Ponelopele</li> <li>Reetsa le go amana mmuisano/ dipotsotherisanoo le maitemogelo a gago.</li> <li>Supa dintlha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Boeletsa pono ya terama ka go tlotta tateianao ya ditiragalo</li> <li>Neela maina a badiragatsi ka nepagalo</li> <li>Tlhalosa dikakanyo le maikutlo ka ga sethangwa</li> <li>Dirisa popego ya puo e nepagetseng</li> </ul> <p><b>Etsisa modiregatsi mo patsaneng e e thophilweng mo kgweditharo ya 1</b></p> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso:</li> <li>Ponelopele go tswa mo stlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola sethangwa go bona kgopolokakaretso tlodisa mathlo, ponelopele, go bona dintlha tse di totobetseng,</li> <li>Supa ka mo sethangwa se ruagantsweng ka gona</li> <li>Thaola le go tlhalosa go tshwana le go farologana</li> <li>Buisa sethangwapono sa tsnedimosetsi sk: mmepe</li> <li>Buisanang ka tlollofoko e nthwa le go e tlhaloganya</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko</li> </ul> <p><b>Thuto ya dikkwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa le go tshwaela ka poloto</li> <li>Neela mabaka a tiragatso</li> <li>Supa le buisana ka boleng jo sethangwa se bo tlhagisang</li> <li>Thagisa maikutlo a a tisiwang ke sethangwa</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go tlhaloganya</b></p> <p>Dirisa ditogamaano tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go ipopela setshwantsho</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thophila diteng tse di maleba</li> <li>Dirisa foreimil/etlhomeso</li> <li>Dirisa puo-sebui,mo mmuisanono</li> <li>Atolosa dipolelo ka go tsenyeletsa mathlosile mathlaodi</li> <li>Dirisa tlollofoko mainatota, makopanyi le dipolelwana</li> <li>Dirisa mopeleto, matshwao a puo le tiriso ya puo e e maleba</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhahngwa ts a nttha</li> <li>Go boelersa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhothla diphosoo le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala tshekatsheko ya buka/ sethangwa [patsana] mo kgweditharong 1 Rekota/Kwala mafoko le ditlhahloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</b></p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlollofoko le mopeleto</p> </td><td> <p>Madiri mafelidi, maetsi le malathwela, kgaoganyo ya mafoko</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Diane le maele,</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <p>Phegelwana, khutiwana, lentshwa latiboso, ditsejwana, khutiotkhutlo</p> </td></tr> </table>	<b>(TIRO YA MOLOMO)</b> <b>Go reetsa terama</b>	<b>Buisa mmuisano</b>	<b>Kwala sethangwa sa dipotsotherisanoo</b>	<b>Dira ka mafoko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditriwana tsa matseno</li> <li>Ponelopele</li> <li>Reetsa le go amana mmuisano/ dipotsotherisanoo le maitemogelo a gago.</li> <li>Supa dintlha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Boeletsa pono ya terama ka go tlotta tateianao ya ditiragalo</li> <li>Neela maina a badiragatsi ka nepagalo</li> <li>Tlhalosa dikakanyo le maikutlo ka ga sethangwa</li> <li>Dirisa popego ya puo e nepagetseng</li> </ul> <p><b>Etsisa modiregatsi mo patsaneng e e thophilweng mo kgweditharo ya 1</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso:</li> <li>Ponelopele go tswa mo stlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola sethangwa go bona kgopolokakaretso tlodisa mathlo, ponelopele, go bona dintlha tse di totobetseng,</li> <li>Supa ka mo sethangwa se ruagantsweng ka gona</li> <li>Thaola le go tlhalosa go tshwana le go farologana</li> <li>Buisa sethangwapono sa tsnedimosetsi sk: mmepe</li> <li>Buisanang ka tlollofoko e nthwa le go e tlhaloganya</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko</li> </ul> <p><b>Thuto ya dikkwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa le go tshwaela ka poloto</li> <li>Neela mabaka a tiragatso</li> <li>Supa le buisana ka boleng jo sethangwa se bo tlhagisang</li> <li>Thagisa maikutlo a a tisiwang ke sethangwa</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go tlhaloganya</b></p> <p>Dirisa ditogamaano tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go ipopela setshwantsho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thophila diteng tse di maleba</li> <li>Dirisa foreimil/etlhomeso</li> <li>Dirisa puo-sebui,mo mmuisanono</li> <li>Atolosa dipolelo ka go tsenyeletsa mathlosile mathlaodi</li> <li>Dirisa tlollofoko mainatota, makopanyi le dipolelwana</li> <li>Dirisa mopeleto, matshwao a puo le tiriso ya puo e e maleba</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhahngwa ts a nttha</li> <li>Go boelersa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhothla diphosoo le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala tshekatsheko ya buka/ sethangwa [patsana] mo kgweditharong 1 Rekota/Kwala mafoko le ditlhahloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</b></p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlollofoko le mopeleto</p>	<p>Madiri mafelidi, maetsi le malathwela, kgaoganyo ya mafoko</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Diane le maele,</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <p>Phegelwana, khutiwana, lentshwa latiboso, ditsejwana, khutiotkhutlo</p>
<b>(TIRO YA MOLOMO)</b> <b>Go reetsa terama</b>	<b>Buisa mmuisano</b>	<b>Kwala sethangwa sa dipotsotherisanoo</b>	<b>Dira ka mafoko</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditriwana tsa matseno</li> <li>Ponelopele</li> <li>Reetsa le go amana mmuisano/ dipotsotherisanoo le maitemogelo a gago.</li> <li>Supa dintlha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Boeletsa pono ya terama ka go tlotta tateianao ya ditiragalo</li> <li>Neela maina a badiragatsi ka nepagalo</li> <li>Tlhalosa dikakanyo le maikutlo ka ga sethangwa</li> <li>Dirisa popego ya puo e nepagetseng</li> </ul> <p><b>Etsisa modiregatsi mo patsaneng e e thophilweng mo kgweditharo ya 1</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso:</li> <li>Ponelopele go tswa mo stlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola sethangwa go bona kgopolokakaretso tlodisa mathlo, ponelopele, go bona dintlha tse di totobetseng,</li> <li>Supa ka mo sethangwa se ruagantsweng ka gona</li> <li>Thaola le go tlhalosa go tshwana le go farologana</li> <li>Buisa sethangwapono sa tsnedimosetsi sk: mmepe</li> <li>Buisanang ka tlollofoko e nthwa le go e tlhaloganya</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko</li> </ul> <p><b>Thuto ya dikkwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa le go tshwaela ka poloto</li> <li>Neela mabaka a tiragatso</li> <li>Supa le buisana ka boleng jo sethangwa se bo tlhagisang</li> <li>Thagisa maikutlo a a tisiwang ke sethangwa</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go tlhaloganya</b></p> <p>Dirisa ditogamaano tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go ipopela setshwantsho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thophila diteng tse di maleba</li> <li>Dirisa foreimil/etlhomeso</li> <li>Dirisa puo-sebui,mo mmuisanono</li> <li>Atolosa dipolelo ka go tsenyeletsa mathlosile mathlaodi</li> <li>Dirisa tlollofoko mainatota, makopanyi le dipolelwana</li> <li>Dirisa mopeleto, matshwao a puo le tiriso ya puo e e maleba</li> <li>Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhahngwa ts a nttha</li> <li>Go boelersa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhothla diphosoo le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala tshekatsheko ya buka/ sethangwa [patsana] mo kgweditharong 1 Rekota/Kwala mafoko le ditlhahloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</b></p> <p>Dirisa thanodi go nonofisa tlollofoko le mopeleto</p>	<p>Madiri mafelidi, maetsi le malathwela, kgaoganyo ya mafoko</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Diane le maele,</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <p>Phegelwana, khutiwana, lentshwa latiboso, ditsejwana, khutiotkhutlo</p>									

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dira dikamano</li> <li>Dira Poneleopele</li> <li>Botsa dipotso</li> </ul> <p><b>Melgwa ya puiso:</b> <i>Puisetso godimo/tiogela tsotlhe o buise/puiso- kaelo ka ditlhophha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya mmuisano</i></p> <p><b>Tekanyetso ya go ithuta – ipaalkantso ya puiisetso godimo Go buisetsa go ijesa monate</b> Go buisa padi/padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotsi e le 30</p>	Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelopele/kgatelopele ya barutwana	
LB	91-97			
TG	40-42			
RDR	72			
<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: Setlhangwa sa Tiriso (E kwalwa pele ga teko ya Seetibosigo e lekanyediwang kwa sekolong)</b>				
7-8	(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa le go tsweletsa ditaelo, sekao: ditaelo/meliwana/melao ya pabalesego/ go thapa diatlha/melawana kgotsa ditaelo tsa go dira sengwe Ditlwana tsa matseno	<p><b>Go buisa setlhangwa sa ditaelo, s.k:</b> ditaelo/meliwana/melao ya pabalesego/ go thapa diatlha/melawana kgotsa ditaelo tsa go dira sengwe</p> <p><b>Pele ga puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poneleopele</li> <li>Gakologelwa tsamaiso</li> <li>Supa diponagalo tsa setlhangwa sa ditaelo</li> <li>Thikomela ditlhogo tse di bothokwa</li> <li>Neela ditaelo tse di thamaletseng, sekao;</li> </ul>	<p><b>Kwala tlhamo e e thalosang bothokwa jwa go sala ditaelo/dikaele morago</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thophpha diteng tse di maleba le setlhogo</li> <li>Dirisa popego e e maleba jaaka foreimi/lethomeso</li> <li>Rulaganya tschedimoseto e e kgodisang</li> <li>Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang go bopa ditlhangwa tse di lomaganeng</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a maleba</li> </ul> <p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> Madirimathusi, mafeledi, mafetedi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Pakatiang, pakatiang-tswaledi, molokolo wa polelonolo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> Tiriso ya thanodi le go itlhameila thanodi</p>	

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<ul style="list-style-type: none"> <li>mokgwa o samentshise e dirwang ka gona</li> <li>Dira dinttha le go dirisa ditaelo tse di buisitsweng</li> <li>Go botsa dipotsa go bona tlhaloso</li> <li>Tshwaela ka ga go tlhaloganyega ga ditaelo</li> <li><b>Go reetsa le go neela dikaelo</b></li> <li>Reeletsa go bona dinttha tse di kgethegileng</li> <li>Dirisa dinttha ka nepagalo</li> <li>Dirisa popego ya puo ka nepagalo</li> <li><b>Ikatisetse go reetsa le go bua</b> (Thophae e le nngwe go ikatisa)</li> <li>Tsibogela ditaelo ka thamalalo</li> <li>Neela le go latela ditaelo/dikaelo tse di bonolo</li> </ul>	<p><b>Melgwa ya puiso</b> Puisetsa godimo/tlogetla tsotthe o buise/puiso- keelo ka ditlhophha/puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya patsana</p> <p><b>Tekanyetsosya go ithuta – ipaakantsoya puiisetso godimo Go buisetsa go ijesa monate</b> Go buisa padii/ padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotsi e le 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa tiro e phepa o dirisa ditlhogo, diphatla tsa ditlhagwa (sekgal)</li> <li>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</li> <li>Dirisa dikgato tsa go kwalala</li> <li><b>Go dira paakanjetsotiro/Pele ga go kwala</b></li> <li>Go kwala dikwalo tsa nthla,</li> <li>Go boeletsa,</li> <li>Go tseleganya,</li> <li>Go thothha cliphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota/Kwala mafoko le ditlhulosotsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</b> Dirisa thanodi go nonofisa tlottofoko le mopeleto</p> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelolepele/kgatelopele ya barutswana</b></p>	
LB	98-105			
TG	43-45			
RDR				
9-10	<p><b>Tiro 5</b> <b>DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKO E E TLHOMAMENG</b> <b>(Tsibogelo ya ditlhagwa maduo a le 40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potsa 1: Sethlangwa tekathhaloganyo se se buisiwang/se se sa buisiwang (Maduo: 5)</li> <li>Potsa 2: Tekathhaloganyo ka ga setshwantshopono (Maduo: 10)</li> <li>Potsa 3: Go kwala tshobokanyo (Maduo: 5)</li> <li>Potsa 4: Dipopego tsa puo le melawna (Maduo: 10)</li> </ul>			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	105-109			
TG	45-51			
RDR				

DITIRWANA TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG (TEKANYETSO YA GO ITHUTA)		MOPHATO 4: TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG KGWEDITHARO 2	
<p><b>DITIRWANA TSA GO REETSA LE GO BUA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua</li> </ul> <p><b>DITIRWANA TSA GO BUISA LE GO LEBELELA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa puiso</li> <li>Ditirwana tsa go buisetlsa kwa godimo</li> <li>Ditirwana tsa tekathaloganyo ya puiso</li> <li>Ditirwana tsa dikwalo go tswa dikwalweng/dithhangweng/dibuka tsetharo mo kgweditharo tse pedi Mo semesetareng</li> </ul> <p><b>DITIRWANA TSA GO KWALA LE GO TLHAGISA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go kwala ka ditemana</li> <li>Dithhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> <li>Tiro ya boithamedi</li> </ul> <p><b>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana</li> </ul>		<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG</b></p> <p><b>TIRO 1: Puisetsa godimo</b> (Tiro e, ke tsweletsa go tloga kwa kgweditharo ya 1. E tla konosedwa le go rekotiwa mo kgweditharo ya 2.)</p> <p><b>TIRO 4: GO KWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setlhangwa sa tirisano: (Maduo: 10) (E kwalwa pele ga teko e e laolwang.)</li> </ul> <p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG</b></p> <p><b>TIRO 5: Tsibogelo ya dithhangwa (Maduo: 40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potsa 1: Setlhangwa tekathaloganyo se se buisiwang/se se sa buisiweng (Maduo: 15)</li> <li>Potsa 2: Tekathaloganyo ka ga setshwantshopono (Maduo: 10)</li> <li>Potsa 3: Go kwala tshobokanyo (Maduo: 5)</li> <li>Potsa 4: Dipopego tsa puo le melawna (Maduo: 10)</li> </ul>	

BEKE	GO REETSAL E GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGOTSA PUOLE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>(TIRO YA MOLOMO)</b> <b>Go reetsa le go buisana kgang e e senang ya nnete/boammaaruri/, (leinane/dikinane/dinoolwane)</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponelepele ka ga sethangnwaa</li> <li>Tlhaola poloto, maitshetlego le baanelwa</li> <li>Tsay karolo mo dipuisanong, go emeela kakanyo ya</li> <li>Buisana ka molaetsa/wa kgang</li> <li>Araba dipotso ka molomo</li> </ul> <p><b>Barutwana ba begela ka kgang e e senang boammaaruri/nnete (leinane/dikinane/dinoolwane)</b></p> <p>1-2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neelia ditiragalo ka tatelano</li> <li>Neelia maina a baanelwa</li> <li>Tsibogela dikakanyo le maikutlo a siameng/tshisimogo ka thitokgang/baanelwa/molaetsa/maitshes tiego jj.</li> </ul>	<p><b>Go buisa leinane/dikinane dinoolwane</b> <b>Pele ga puiso</b></p> <p>Ponelepele go tswa mo sethogong le ditshwantshong</p> <p><b>Barutwana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso go dira ponelepele</li> <li>A dirisa malepa a kitso le go thalaganya sethangwa</li> <li>Buisana ka molaetsa/wa kgang</li> <li>Farologanya fa gare ga ditiragalo tse e leng tsa nnete le tse e seng tsa nnete</li> </ul> <p><b>Barutwana ba begela ka kgang e e senang boammaaruri/nnete (leinane/dikinane/dinoolwane)</b></p> <p>1-2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neelia ditiragalo ka tatelano</li> <li>Neelia maina a baanelwa</li> <li>Tsibogela dikakanyo le maikutlo a siameng/tshisimogo ka thitokgang/baanelwa/molaetsa/maitshes tiego jj.</li> </ul>	<p><b>Go kwala leinane/dikinane Dinoolwane o dirisa Iethomeso la go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa lethomeso la go kwala kgotsa polelotsemo/tshimologo mo go tlhokalang</li> <li>Kwala kgang a latelanya ditiragalo</li> <li>Dirisa tlollofoko e e farologanyeng</li> <li>Kwala ditiragalo ka pakapheti</li> </ul> <p><b>Tlollofoko ya bong</b></p> <p><b>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo tlollofokong ya bong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa dithhalo kgotsa tlollofoko e ntsha mo mafoko le dithhaloso go supa bokao, jj.</li> <li>Kgomaretsa tlollofoko e ntsha mo leboteng</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetso godimo/tlogela tsotlhe o buise</li> <li>Puiso-kaelo ka dithophha/</li> <li>Puiso kopanelo/puiso ka sebedi/puiso ka nosi ya leinane/dikinane, dinoolwane Go buisa go ijesa monate</li> </ul> <p><b>Go buisa padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotsotso e le 30</b></p> <p>Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nosi</p> <p>Tsaya karolo mo dipuisanong, go emeela kakanyo ya gago</p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> sethogo, kutu le mogatana pakapheti, maetsi, malathilwela, makopanyi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Polelonolo, polelotswalko, ditemana</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Maele, diane, thuto (go tswa mo sethangweng, mediumopuo</p> <p><b>Matshwao a puo le mopeleto</b> Khutlo, phiegelo, phiegelwana dithhakakgolo, ditsejwana</p>
LB	110-121			
TG	52-57			
RDR	40-58			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4 <b>PROJEKE KGATO 1 PATLISISO</b>	<p><b>Reetsa le go tsaya karolo mo puisanong ya porojeke ya boithamedi a ikaegile ka dikwalo/ditlhangwa (s.k. Poko/Terama/Kgangkhutswe) Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisana ka tsamao le nako ya porojeke</li> <li>• Buisanang ka go bopa potso/ sethogo le se kgweetsang/tsamaisang</li> <li>• Bua ka bothokwa jwa metswedidi ya dipatlisiso le dithusathuto</li> <li>• Buisana ka mosola</li> <li>• Neteftasa go kwala dinttha</li> <li>• Thalosa bothokwa iwa neela metswedi le tsa botshelo jwa mokwadi le lenaane la dibuka</li> <li>• Thalosa dinttha tsa go tlhola go lekanyetsa le dikaelo tsa rubiriki/ lenaneo la go lekanyetsa.</li> </ul> <p><b>Baithuti ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgaogama ka dithlophoa/dira ka nosi</li> <li>• Kokoanya tschedimosetso ya patlisiso</li> <li>• Ba abelana megopolo, dikakanyo le go tsaya karolo mo dipuisanong</li> <li>• Ba dira tsa botshelo jwa mokwadi</li> <li>• Ba nna le rekoto ya tswelelopelle ya porojeke (Faele ya Bopaki)</li> </ul>	<p><b>Buisa go batla tschedimosetso go tswa mo sethangweng/lekwalong le tlhophiliweng.</b></p> <p>(S.k. go lebeletswe dikwalo/ ditlhangwa (s.k. Poko/Terama)/ Kgangkhutswe) <b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neela dithusothuto tsa patlisiso</li> <li>• Rotloetsa barutwana go oketsa dithusothuto mo go tse di tlametsweng</li> <li>• Boeletsa sethangwa go godisa go thaloharyna</li> <li>• Tlotla ka seabe sa diponagalo/ dikarolo tsa</li> <li>• Tlotla ka seabe sa mathiale a ditshwanopono modikwalong (Poko, Terama)/Kgangkhutswe</li> </ul> <p><b>Barutwana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barutwana ba lebelela tsamao ya patlisiso</li> <li>• Arabela potso/setlhogo se se kgweetsang/tsamaisang ka go tlhophoa tschedimosetso bothokwa go tswa metswedding ya dipatlisiso le dithusathuto</li> <li>• Netefatsa go kwala dinttha ka mafoko a gago go ipaakanyetsa</li> <li>• Dirisa lethomeso la go kwala (fa le tlametswe)</li> <li>• Dirisa melawana ya puo e e amanang le tshekatsheko ya dikwalo</li> </ul> <p><b>Buisa setlhangwapono sa tschedimosetso sekra:</b> mmepe,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala dinttha ka mafoko a gago go ipaakanyetsa Kgato 2: Go Kwaia</li> </ul>	<p><b>Dirisa mefuta e e farologanyeng ya dithalo tlhulaganyo tlatsa tlatsadiphithhelelo tsa patlisiso ya porojeke ya boithamedi</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bontsha mathomeso/dithusathuto tse di tshegetsang mofuta wa kuno/phithilelelo e etshwanetseng go fitthelwelwa (S.k. mmaapa wa tlhulaganyo, tshate ya ditatelano, thalo [venn diagram]</li> <li>• Gatelela bothokwa jwa le lokwalo Totobatsa/Gatelela dinttha le dithaoiso/ponagalo tsa rubiriki/ lenaleo la go tlhola</li> <li>• Gopotsa barutwana go tlhoma mogopolo mo go arabeng dipotsosetlhogo</li> </ul> <p><b>Barutwana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barutwana ba lebelela tsamao ya patlisiso</li> <li>• Arabela potso/setlhogo se se kgweetsang/tsamaisang ka go tlhophoa tschedimosetso bothokwa go tswa metswedding ya dipatlisiso le dithusathuto</li> <li>• Netefatsa go kwala dinttha ka mafoko a gago go ipaakanyetsa</li> <li>• Dirisa lethomeso la go kwala (fa le tlametswe)</li> <li>• Dirisa melawana ya puo e e amanang le tshekatsheko ya dikwalo</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Mathaodi, mathalosi Kgato ya go dira ka dipolelo: Poleletsawo</p> <p><b>Matshwao a puo</b></p> <p>Khutlo, phegelo, phegelwana</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Lefoko le lengwe mo boemong jwa polelwana</p> <p><b>Kgodiso ya Dipopego Tsa Puo Le Melawana tse di amanang le pattisiso ya ditlhangwa tsa dikwalo go lebeletswe:</b></p> <p>(Poko/Naane – padi/Terama/ Kgangkhutswe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Thulaganyo ya diphitlhelelo tsa porojeke. (S.k. mmaapa wa thalogenyo, i'shate ya ditatelando, thalo [Venn diagram])</b></li> <li>• Go tlhokega ga tschedimosetso</li> <li>• Dirisa tlhotlofoko e e malebana le projek</li> </ul> <p><b>Tsibogo ya morutabana</b></p> <p><b>Pororeke e diragadiwa mo tshekong ya dibeke tse pedi. Bopaki/bošupi jwa ditirwana le tsamao, di tsenywe/bewe dibukatiro/faele/ faele ya bopaki.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bontsha gore patlisiso e dirwa jäng. 'ke a dira, re a dira, o a dira, • bothokwa jwa bibliokerafi</li> </ul>
LB	58-63			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUOLE MELAWANA YA TIRISO
TG	58-63			
RDR	1-8	<p><b>Ditogamaano tsa go Reetsa le go Bua.</b> go lebeletswe dikwalo/dithhangwa (s.k. Poko/Naane/Terama/ Kgangkhutswe (TIRO YA MOLOMO)</p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Umaka/boeletsa potso/sethogo, mo porojeke e lebitseng teng</li> <li>Buisana ka dikarolo le diponagalo tsa sethangwa</li> <li>Netefatsa gore bairhuti bothhe ba siame/kgona go ka simolola Kgato 2: Go Kwala</li> </ul> <p><b>Buisana le barutwana ka go rulaganya</b> mokwalo wa bone, ba dirisa dipapthiso tse ba di fitheletseng</p> <p><b>Buisana ka dikgato tsa go kwala</b></p> <p><b>Naya ditaelo tsa tirwana ya go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka lethomeso la go tirwana e e tshwanetseng go bontshiwa ka go kwala (Tlhamo/Pegelo/Postara, jj.)</li> <li>Nna le seabe mo dipuisanong</li> <li>Thalaganya gore go lebeletswe eng mabapi le sethoggong/dipotsotse bodiwang</li> </ul>	<p><b>Kwala/t'halala/bopa ntsha e e thophilweng mo sethoggong</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naya barutwana lethomeso la go kwala. Mme o ba bontshe/kaele kwala.</li> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa ntsha</li> <li>Go bolelsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go thothila diphoso le</li> <li>Go thagisa</li> <li>Buisana ka dikarolo/diponagalo tse di riling tsu dikwalo tse di thophilweng</li> </ul> <p><b>Barutwana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa sethangwa se se thophilweng.</li> <li>Buisa le tlhaloganya rubiriki</li> <li>Buisa le tlhaloganya lethomeso la go kwala</li> <li>Supa melawana ya puo e e rileng go tswa mo</li> </ul> <p><b>Barutwana ba</b></p> <p><b>Dirisa lethomeso la go kwala (Fa go thokagal)</b></p> <p><b>Kwala sethangwa sa ntsha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go thothila diphoso, le</li> <li>Kwala le go tlhagisa sethangwa sa bofelo</li> </ul>	<p><b>Nathafatso/tiisetso ya Dipopego Tsa Pu Le Melawana tse di rutlweng mo dibekeng tse di fetileng Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Kutu, dithhogo, megatiana</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p>Polelonolo, polelotswako Dipopego le kagego e nepagetseng</p> <p><b>Matshwao a puiso le Tlhotlofoko</b></p> <p>mo tirisong e maleba mopeleto Ktutiokhutio</p> <p><b>Matshwao le mopeleto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinthakgolo le tse di tshegetsang</li> <li>Ditemana/melawana ya ditshwantso</li> <li>Tatelano e e nepagetseng ya ditemana go neteratsa tomagano</li> <li>Melawana ya puo e e maleba/ thokegang go ya ka sethangwa</li> </ul>
5-6	GO KWALA			<p><b>TSIBOGO YA MORUTABANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pororeke e diragadiwa mo tshekong ya beke tse pedi</b></li> <li>Tsepamisa mogopolo mo go kagegong ya go kwala metswedi</li> <li>Thathoba/lekanyetsa Kgato 2: Go Kwala, ka go dirisa rubiriki le naya barutwana diphoto ka phithelolo ya bona</li> <li><b>Morutwana mongwe le mongwe a ikwalele tirwana e, mme e tla lekanyedwa ka rubiriki</b></li> </ul>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPENGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<b>KGATO 3 THAGISO YA POROEKE KA MOLOMO</b>	<p><b>ELA TLHOKO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsotlhe di tshwanetse go diragalela mo phaposing borutelo, kaelo/thuso ya morutabana</li> <li>Tlhagiso ka molomo e ka dirwa ka ditsela tse di latelang, bobedi/ setlhophha mme ngwana mongwe le mongwe o tlh tshwaiwa a le esi/nosi ka rubiriki e kwa thoko</li> <li>E tshwanetse go nna maleba go sethangwa se se tlhophilweng (S.k. Poko/ Padi/Terama/Kgangkhutswe)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekao: Terama e ka diragatsa motshameko; Poko: poko Moithuti mongwe le mongwe a kwale tiro ya gagwe e e lekanyediwang ka rubiriki Ipaakanyetsosya tlhagiso ya Tiro ya Molomo e tshwanetse go simolola ka Kgwenditharo 3 le go tsweletswa ka Kgwenditharo 4 fa e rekotiwa le go begiwa</li> <li>Tekanyetsosya go lthuta e tshwanetse go nna e e tswelelang</li> </ul>		
LB	136-147			
TG	64-67			
RDR	22-39	<p><b>(TIRO YA MOLOMO)</b></p> <p><b>Go reetsa leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophha segalo le tlhagiso e e maleba le diteng le setaele sa leboko</li> <li>Dirisa kgatelelo ya modumo le puo ya sefathhego</li> <li>Dirisa puo ya mmeli mo go maleba, kemo le dikgono tsatlhagiso, sekao tekatekanyo ya lebolo/morethetho, modumo le lebolo</li> <li>Dirisa kgatelelo ya segalo e e maleba Reetsa leboko/maboko mme o tlatsae tirwana ya tekathaloganyo ya go reetsa.</li> <li>Reetsa leboko/maboko mme o tlatsae tirwana ya tekathaloganyo ya go reetsa.</li> </ul>	<p><b>Buisa leboko/maboko o arabe tekathaloganyo ya go buisa</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno: Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</b></p> <p><b>Barutwana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa/tlhaoala morumo, moriboo/ morethetho</li> <li>Kgaoganya mafoko ka dinoko</li> <li>Tlhagisa maikutlo a a thiotheleditsweng ke leboko</li> <li><b>Mekgwa ya go buisa:</b></li> <li>Puisetsosya godimo/tlogela tsotlhe o buise</li> <li>puiso- kaelo ka ditlhophha</li> <li>puiso kopanelo</li> <li>puiso ka sebedi</li> <li>puiso ka nosi ya papatso</li> </ul> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponelopele</li> <li>Bontsha kgathhego le go tsibogela tlhtholetsosya medumo e e sosolostsweng ke leboko</li> <li>Supa/tlhaoala mowa o o renang mo lebokong/maikutlo</li> </ul>	<p><b>Kwala dipolelo tse naleng morumo</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa le go bontsha – ka moo mafoko a rumang, ka go refosa tiriso ya medium mo lefokong/mafokong</li> <li>Dirisa puo ya boithhamedi go thalosa kgotsa go botsa dipotsa.</li> <li>Lemoga, dithhaka le gore di tsamaelana le medium ya teng.</li> </ul> <p><b>Barutwana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala dipolelo ka bolbedi, tsatlhophha jo bo lekanang mme di ruma</li> <li>Dirisa morumo le moriboo o nepagetseng</li> </ul> <p><b>Dirisa kitso ya dinoko go bopa</b></p> <p><b>morumo le mosribo</b></p> <p><b>Thanodi ya Bong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwalamafoko le bokao jwa ona mothanning.</li> <li>Dirisa dithalo/ dipolelo go bontsha bokao jwa mafoko le thaloso ya teng.</li> <li>Kwala tlottofoko e ntshwa mo leboteng</li> </ul>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUOLE MELAWANA YA TIRISO
	<b>Ditirwana tsa matseno</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka kakanyokgolo/ thitokgang ya leboko</li> <li>Le amanye le maitemogelo a gago</li> <li>Supa/thaola moruno, moriboy/ morethetho</li> <li>Tthagisa maikutlo a a tlhohleeditsweng ke leboko</li> <li>Diragatsa leboko/ mela e e tlhophilweng</li> </ul> <b>Barutwana ba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikatisa ka ditirwana tse difarologaneng tsa go reetsa le go bua</li> <li>Amanya leboko le maitemogelo a gago</li> <li>Supa/thaola moribo le morumo</li> <li>Tthagisa maikuthlo a a tsosolositsweng ke leboko</li> </ul> <b>Supa mafoko a a dumang ka go tshwana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikatiso ya go tsenya poeletsomedumo, tshwantshanyo le maetsi mo tirisong.</li> <li>Diragatsa leboko/ temana e e tlhophilweng</li> </ul> <b>Ela tlhoko</b> <b>Tekanyetsso e e tswelaelang ya go lthuta</b>	Lebelela setlhlangwa se se buisitsweng ka nosi <b>Se amanye le botshelo</b>		
7-8				
LB		148-156		
TG		68-71		
RDR	1-8			
9-10	(TIRO YA MOLOMO) Go reetsa papatso e buisetswana kwa godimo kgotsa go tswa mo seyalemooyeng/thelebishini Ditirwana tsa matsenoponelopele	Buisa papatso mme o arabe tekathalogganyo ya puiso Ditiqwana tsa matseno: ponelopele <ul style="list-style-type: none"> <li>Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo setlhlangweng</li> <li>Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo setlhlangweng</li> </ul>	<b>Go kwala papatso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa diteng tse di maleba le maithomo le baamgedi</li> <li>Dirisa ditlhlangwapono le boalo jo bo maleba jwa maithomo</li> <li>Dirisa thutapuo le tlotlofoko e e maleba</li> </ul>	<b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> Mainagoboka, leitiri leemedi, dikutu <b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Thuanyi-sediri <b>Mopelelo le matshwaopuso:</b> kutlho, phegeliwana, phegelo, letshwao la potso

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGOTSA PUOLE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maithlomo le bareetsi/baamogedi ba sethangwa</li> </ul> <p><b>Tsayakarolo mo puiisanong ya sethophaka ka dinthla tsa loago tse di amanang le dipapato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka mesola ya loago</li> <li>Botsa dipotsa tse di maleba, o dirisa mokgwa o o siameng wa go botsa dipotsa, sekao, mang, efe, eng, leng, jang, goreng</li> </ul> <p><b>Tekanyetsyo ya go ithutai paakanyo: ya puisetso godimo ELA TLHOKO: Thathlhobyo ya go ithuta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>maithlomo le bareetsi/baamogedi ba sethangwa</li> <li>Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maithlomo le bareetsi/baamogedi ba sethangwa</li> <li>Tsayakarolo mo puiisanong ya sethophaka ka dinthla tsa loago tse di amanang le dipapato</li> <li>Buisanang ka mesola ya loago</li> <li>Botsa dipotsa tse di maleba, o dirisa mokgwa o o siameng wa go botsa dipotsa, sekao, mang, efe, eng, leng, jang, goreng</li> </ul> <p><b>Mekgwa ya go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetso godimo/tlogela tsotthe o buise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa puo ka boitlhamedi jwa mafoko</li> <li>Dirisa thanodi go neteratsa botkao</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela dikakanyo o dirisa dimmepetsa tlhaloganyo</li> <li>Go tlhagisa sethangwa tsa ntla</li> <li>Go boletsa</li> <li>Go tlhotlha diphosho</li> <li>Go kwala sethangwa sa bofelo</li> <li>Go tlhagisa sethangwa sa bofelo se sephepha se bonala/buissega</li> </ul> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo sethangweng</li> <li>Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maithlomo le bareetsi/baamogedi ba sethangwa</li> </ul> <p><b>Barutwana ba</b></p> <p>Thanodi ya Mong: Rekota mafoko le dithhaloso tsa ona motanodding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa dithalokgotsa dipolelo le</li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</b></p> <p>Ikatsetse go reetsa le go bua (Tlhopha e le nngwe go ikatisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsibogela ditaelo ka tlhamalalo</li> </ul>
9-10				
LB	157-168			
TG	72-76			
RDR	22-39			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

## DITIRO TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG: MOPHATO 4 (Tekanyetso ya go Ithuta)

<b>Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua (Tiro Ya Molomo)</b>	<b>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela:</b>
• Go buisa letsatsi le letsatsi	• Dikgato go Kwala
<b>Mefuta ya Ditirwana tsa Go Reetsa Le Go Bua</b>	• Tshobokanyo
• Dipuisano mo phaposing borutelo	• Go dira ditemana
• Metiotlo	• Go Kwala Boithamedi
• Dingangisano	• Dithhangwa tsa Tiro

### Tekanyetso e sa tlhomamang kgotsa e Tlhomameng:

- Thathhobo e sa tlhomamang e tshwanetse go dirisetse go kaela ditaelo le ditshono tsa go phekola le go nonofisa
- Tiroso ya dipotsos, dipusiano le tebelelo; tlhatlhobo e e sa tlhomamang e kgona neela morutabana ka thebolo ya potthako
- Thathhobo ya go Ithuta e tshwanetse go mna e e tswelelang
- Thathhobo ya go Ithuta ya botswaledi e baakanyetsa thagiso ya Tiro ya Molomo ka Kgweditharo 4

## MOPHATO 4 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG YA KGWEDITHARO 3 TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7 - TIRO YA MOLOMO

<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 -BOITHAMEDI JWA GO KWALA PROJEKE</b>	<b>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiro:</b>
• Kgato 1: Patlisiso (Maduo: 10)	• Mefuta ya Ditirwana tsa Dipopego Tsa Puo Le Melawana di ikamanye/nyalane le motuta ea setlhangwa
• Kgato 2: Go kwala (Maduo: 30)	
Maduo Otlhe (40)	
Boithamedi jwa go kwala Porojeke bo tl a ikaega ka NNGWE ya melebo/dikwalo tse di rutiweng le go ithutiwa: Poko/Naane/Terama/Kgangkhutswe	

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>(TRO YA MOLOMO)</b> <b>Go reetsa kgangkhutswe</b> <b>Ditirwana tsa matseno:</b> Poneopele, Supa baneelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reetsa le go amanya sethangwa le botshelo jwa gago</li> <li>Araba dipotso tsa molomo</li> <li>Supa/thaola dinthla tse di kgethegileng</li> <li>Thomama mo setlhogong Neela pegelo ka poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), le baanelwa</li> <li>Araba dipotso ka molomo tse di malebana le kgangkhutswe</li> <li>Bua/tlotla kgangkhutswe gape</li> <li>Reetsa le go bua ka moo se amanang le botshelo jwa gago ka teng</li> <li>Supa/thaola dinthla tse di kgethegileng</li> <li>Tshegetsa setlhogo</li> <li>Supa/thaola le go tshwaela ka moanelwamogolo, poloto le maitshetlego, (lefelokgang le nako)</li> <li>Araba dipotso ka molomo go tswa mo setlhangweng</li> <li>Bua/tlotla kgangkhutswe gape</li> </ul> <p><b>Tsaya karolo mo dipuisaning tsa dithophha. Ditirwana tsa matseno</b></p> <p><b>Poneopele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thaola dikakanyokgolo le dinthla tse di totobetseng/kgethegileng</li> <li>Neela pegelo</li> <li>Amanya kgang le botshelo jwa gago Buisanang le go neela dikakanyo</li> <li>Tsayo karolo mo puisanong ya setlhophha, sek: dinthla tse di amanang le kgang</li> <li>Refosana ka go bua</li> <li>Nna/thlomama mo setlhogong Botsa dipotso tse di maleba</li> <li>Tshegetsa puizano</li> </ul>	<p><b>Go buisa kgangkhutswe</b> <b>Pele ga puiso</b> Poneopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <p><b>Go buisetsa go Thihoganya Go ithuta Dikwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa/thaola le go tshwaela ka moanelwamogolo, poloto lemaitshetlego, (lefelokgang le nako</li> <li>Neela mabaka ka bodiragatsi jwa baanelwa</li> <li>Tihoganya ttotlofokoSupa/thihola dikakanyokgolo le dinthla tse di kgethegileng Supa le go tlotla boleng mo setlhangweng</li> </ul> <p><b>Go reetsa kgangkhutswe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Supa baneelwa</li> <li>Gakologewa dinthakgolo</li> <li>Araba dipotso tsa molomo</li> </ul> <p><b>Tekathihoganya ya Theetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlotla kgang gape</li> <li>Boeltsa ditiragalo go ya ka tatelano e e maleba ka go di tlotla</li> <li>Neela maina a baanelwa sentle</li> <li>Buisa/tlotla ka ttotlofoko go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng</li> </ul> <p><b>Lebelela setlhangwa se se buisitsweng ka nosi</b></p> <p>Tlotla ka ga setlhangwa/kgangkgolo mo dipolelon di le 3 go ya go 5 Thagisa maikutto</p> <p><b>Mekgwa ya go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetso godimo/tiogela tsotlhe o buise</li> <li>Puiso-kaelo ka dithophha/</li> <li>Puiso kopanelo/puiso ka sebedi</li> <li>puiso ka nosi ya leimane/dikinane, dinoolwane</li> </ul>	<p><b>Go kwala kgangkhutswe</b> <b>Dirisa sebopego se se napgetseng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa foreimi/ethomeso le lemaleba</li> <li>Thopha diteng le stlhogo se semaleba</li> <li>Dirisa setlhogo le polelo ya setlhogo go bopa ditemana tse di lomaganeng Gokaganya ditemana ka go dirisa makopanyi le dipolelwana</li> <li>Dirisa ttotlofoko e farologaneng</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso tse di maleba mogare ga ditemana</li> </ul> <p><b>Dirisa thanodi go sekaseka le mopeleto le godisa bokao jwa mafoko</b></p> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela dikakanyo o dirisa dimmepetsa tlhaloganyo</li> <li>Go tlhagisa dithhangwa tsa nthla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go Thothla dipphoso</li> <li>Go kwala setlhangwa sa bofelo</li> <li>Go tlhagisa setlhangwa sa bofelo se se phepa se bonala/buisega, ka diphathha tse tshwarentseng</li> </ul> <p><b>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ka bowena/kgotsa mo loboteng lwa mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thanodi gogodisa/nonofisa mopeleto</li> <li>Dirisa logong/dikarata kgweetsa/tsamaisa/laola dikgato tsa go buisa.</li> <li>Tlotlofoko</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Mathalosi a felo, dipaka, maemedi, makopanyi, mainatota le mainagothe, marui, masupi (tsepamisa mo dithutong tse di rutilweng</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p>Polelwananathalosi, polewana ya lediri <b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <p>Thihakakgolo, khutlo, phegelwana, kgaogaryo ya mafoko</p>
1-2				

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUOLE MELAWANA YA TIRISO
1-2	Tsibogela dikakanyo tsu ba bangwe ka go ba utwilela le go ba tlota Neela kitsiso/e e naleng tlhaganyo e bille e lekalekana <b>Go reetsa kgangkhutswe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setlhangywa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</li> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>Supa baneelwa</li> <li>Gakologelwa dintlhakgolo</li> <li>Araba dipotsa tsa molomo</li> </ul> <b>Tekathaloganyo ya theetsso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlota kgang gape</li> <li>Boeletsa ditragalo go ya ka tatelano e e maleba ka go di tlotta</li> <li>Neela maina a baanelwa sentle</li> </ul> <b>Tlaththobo ya go lthuta – go ipaakanyetsa tlhagiso ya Molomo</b>	<b>Go buisa go ijesa monate:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisa padi/padiso letsatsi i lengwe le lengwe, metsotso e le 30</li> </ul>		
LB	169-178			
TG	44-80			
RDR	72			
<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (Madluu: 20)</li> <li><b>Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntlu mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa.</b></li> </ul>				
3-4	<b>Go reetsa motshameko/terama e buisetswa kwa godimo go tswa mo seyalemoyeng, thelebishene</b> <b>Ponelopele go tswa mo sethigong</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsa pono ya terama ka go e tlotta ka tatelano</li> <li>Neela maina a badiragatsi ka nepo</li> </ul>	<b>Go buisa motshameko/terama le go feleletsa/tlatsa tekathhaloganyo ya go buisa:</b> <b>Pele ga puiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponelopele go tswa mo sethigong</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso</li> <li>Supa kgangkgolo</li> </ul>	<b>Go kwala mmuisano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thophha baanelwa ba ba maleba</li> <li>Rulaganya mmuisano o o kgodisang</li> <li>Dirisa sebopego se se nepagetseng</li> </ul>	<b>Kgato ya go dira ka</b> mafokoMainagoboka, leitiri leemedi, dikutu <b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Thuanyi sediri <b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa kgangkgolo</li> </ul>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGOTSA PUOLE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>Etsisa modiragatsi kgotsa boemo jo bo itssegeng/ itsgalang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thlophha diteng tse di maleba</li> <li>• Dirisa dinthha ka nepo</li> <li>• Thagisa dikakanyo le maikutlo</li> <li>• Thomama mo sethhogong</li> <li>• Supa kitso ya dipharologanyo tsa loago/</li> </ul> <p><b>Ikatisetse go Reetsa le go Bua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (thlophha ikatiso e le nngwe ka letsatsi)</li> <li>• Diragatsa pokgo kgotsta pina e bonolo</li> <li>• Tshameka motshameko wa puo o o bonolo</li> <li>• Neela le go latela ditaelo le dikaelo tse di bonolo</li> <li>• Tlotla gape kgang e o e utwileng</li> <li>• Tsibogela ditaelo ka thamalalo</li> <li>• Neela le go latela ditaelo/dikaelo tse di bonolo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotla kgang ya gago</li> <li>• Tlotla kgang e o e utwileng</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Etsisa modiragatsi</b></p> <p><b>Tlhathobgo Ithuta – Ipaakanyetso ya Tiro ya Molomo</b></p>			
3-4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisanang ka badiragatsi le maitshetlego</li> <li>• Thhalosang dikakanyo le maikutlo a a thoithediwang ke sethangwa</li> <li>• Buisanang ka dipopego tsa sethangwa segolo matshwao a puo le lethomeso</li> </ul> <p><b>Go ikatisa go Buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisetsa godimo – o dirisa tse dilatelang ka tshwanelo/ maleba kapodiso, thagiso le segalo</li> <li>• Puiso- kaelo ka ditlhophha/</li> </ul> <p><b>Puiso kopanelo/puiso ka sebedi/</b></p> <p><b>puiso ka nosi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puiso: Terama</li> <li>• Puiso-kaeloa ditlhophha/</li> <li>• Puiso kopanelo/puiso ka sebedi/</li> </ul> <p><b>Puiso ka nosi: Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nosi</b></p> <p><b>Mekgwa ya go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puisetsa godimo/tlogela tsotlhe o buise/</li> <li>• Puiso- kaelo ka ditlhophha/</li> <li>• Puiso kopanelo/puiso ka sebedi/</li> <li>• Puiso ka nosi ya leihane/dikinanane, dinoolwane</li> </ul> <p><b>Go buisa go ijesa monate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go buisa padlo/ padiso letsatsi lengwe le lengwe, metsotsce e le30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa tuo-sebui ka nepo</li> <li>• Dirisa tlollofoko e e farologaneng</li> <li>• Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le sebaka se se maleba</li> <li>• Rekota maifoko le bokao mo thanoding ya gago</li> </ul> <p><b>[Go kwala: mmuisano]</b></p> <p><b>Rekota maifoko le bokao Dirisa dilkgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro/ pele ga go kwala</li> <li>• Dirisa mmapa wa thaloganyo go ala/ tlhoma dinthha</li> <li>• Go kwala dithhangwa tsa nttha</li> <li>• Go bolestsas</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphosho le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota/Kwala maifoko le dithhaloso tsa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo leboteng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa thanodi go nonofisa tlollofoko le mopeleto. (Thala/tiriso ya mfoko mo polelong/thhaloso ya kgotsa bokao jwa maifoko)</li> </ul> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelelopole/kgatelopele ya barutwana</b></p>	<p>Kutlo, phegelwanaphegelo, letsawao la potso</p>
LB	179-184			
TG	81-84			
RDR	59-71			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUOLE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>Reetsa le go buisana ka dikgang tsa ga jaanong go tswa mo lokwalo dikganyeng/makasini</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poneleopele           <ul style="list-style-type: none"> <li>Reetsa dinttha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Supa/thaola molaetsamogolo</li> <li>Amanyat tsedimosetso le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka dikakanyokgolo le dinttha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Buisanang ka boleng jwa setso, loago le setho mo sethangweng</li> <li>Ditirwana tsa matseno</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Reetsa dintlha tse di kgthegileng Supa/thaola molaetsamogolo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanyat tsedimosetso le botshelo jwa gago           <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka dikakanyokgol le dinttha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Dirisa sethangwa sa tshedimosetso go tsibogela</li> <li>Buisanang ka boleng jwa setso loago le setho mo sethangweng</li> <li>Tsayo karolo mo dipuisanong tse di kgwediwang ke morutabana mo phaposi- boruteliong</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Tlhagisa puo e sa ipaakanyedyiwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophha diteng tse di maleba bokhutlo           <ul style="list-style-type: none"> <li>Thomama mo sethangong</li> <li>Dirisa thulaganyo ya dikakanyo e e kgodisang/kgotsotsang</li> <li>Dirisa puo ya mmele, kemo le dikgono tsa thagiso, sekao, go lekanyetsa bonako, modumo le sebaka</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Tlaththobo ya go Ithuta – go ipaakanyetsa thagiso ya Molomo</b></p>	<p><b>Go buisa athikile ya lokwalodikgang/puiso</b></p> <p><b>Poneleopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</b></p> <p><b>Dirisa ditogamaano tsa go buisa Go buisa go go tlhaloganyeeng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa tse di farologaneng, sekao, go okola dinthha, tlodisa mathlo, o dirisa kitso ya kgale</li> <li>Dirisa dikgangkgolo, melathoko, temana go araba dipotso tsa: Mang, Eng, Kae, Leng, Jang le Goreng.</li> <li>Buisana ka tlhophya dikgang kgolo</li> <li>Buisanang ka dikakaryokgolo le dinttha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Tshwaela ka tlhophya ditshwantsho mo sethangweng</li> <li>Buisanang ka tlottofoko e ntshwa go tswa mo sethangweng se se buisitsweng</li> </ul> <p><b>Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nako ua puiso ka nosi/sebedi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bua/tlotla ka naane/thalosa dinttha kgolo</li> <li>Thagisa</li> </ul> <p><b>Go Buisa go ijesa monate</b></p> <p><b>Buisa padi letsatsi lengwe le lengwe metsetsotso e le 30</b></p> <p><b>Lebelela sethangwa se se buisitsweng ka nosi</b></p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate</b></p>	<p><b>Go kwala tshobkanyo ya lokwalodikgang</b></p> <p>Dirisa ditlhogokgang, mokwadi wa athikele, temana e simololang, dikarabo tse di arabang dipotso tse: Mang, eng, kae, leng, le goreng/jang <b>Tlhophhang diteng tse di maleba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa lethomeso le le maleba</li> <li>Kwala ditlhogokgang/sethlhogo</li> <li>Rulaganya ditragalo sentie.</li> <li>Dirisa tlottofoko e e maleba</li> <li>Aakanya mopeleto ka go dirisa thanodi</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsctiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala sethangwa sa nthha</li> <li>Go boletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhophya diphoso le</li> <li>Go tlhagisa Thanodi ya Mong</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona no thanoding ya mong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj. Dirisa dikarata tsa puiso go rekota tswelelopole/kgateleope ya barutwana</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Madiri – madiritora, lediri lefetedi leflededi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo: Sediri, sediriwa, thuanyi sediri.</b></p> <p><b>Mopeleto le matshwaopuiso</b></p> <p>kutlo, phegelwana, phegelo, letshwao la potso, leishwao la tsiboso jj.</p>




# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSAL E GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPENGOTSA PUOLE MELAWANA YA TIRISO
LB	185-193			
TG	85-89			
RDR	72			
<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG (TIRO 8)</b>				
• Setlhengwa sa tiriso: (tse dikhutshwane tse 2 kgotsa se le 1 se selelele: Maduo: 10) E kwalwe pele ga teko e e etsweng tlhoko				
7-8	Poletso Tlhatlhobo e e tlhomameng: Tiro ya molomo			
LB	199			
TG	93			
RDR				
<b>DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: TEKO E E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG</b>				
(Tibogelo ya setlhengwa: Maduo: 40)				
9-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Setlhengwa tekathaloganyo se se buisiwang/se se sa buisiwang (Maduo: 15)</li> <li>• Potso 2: Tekathaloganyo ka ga setshwantshopono (Maduo: 10)</li> <li>• Potso 3: Go kwala tshobokanyo (Maduo: 5)</li> </ul>			
LB	200-203			
TG	97-98			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
RDR				
<b>DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (TEKANYETSO YA GO ITHUTA)</b>				
<b>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</b>	<b>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</b>	<b>Ditirwana tsa go kwala le go tlthagisa</b>	<b>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana ya Tiriso</b>	<b>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana ya Tiriso</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mlefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa puiso</li> <li>Ditirwana tsa go buisetlsa kwa godimo</li> <li>Ditirwana tsa tekathaloganyo ya puiso</li> <li>Ditirwana tsa dikwalwa go tsawa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Tshobokanyo</li> <li>Tlhamo</li> <li>Dithangwa tsa tiriso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana</li> </ul>
<b>TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TTEKANYETSO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 4</b>				
<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</b>	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 8: GO KWALA</b>	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 9: TEKO E E EKANYEDIWANG KWA SEKOLONG</b>	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 10: SETHLANGWA SA TIRISO (MADUO 10)</b>	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 11: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO: 40)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (Maduo: 20)</li> <li>Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya nthha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a retotiwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E kwalwa pele ga teko e e lekanyediwang kwa sekolong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potso 1: Tekathalhanganyo ya puiso (Maduo: 15)</li> <li>Potso 2: Setshwantshopono (Maduo: 10)</li> <li>Potso 3: Ishobokanyo (Maduo: 5)</li> <li>Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (Maduo: 10)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sethlangwa sa tiriso (Maduo 10)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Tekathalhanganyo ya puiso (Maduo: 15)</li> <li>• Potso 2: Setshwantshopono (Maduo: 10)</li> <li>• Potso 3: Ishobokanyo (Maduo: 5)</li> <li>• Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (Maduo: 10)</li> </ul>
<b>DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG</b>				
<b>TSAMAO YA NGWAGA</b>		<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG</b>		<b>TLHATLHOBO</b>
<b>TEKANYETSO KWA SEKOLONG</b>				
<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG 6</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiro ya Molomo 1 – Thagiso ya Porojeke ka molomo (mo semesetareng) tsa ngwaga)</li> <li>Ditiro tsa go Kwala: 3</li> <li>Tsibogelo ya ditlhwangwa: 1</li> <li>Thathhobo e laolwang: 1 Seetebosigo</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiro ya Molomo 1 – Thagiso ya Porojeke ka molomo (mo semesetareng)</li> <li>• Go kwala ditlhwangwa tsa Tiriso: 1</li> <li>• Thathhobo e lekanyediwang kwa setkolobg: 1 Bofelo jwa ngwaga</li> </ul>

5



BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
TEKANYETSO YA MOTHEO (E LEKANYEDIWA MO DIKOLONG). TEKANYETSO E TLA DIRWA MO MATSATSING A MARARO A TSHIMOLOGO YA KGWEDITHARO KA BEKE 1 – LETSATSI 1-3. GO TLHOLA KITSO YA PELE YA BARUTWANA GO BONA GORE DIPHATLHA TSE DI BONWENG DI FA KAE. TSHEDIMOSETO ENO E DIRISETSWA GO BONA GORE KE ENG SE SETSHWANETSENG SA DIRWA GO TSWELETSA DITIRWANA TSA GO RUTA LE GO ITHTUA.				
BEKE	<b>Go reetsa le go tsibogela sethangwa sa tshedimoseto</b> Ditrivanatsamatseno: <ul style="list-style-type: none"><li>• ponelopole</li><li>• Thihlosa ditragalo</li><li>• Supa le go thihlosa dintlha tse di bothokwa le tse di totobetseng</li><li>• Busanang ka mosola/ boleng jwa tsia loago, botho le setso mo sethangweng</li><li>• Tsibogeladjipotso ka tsenelelo</li><li>• Thihlisa le go tshegetska dikakanyo tsa gago ka mabaka</li><li>• tsia tirisan go tsaya karolo mo puisanong ya setthophya</li></ul>	<b>Go buisa sethangwapono sa tshedimoseto (Ditshwantsho)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pele ga puiso: ponelopole ya setlhogo le ditshwantsho</li><li>• Buisana ka kakanyokgolo le dintlha tse di totobetseng/kgethegileng</li><li>• Tshwaela ka tlhopho ya ditshwantsho mo sethangweng</li></ul> <b>Go buisetsa go tlhaloganya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dirisa ditogamaano tsa puiso, sekao, ponelopole le tiriso ya metlhala ya sethangwa</li><li>• Thihlisa le go tshegetska kakanyo ya gago ka mabaka</li><li>• Dirisa mmapa wa tlhaloganyo/dintlha go sobokanya tshedimoseto</li><li>• Dirisathanodi go godisatotlofoko</li></ul> <b>Go buisa ditlhahngwa tsa loago</b> , Sekao., molaetsakhusiwe/imeli/maranyane <ul style="list-style-type: none"><li>• Thihlosa molaetsamogolo</li><li>• Supa diponagalo tsa sethangwa</li><li>• Thihlisa maikaelelo/mattlomo a sethangwa</li><li>• Dirisa thanodi go bona bokao jwa maafoko a mašwa</li></ul> <b>Boelletsa sethangwa ka go buisa ka nosi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tiotla kgang gape kgotsa dintlhakgolo</li><li>• Thihlisa maikutlo a gago ka sethwangwa se o se busitseng</li><li>• Amanya ditiragalo le botshelo jwa gago Mokgwa wa ruta go buisa: Puisetsogodimo/tiogela tsotthe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa padit/patsana</li></ul>	<b>Go kwala sethangwa sa tshedimoseto</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kwala ditemana di le tharo go ya go di le nne</li><li>• Dirisa diteng tse di maleba tse di siametseng bareetsi le matlhomo a setlhahngwa</li><li>• Thihlisa tshedimoseto e utwlwlang Rulaganya diteng tse di kgodisang</li><li>• Kwala polelo ya setlhogo mme o akaretse tshedimoseto e emaleba go bopa/thihama ditemana tse di golaganeng</li><li>• Tshwaraganya/golaganaya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng o dirisa maemedi, makopanyi le matshwao a puiso a anepagetseng</li><li>• Kwala polelo ya setlhogo mme o akaretse tshedimoseto e emaleba go bopa/thihama ditemana tse di golaganeng</li><li>• Dirisa mefuta e farologaneng ya dipolelo</li><li>• Dirisa thutapuo le mopeleto le matshwao a puiso</li></ul> <b>Kwala molaetsakhusiwe/imeli/maranyane</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Supa ditengtse di maleba</li><li>• Rulaganyatshedimosetsentle</li><li>• Dirisa kagego e nepagetseng sekao; matseno, lethha, jj.</li></ul> <b>Dirisadikgatotsa go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Neeladikakanyo o dirisa dimmepetsa dikakanyo</li><li>• Go tlhagisa sethangwa sa ntla</li><li>• Go tlhagisa sethangwa sa ntla</li><li>• Go boelletsa</li><li>• Go tlhotlha diphosho</li><li>• Go kwala sethangwa sa bofelo se se phpepa se se bonagalang/se buisega le 30 ka letsatsi</li></ul>	

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2			<ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlhagisa setlhlangwa sa bofelo se se phepa se baakantswe diphosho Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</li> <li>Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlhotlofoko</li> </ul> <p><b>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlhagisa setlhlangwa sa bofelo se se phepa se baakantswe diphosho Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</li> <li>Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlhotlofoko</li> </ul> <p><b>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso</b></p>
LB	1-11			
TG	1-6			
RDR		<p><b>Go reetsa le go tsibogela nopolgo tswa mo padding/patsaneng</b></p> <p>Ditlwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poneleopele</li> <li>Reetsa nopolgo tswa mo padding</li> <li>Reletsa moletsamogolo le tatelelo e e totobetseng.</li> <li>Thagisa malkutlo go ya ka ditiragalo</li> <li>Amanya se se mo padding le botshelo jwa gago</li> </ul> <p><b>Tlhalosa ditiragalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlotta ka dintla tse di botlhokwa le tse di totobetseng</li> <li>Thalosa ditiragalo sentle</li> <li>Buisanang ka mosola/boleng jwa tsaloago, setho le setso mo setlhlangweng</li> <li>Dirisa dintla go tswa mo setlhwangweng go arabela dipotso</li> </ul>	<p><b>Go kwala thadiso ya buka/ Tshosobanyo</b></p> <p>Go buisetsa go tlhalogany</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: poneleopele go tsawamosethogong le go buisana ka dithitokgang kgotsa diteng tse di tamaelanang</li> <li>Dirisa ditogamano</li> <li>Go tlodisa matlho go bona dintla tse di kgethegileng/totobetseng</li> <li>Go okola go bona dikakanyo ka karetso</li> <li>Go dira poneleopele</li> <li>Go tlhagisa bokao jwa mafoko a sa twaelang le ditshwantsho</li> </ul> <p><b>Thuto ya dikwalwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka baanelwa</li> <li>Tlhaola le go tlhalosa ditiragalo golo</li> <li>Tlhaola le go buisana ka malkutlo a athlagsitsweng</li> <li>Ananya ditiragalo le baanelwa le botshelo jwa gago</li> </ul>	
3-4			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa foreimi/letlhomeso</li> <li>Pele ga go kwala: Reetsa nopolgo ya padi e e buisitsweng</li> <li>Thophha diteng tse di maleba le matlhomo</li> <li>Dirisapuo le popego ya sethangwa tse di maleba</li> <li>Dirisa kagego e e nepagetseng</li> <li>Rulaganyang tatelano ya dintla ka tsela e e kgodisang</li> <li>Dirisa thutapuo e e maleba, mopeleto le matshwao a puiso go akaretsa thuanysediri</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro /Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhlangwa ts a ntsha</li> <li>Go boelsetsa</li> <li>Go tseleganyva</li> </ul>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b></p> <p>Maamanyi, maemedi, tlhogwanayamaemedi, mathlaodi, mathlahosi, makopanyi, magokanyi, malathihlwa</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b></p> <p>pakajaanong, pakapheti, dithuanyi</p> <p><b>Bokao jwa mafoko: tshwantshanyo,</b></p> <p>diane, maele</p> <p><b>Mopeleto le tiriso ya matshwao a puiso:</b></p> <p>khutto, phegetlwana, tirisoyathanhodi, kgaoganyoyamaafoko</p>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSAA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisate di farologaneng</li> <li>Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maithomo le bareetsi</li> <li>Tihola pharologanyo magareng ga makwalotshe/o/dibukatsatsi le dikgang</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlotofoko Mokgwa wa ruta go buisa: Puisetsogodimo/tlogela tsothe o busse/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa padi/patsana Tekanyetsa ya go ithuta – Go ipaakanyetsa go buisetsa kwia godimo</li> <li><b>Go buisetsa go ijesa monate.</b></li> <li><b>Padi/patsana e tla buisiwa ka metsotsone le 30 ka letsatsi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditophtha diphoso</li> <li>Go tlthagisa</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlotofoko le dikgetsana tsa mafoko</li> </ul> <p><b>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelopele ya puiso</b></p>		
LB	12-19			
TG	7-12			
RDR	72-90			
<p><b>Tihathobo e ethomameng: Tiro 1: Tiro ya Molomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (Maduo: 20)</li> <li>Simolola ka tiro e mo kgweditharong ya 1 o be o e feleletsa ka kgweditharo 2 fa maduo a tlabo a rekotiwa.</li> </ul>				
5-6	<p><b>Go reetsa le go tsibogela kgang</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>Tihaoladikakanoykgolo le dintlhate di totobetseng/kgethegileng</li> <li>Amanayakgang le botshelijwagago</li> <li>Buisanang le go neela dikakanyo</li> </ul> <p><b>Tihalosa ditiragalo</b></p>	<p><b>Go buisa Kgang</b></p> <p><b>Go buisetsa go thalaganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele gapuiso: ponelopele go tswamosethogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa:</li> <li>Go okola go bona dikakanyo ka karetsso</li> <li>Go bona dikakanyo tsa tshegetso</li> <li>Go dira ponelopele</li> </ul>	<p><b>Go kwala kgang (Kanelo/Tihaloso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thophha diteng tse di maleba le maithomo</li> <li>Dirisa puo le popego ya setlhangwa tse di maleba</li> <li>Dirisa kagego e e nepagetseng</li> <li>Kwala polelo ya sethigo mme o akaretse tshedimosetso e e maleba go bopa ditemana tse di lomaganeng</li> </ul> <p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Mainagothe le mainatota, tlhogo ya leina le mogatlana</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Pakajaanong, polelonolo</p> <p><b>Bokaqwama foko:</b> Makaelagongwe</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> Khutlo, phegeliwana, ditsejwana, letswhao la potso,tirisoyathanolidi</p>	

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlotla le go naya maikutlo/kakanyo ya gago</li> <li>Tsayo karolo mo puisanong ya setlhophha</li> <li>Botsa dipotso tse di maleba</li> <li>Naya dikaraboo</li> <li>Tsveletsa dipuisano</li> <li>Tsibogela dikgopololo tsa ba bangwe ka go di utwela le ka tlollo</li> <li>Refosana go bua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlhagisa bokao jwa mafoko a a sa tivelang le ditshwantsho</li> <li><b>Ditogamaano tsa tekatlhaloganyo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. Dira diponelopele, dirisa medumo le methhala ya tiriso</li> <li>Buisanang ka tlottofoko e ntšhwaga tswa mo sethangweng Thuto ya dlkwala</li> <li>Tlottlang ka dintlla tse di bothokwa, pololo, baanelwa le matshetlego</li> <li>Tlhagisa maikutlo le dikakanyo</li> <li>Tlotla ka dintlla tse di tlholang ditragalo mo kganyeng</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlottofoko Mokgwa wa ruta go buisa:</li> <li>Puisetsogodimo/tlogela tsothe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa pad/patsana</li> </ul> </li> </ul> <p>Tekanyetsa ya go ithuta – Go ipaakanyetsa go buisetsa kwa godimo</p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate.</b></p> <p><b>Padi/patsana e tla buisiwa ka metsotsone le 30 ka letsatsi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thutappuo, mopeletlo le matshwao a puiso tse di maleba</li> <li>Dirisa thanodi go godisa mopeletlo le tlottofoko</li> <li>Dirisa dipollelopate</li> <li><b>Dikgato tsa go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhahngwa tsa nthha</li> <li>Go boeltsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhohtha diphoso</li> <li>Go thagisa</li> </ul> </li> <li>Kwala maafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya matoko</li> <li>Dirisa thanodi go dira mopeletlo le kgodiso ya tlottofoko</li> </ul> <p><b>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelolepele ya puiso</b></p>	
LB	20-30			
TG	13-18			
RDR	91			

Tiro e tlhomameng: TIRO 2: Go kwala tlhamo: (Maduo: 20)  
 Thamo ya kanelo  
 Thamo ya tlhaloso

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<b>Go reetsa le go tsibogela athikele ya lekwalodikgang</b> Ditlwana tsa matseno: <ul style="list-style-type: none"><li>Poneleopele</li><li>Releletsa dintlha tse di totobetseng/ kgethegileng</li><li>Supa/tlhaola molaetsamogolo</li><li>Amanya se se mo athikeleng le bottshelo jwa gago</li></ul> <b>Tthalosa dittragalo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dirisatshedimosesto go tswa mo setlhlangweng go tsibogela dipotsa</li><li>Buisanang ka mosola wa loago, setho le setso go tswa mo setlhlangweng</li><li>Sekaseka maithomo a mokwadi</li><li>Tsayakarolo mo dipuisanong</li></ul> 7-8	<b>Go buisa athikele ya lekwalodikgang</b> Pele ga puiso; poneleopele go tswa mo dithlhogong tsa dikgang, go sekaseka setlhlangwa. <b>Go buisetsa go tlhaloganya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dirisa diotgamano tsa go buisa tse di farologaneng, sekao, go okola dintlha, tlodisa mathlo, o dirisa kitso ya kgale</li><li>Dira diponelopole, dirisa methala ya tiriso go tlhomamisa bokao, le go itseela tshwetsa</li><li>Supa/tlhaola le go tlhalosa go tshwana le go diphardologanyo tsa sengwe</li><li>Buisanang ka tlottofoko e ntshwa go tswa mo setlhlangweng se se buitsweng</li><li>Dirisa thanodi</li></ul> <b>Motkgwa wa ruta go buisa:</b> Puisetsetsogodimo/tlogela tsotthe o buise/puiso <ul style="list-style-type: none"><li>ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa pad/patsana</li><li>Tekanyetsa ya go ithuta – Go ipaakanyetsa go buisetsa kwa godimo</li><li><b>Go buisetsa go ijesa monate. Padij/ patsana e tla buisiwa ka metsotsos e le 30 ka letsatsi.</b></li></ul>	<b>Go kwala athikele ya letkwalodikgang</b> Dirisa dithlhogo kgang, mokwadi wa athikele, temana e simololang, dikarabo tse di arabang dipotsa tse: Mang, eng, kae, leng, le goreng/jang <ul style="list-style-type: none"><li>Thophhang diteng tse di maleba le baretsi/baamogedi le maithomo a setlhlangwa</li><li>Tshwaraganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng o dirisa maemedi, makopanyile matshwao a puiso a a nepagetseng</li><li>Dirisa mefuta e e farologaneng ya tlottofoko, thutapuo, mopeleto le matshwao puiso tse di maleba</li></ul> <b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Neela dikakanyokgolo o dirisa dimmepe tsa tlhaloganyo</li><li>Go tlhagisa dithhangwatsa nthha bolesta</li><li>Go tlhotlha diphosho</li><li>Go kwala setlhlangwa sabofelo</li><li>Kwala maifoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya maifoko</li></ul> Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlottofoko <b>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso.</b>	
LB	31-39			
TG	19-23			
RDR	11-27			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>Tlhatlhobo e ethomameng: Tiro 3: Tsibogelo ya ditlhlangwa (Maduo: 40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>setlhlangwa (Maduo: 15)</li> <li>setlhlangwapono (Maduo: 10)</li> <li>Dipopego tsu puo le melawana ya tiriso (Maduo: 15)</li> </ul> <p><b>Ditiro tse ga di a tshwanela go kwadiwa ka nako e le nngwe.</b></p>			
9-10	<p><b>Go neela le go latela ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlwansantsenso</li> <li>Poneleopele</li> <li>Go reetsa le go naya dinthla tse di totobetseng</li> <li>Tiro ya tatelano e e maleba</li> <li>Botsa dipotsa tse di maleba le go araba sentle</li> <li>Diragatsa ditaelo</li> </ul>	<p><b>Go buisa setlhlangwa sa ditaelo se se tsenyeletsang tatelano ya ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisetsa go tlhaloganya</li> <li>Pele gapuiso: poneleopele go tswa mo sethogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsu puiso:</li> <li>Go okola go bona dikakanyo ka karetso,</li> <li>Go bona dikakanyo tsu tshegetso</li> <li>Go tlhalogisa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelang le ditshwantsho</li> <li>Buisanang ka dinthla tse di totobetseng tsu setlhlangwa</li> <li>Go latela ditaelo</li> <li>Buisanang ka tlhotlofoko e ntšhwaga go tsuamosethhangweng se</li> <li>Sebusitsweng</li> <li>Dirisa thanodi Mokgwa wa ruta go buisa:</li> </ul> <p>Puisetsogodimo/tlogela tsotthe o buise/puiso</p> <p>ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa padi/patsana</p> <p>Tekanyetsa ya go ithuta – Go ipaakanyetsa go buisetsa kwa godimo</p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate. Padi/patsana e tla buisiwa ka metsotsotso e le 30 ka letsatsi</b></p>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko</b></p> <p>Matthalosi a mokgwa, nako, lefelo, matlama, mediriso, matthaodi</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo</b></p> <p>Polelonolo, polelopate</p> <p><b>Mapelelo le matshwa a puiso</b></p> <p>Khutlo, letshwao la tsiboso, khutshafatso, tlhakalina, dikutu tsa mafoko</p> <p><b>Go kwala ditaelo sekao: O ka dira jang borotho jwa motlapiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thophha tshedimoso setso e e maleba</li> <li>Dirisa dinthla tse di totobetseng tse di nepagetseng</li> <li>Dirisa tatelano e e nepagetseng</li> <li>Dirisa kagego e e maleba</li> <li>Dirisamodirisopegowa ediri le modirisotaello</li> <li>Dirisathutappo, mopeletotse di maleba le matshwao a puiso</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsu go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dirapaakanyetsotiro/pelega go kwala</li> <li>Go kwaladithhangwatsanthha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlhadiphoso, le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanodisa gago kgotsa kgetsana ya mafoko</p> <p>Dirisa thanodi go dira mapelelo le kgodiso ya tlhotlofoko</p> <p><b>Dirisa dikarata tsu go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso</b></p>	

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
TG	24-28			
RDR	1-10			

DITIRWANA TSA TLHATLHOBO (TEKANVETSO YA GO ITHUTA)				
<b>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</b>	<b>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</b>	<b>Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa</b>	<b>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</b>	<b>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mlefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa puiso</li> <li>Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo</li> <li>Ditirwana tsa tekatlhologanyo ya puiso</li> <li>Ditirwana tsa dikwala go tswe dikwalweng tse tharo tse di thophilweng go rutwa mo kgweditharong tse pedi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go temafatsa</li> <li>Dithhangwa tsa tirisano</li> <li>Tihamo</li> <li>Tiro ya go kwala ya boithamedi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana go ya ka mofuta wa sethangwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana go ya ka mofuta wa sethangwa</li> </ul>
MOPHATO WA 5 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: KGWEDITHARO YA 1				
<b>TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</b>	<b>TIRO 2: GO KWALA</b>	<b>TIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 40)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (Maduo: 20)</li> <li>E simoloia kwa kgweditharo ya 1 e felela mo kgweditharo ya 2 fa maduo rekotiwu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TLHAMO (Maduo: 20)</li> <li>Tthaloso / kanelo (Ditemana 3)</li> <li>Mo tsamaong ya kgweditharo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhangwa tse di buliswang /tse di sa bulisweng (Maduo: 15)</li> <li>Sethhangwapono (Maduo: 10)</li> <li>Dipopego tsa puo le melawana (Maduo: 15)</li> </ul>		

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETELLO:

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p><b>Go reetsa leboko</b> Ditirwana tsa matseno:            • Poneleopele            • Itumelele le go tsibogelathothelaletsotsoyamodumo e etsolosolitswengkeleboko</p> <p><b>Tihlosa ditiragalo</b>            • Buisanang ka kakanyokgolo/ thitolgang            • Amany a leboko le maitemogelo a gago            • Thihagisa maikutlo a tsosolositsweng ke leboko            • Buisanang ka segalo le trisoyapuo le thoththeletso ya tsona mo bareetsing, go akaretsa le gore puo e dirisitswe jang go reboya maemo a rileng (mowa o orileng/malkutlo)</p> <p><b>Diragatsa leboko/thophpha mela</b>            • Thihagisa segalo le malkutlo a a tsosolositsweng ke leboko            • Tiriso ya lentswe le thihagiso ya sefatlhego            • Buisanang ka segalo le trisoso ya puo le thoththeletso ya tsona mo bareetsing, go akaretsa le gore puo e dirisitswe jang go reboya maemo a rileng (mowa o orileng/malkutlo)</p>	<p><b>Go buisetsa go tlhologanya</b>            • Pele ga puiso: poneleopele go tswa mo setthogong le ditshwantsho            • Dirasidotogamaanotsa go buisa:            • Go okola go bona dikakanyo ka karetso,            • Go bona dikakanyo tsa tshegetso            • Go dira poneleopele            • Go tlhagisa bokao jwa mafoko a a sa thwaelang le ditshwantsho</p> <p><b>Dito gammaano tsa tekathihologanya</b>            • Dirisa ditogamaano tsa go buisa: dira diponeleopele, o dirisa metlhala ya tiriso le ya modumopuo, go bonelapele bokhutlo</p> <p><b>Thuto ya dikwalwa</b>            • Supa/tlihaola moribo le morumo le go tsbwaela ka seabe sa ona mo bareetsing            • Tlhagisa malkutlo le dikakanyo            • Amany a le botshelo jwa gago            • Dirisa thanodi go godisa tlotofoko Mokgwya wa ruta go buisa            • Puisebotsogidimo/ tlogela tsotlhe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa padi/ patsana</p>	<p><b>Go kwala leboko</b>            • Dirisa poeletso modumo (ditummoggó le ditummanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo            • Bontsha go tlhaganya setaele le rejsetara            • Tshwaela le go tlhathoba leboko le lekwadilweng le tiro ya boithamedi            • Dirisa melawana ya matshwao a puiso a maleba            • Melao</p> <p><b>Kgatoya go dira ka mafoko</b> Mainagoboka, mainakgopo polo, malathelwa</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo</b> Pakajaanong-tsweledi</p> <p><b>Bokojwamafoko</b>: Poelletsomedumo, (poelletsoyaditumanosi le ditummoggó), mothofatso, moribó, morumo, tshwantshiso, tshwantshanyo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> Kgaoganyoyamafoko, tirisoyathanolidi letswhao la tsiboso</p>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko</b> Mainagoboka, mainakgopo polo, malathelwa</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo</b> Pakajaanong-tsweledi</p> <p><b>Bokojwamafoko</b>: Poelletsomedumo, (poelletsoyaditumanosi le ditummoggó), mothofatso, moribó, morumo, tshwantshiso, tshwantshanyo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> Kgaoganyoyamafoko, tirisoyathanolidi letswhao la tsiboso</p>
LB	48-55			
TG	29-33			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TILHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
RDR	91	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1 (Tiro ya molomo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (Maduo: 20)</li> <li>Tiro e, ke tswelseto go tloga kwa kgweditharo ya 1 E tla konosediw a le go rekotiwa mo kgweditharo ya 2</li> </ul>	<p><b>Buisa pegelo ya maemo a bosa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pee ga puiso: poneopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go thaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso</li> <li>Go okolasetlhlangwa go bona kgopol o kakaretsa, tlodisa mattho go bona dinthla tse di totobetseng</li> <li>Supa ka mo setlhlangwa se rulagantsweng ka gona</li> </ul> <p><b>Dito gamaano tsa tekatihaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa le go tlhalosa go tshwana le go farologana ga maemo a bosa</li> <li>Supa tsela e setlhlangwa se agegileng ka gona</li> <li>Buisa setlhlangwa sa tshedimosetso ka ditshwantsho, sekao, mmapa</li> </ul> <p><b>Tlhalosa ditiragalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka ga tlhotheletso ya setlhlangwa mo bathong</li> <li>Tshwantshanya maemo mo mafelong a a farologaneng go akaretsa le mafeloketelo</li> <li>Tsäya karolo mo dipuisanong, o tlhajisa dinthla tsa gago</li> <li>Supa diponagalo tsa maemo a bosa, reistara le seemo sa puo e e diritsweng</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa tirisan go thaeletsana ka tsenelelo mo dithlopeng</li> </ul> <p><b>3-4</b></p>	<p><b>Kwala pegelo ya maemo a bosa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshwaraganya/golaganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng O dirisa maemedi, makopanyi le matshwao a puiso a anepagetseng</li> <li>Thagisa dinthla o dirisa mmapa, ditshate, kerfa kgotsa taekeramo</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro /Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhlangwa tsa ntla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotta diphosho</li> <li>Go thagisa</li> </ul> <p>Kwala mafofo le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafofo</p> <p>Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlotti ofoko</p> <p><b>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso.</b></p> <p><b>Padi/patsana e tla buisia ka metsotsotso e le 30 ka letsatsi</b></p>
LB	56-66			
TG	34-38			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSALÉ GO BUUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TILHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
RDR	91	<p><b>Go reetsa le go tsibogela motshameko</b> Ditrvanatsamatseno: • penolepele go tswa mo setlhogong/ seshwantsho</p> <p><b>Tihalosa ditiragalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bolelets a pono ya terama ka go e tlota ka tateleno</li> <li>Tihao la le go buisana ka dikakanyo(golo, poloto, maitshetlego (lefeloggang le nako), maikutto/mowa o ofokang/maemo le badiragatsi</li> <li>Retsa dinthla tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>Dirsa dinthla ka nepagalo</li> <li>Thiagisa maikutto le dikakanyo</li> <li>Dirisa mofuta o o siameng wa puo Diragatsa karolo ya modiragatsi o o rileng</li> <li>Farologganya lentswe le tlhagiso ya sefathhego</li> <li>Fetola rejisetara, thutapuo, popego le dithamalakwano</li> </ul> <p>5-6</p>	<p><b>Go buisa motshameko</b> <b>Go buisetsa go tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa:</li> <li>Go okola go bona dikakanyo ka karetso</li> <li>Go bona dikakanyo tsa tshegetso</li> <li>Go dira penolepele</li> <li>Go tlhagisa biokao jwa mafoko a a sa twaelang le ditshwantsho</li> <li>Buisetsa kwa godimo, fetola lebelo ka mokgwa o o tswnanetseng</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa tekathaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlctiang ka dinttha tse di bothokwa, poloto, baanelwa le maitshetlego</li> <li>Tlctiang ka dinttha tse di tlholang, ditragalo mo kganyeng le gotlhalaos kamanoo</li> <li>Thiagisa maikutto le dikakanyo</li> <li>Tlctia ka dinttha tse di tlholang, ditragalo mo kganyeng le gotlhalaos kamanoo</li> </ul> <p>Mokgwa wa ruta go buisa: Puisetsogodimo/tlojela tsotthe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa motshameko</p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – Go ipaalkanyetsa go buisetsa kwa godimo</p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate.</b> <b>Padi/patsana e tla buisiwa ka metsots e le 30 ka letsatsi</b></p>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko</b> Madiri (Modirisogo) <b>Kgatoya go dira ka mafoko</b> Dipolelo-piegel, dipotsa, ditaelo, dipolelonolo, dipolelotswako, puopegelo le puosebui</p> <p><b>Bokojwamatfoko:</b> kgakantsi (Poleloyamafoko a aganetsanang)</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> Ditsejwana, khutlokhutlwana, phegele</p> <p><b>Go kwala motshameko/mmuisano Kgotsa Tihamo ya kanelo/tthaloso</b></p> <p>Itihamele badiragatsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihalosa maitshetlego</li> <li>Thama poloto</li> <li>Dirisa kagego e e nepagetseng</li> <li>Thiagisa segalo kgotsa maikutto</li> <li>Kvaladipolelo o dirisapuopegelo le puosebui</li> <li>Dirisathuanyisediri le thuanyisedirwa</li> <li>Dirisathutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a amaleba</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa ntsha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go thothha diphoso</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlolofoko</p> <p><b>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tsweleolepele ya puiso</b></p>
LB	67-79			
TG	39-45			
RDR	10-10			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TILHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<b>TLHATLHOBO E ET LHOMAMENG TIRO 4:</b> • Setlhlangwa sa tiriso: (Maduo: 10) <b>E kwala pele ga teko e lekanyeditsweng</b>				
<b>Go reetsa le go tsibogela pegelo</b> Ditlwanaatsamatseno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponelopele ya setlhogo le ditshwantsho</li> <li>• Releetsa dinttha tse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>• Araba dipotsa</li> <li>• Abelana ka dinttha</li> <li>• Ranola tshedimosetso</li> <li>• Sobokanya dinttha</li> <li>• Tilagisa pegelo o dirisa diřshate/dikerafo/ditafole</li> </ul> <b>Tsayo karolo mo dipuisanong ka dithophha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsepama mo setlhogong</li> <li>• Neela poelo e e utiwalang</li> <li>• Tswelletsu dipuisano</li> <li>• Supa bomasisi go ditshwanelo tsa botho le maikutlo a ba bangwe</li> </ul>	<b>Buisa pegelo o dirisa didiriswa jaaka</b> ditšhate/dikerafo/ditaekeramo/ditafole/ di mmapa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>• Sekaseka dinttha tsa bothokwa le tse di totobetseng</li> </ul> <b>Go buisetsa go tlhaloganya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa ditogamaano tsa puiso</li> <li>• Tilalosa gore bakwadi ba dirisa jang tlollofoko le puo go tlhalosa poloto, maitshetllego (lefelokgang le nako) le banelwa</li> <li>• Tilalosa seabe sa tiriso ya mafole le tshwanthsayyo ya monagano</li> <li>• Lemosa kamanoo ya tshimologo le ditlamorago tsa dithhangwa tse di kwalwang le tse di buiwang</li> <li>• Buisetsa kwa godimo, o fetola lobelo fa go tlhokagalang</li> </ul> <b>Dito gamaano tsa tekathlologanyo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranola tshedimosetso ya ditshwantsho</li> <li>• Aroganyya dikgopolole go rebola dikakanyo o dirisa phopholeto le dikarabo tse go neelwang mabaka</li> <li>• Dirisa mmepe wa tlhaloganya/dinttha go sobokanya tshedimosetso</li> <li>• Buisanang ka tlollofoko e ntšhwa go tswa mo setlhlangweng se see busitsweng</li> <li>• Dirisa thanodi go godisa tlollofoko</li> </ul> <b>Mokgwa wa ruta go buisa:</b> Puisetsogodimo/tlogela tsothe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa pegelo	<b>Go kwala pegelo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilhamatshedimosetso e emaleba e ikaegile ka ditengtsapsatlisiso</li> <li>• Fotolatshedimosetso go tswamoseemongsayona go ya go se sengwe</li> <li>• Dirisa dipotsa, eng, leng, kae, mang Rulaganya tshedimosetso ka tatelano e siameng</li> <li>• Golaganya dipolelo go nna ditemana ka go dirisa maemedi le makopanyi</li> <li>• Dirisa thutapuo, mopeletso tse di maleba le matshwao a puiso</li> <li>• Tilagisa tiro e e phepa a kagego e e nepagetseng, e e nang le ditlhogo, le go tlhola selgala fa gare ga ditemana</li> </ul> <b>Dikgato tsa go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhlangwa tsa nthla</li> <li>• Go boelletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotta diphoso</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <b>Kwala mafole le bokao iwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgotsana ya mafole</b> Dirisa thanodi go dira mopeletlo le kgodiso ya tlollofoko	<b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> maemedi, matlhulosi, makopanyi <b>Kgatoya go dira ka dipolelo</b> pakatlang-tswelaledi, pakapheti tsweledi, modiriso pego, mabotsi <b>Boktaojwamatofoko</b> matshwao a makalo/kgagamalo, matshwao a nopololo, matshwao a potso	

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETS A LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOLPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	77-85			
TG	46-50			
RDR	11-27			
<b>Teko e tlhomameng: Tiro 5: Teko ya Seetebosigo e e lekanyeditsweng Tsibogelo ya ditlhahngwa (Maduo: 40)</b>				
9-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Sethangwa (Maduo: 15)</li> <li>• Potso 2: Sethangwapono (Maduo: 10)</li> <li>• Potso 3: Tshosobanyo (Maduo: 5)</li> <li>• Potso 4: Dipolpego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo: 10)</li> </ul>			
LB	86-89			
TG	51-54			
RDR				

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

DITIRWANA TSA TLHATLHOBO (Tekanyetso ya go ithuta)			
<b>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</b>	<b>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</b>	<b>Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa</b>	<b>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa puiso</li> <li>Ditirwana tsa go buisetsetsa kwa godimo</li> <li>Ditirwana tsa tekathalogenyo ya puiso</li> <li>Ditirwana tsa dikwalwa go tsua dikwalweng tse tharo tse di thophilweng go rutwa mo kgweditharong tse pedi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go temafatsa</li> <li>Dithhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> </ul> <p><b>Tiro ya go kwala ya boithamedi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana go ya ka mofuta wa setlhangwa</li> </ul>
<b>MOPHATO WA 5 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: KGWEDITHARO YA 2:</b>			
<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1 (Tiro ya molomo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (Maduo: 20) Tiro e, ke tsweletso go tloga kwa kgweditharo ya 1 e tla konosediwia le go rekotiwa mo kgweditharo ya 2</li> </ul>		<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG [TIRO 4]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sethhangwa sa tirisano. (Maduo: 10) E kwalwe pele ga teko e e laotsweng</li> </ul>	
<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKO E E TLHOMAMENG (Tsibogelo ya dithhangwa maduo a le 40)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potsos 1: Setlhangwa tekathalogenyo se se buisiwang/se se sa buisiwang (Maduo: 15)</li> <li>Potsos 2: Tekathalogenyo ka ga setshwantshopono (Maduo: 10)</li> <li>Potsos 3: Go kwala tshobokanyo (Maduo: 5)</li> <li>Potsos 4: Dipopego tsa puo le melawana (Maduo: 10)</li> </ul>			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETELLO:

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO:
	<b>Go reetsa Naane (s.k. (kinane, noowlane) Ditiwana tsa matseno</b>	<b>Buisa Naane (s.k. (kinane, noowlane) Go buisetsa bokao/go buisetsa go tlhaloganya Ditiwana tsa matseno</b>	<b>Kwala ditemana tsa tlhaloso ka sethangwa sa Naane e o e buisitseng (sk. kinane/noowlane) dirisa lethomeo la go kwalala:</b>	<b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> Madirimafetedi, bongwe le bontsi, nyenyefatsa, dithhogo, megatlana, matlhaozi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poneleope ka se sethangwa se tla buang ka ga sona</li> <li>Thaojakakanyokgolo/thitokgang, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), maikutlo le baanelwa ba kgang e e seng ya boamnaauri</li> <li>Go farologanya magareng ga tiragalo e e leng ya mneter le e e seng ya nnete</li> <li>Tsay karolo mo dipisanong o tshegetse kakanyo ya gago ka mabaka</li> <li>Tsibogela dikakanyo le ditsitsiny <b>Tlotla kgang gappe (Dinaane: Dikinane le dinoolwane)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: Dira poneleope go tswa mo sethoggong le mo ditswantshong mo sethangweng</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso go okola, go tlodisa matlho, methala ya tiriso le kitso e e fetileng</li> <li><b>Thuto ya dikwalo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tthalosa ka moo bakkadi ba dirisang tlottofoko le puo go tthalosa poloto, thitokgang le maitshetlego</li> <li>Buisanang le go naya mabaka ka dikgato tsa baanelwa</li> <li>Dirisa Thanodi go tlhaloganya mareo a mäswa le tlottofoko mo sethangweng</li> </ul> </li> <li>Dithuttatsela/mekgwathuto ya puiso: Puisetsogodimo/tlogela tsothe o buise/puiso ka sethophha/puiso e amoganganwang/puiso ka sebedi/ puiso ya naane ka nosi Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanjetseng Puisetsogodimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhophha bolkaelo jo bo maleba jwa diteng</li> <li>Buisanang ka baanelwa, maitshetlego, molanako mo sethangweng se se buisitsweng</li> <li>Buisanang ka maithlomo a sethangwa</li> <li>Buianang ka poloto, baanelwa le maitshetlego mo sethangweng</li> <li><b>Barutwana ba tshwanetse go</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala tlhaloso ya baanelwa mo sethangweng</li> <li>Itshetlega ka setlhogong/thitokgang boithhamedi (sk matlhaozi)</li> <li>Dirisa tlottofoko ya tlhaloso ka boithhamedi (sk matlhaozi)</li> <li>Dirisa puo ya botshwantshi (sk tshwantshanyo, mothofatsa)</li> <li>Dirisa thutrapuo e e maleba, mopeleto le matshwao a puiso</li> <li>Kopanya dipolelo go bopa ditemana tse di golaganeng, ka go dirisa maemedi, makopanyi, le matshwao a puiso a a maleba</li> </ul> </li> </ul>	<b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Sedirwa, dipotsa, puosebui le puopogelo, ditemana <b>Mopeleto le tinsio ya matshwao a Puiso</b> Matshwao a nopoloo, ditlhakakgolo, khutlo, phegewana, ditsejwana
1-2		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlotla ditragalo tse di mo sethangweng ka tateleno</li> <li>Neela baanelwa ka nepagalo</li> <li>Neelana ka dikakanyo le maikutlo ka molakgang/baanelwa/maitshetlego/mol aetsa/thitokgang ka sethangwa jj.</li> </ul>		<p>Go buisetsa go ijesa monate: Naane (Noowlane, kinane/padiso e e buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsi e le some a mararo</p> <p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya mongkgotsa mo leboteng la mafoko</p> <p>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlottofoko</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</p>
				LB 90-96

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
TG	55-59			
RDR	91	<p><b>Go reetsa le go tsaya karolo mo puisanong ya tiro boithamedi ya porojeke e maleba le mofutakwalo o thophilweng (Poko/naane/kgangkhutswe/terama)</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka dlikgato tsa patlisiso le molanako</li> <li>Buisanang ka dipotso/dithlого tse di supang kgolo no patlisiso</li> <li>Buang ka tiriso ya metswedi le didiniswa tsa patlisiso</li> <li>Buanang ka seabe sa diponagalo/ dikarolo tsa pokko/naane/terama/ kgangkhutswe</li> <li>Buisanang ka seabe sa dithekeniki tsa dikwalopono tse di tlhagelang mo dikwalong. naane, terama/ kgangkhutswe)</li> <li>Tsepamisa megopoloo mo go tseyeng dinthha</li> <li>Thalosa bothokwa jwa go kaela le go kwala bibliokerafe</li> <li>Thalosa dikelo tsa tekanyetso le dithhaloso tsa rubiriki/lenane la go tlhola</li> </ul> <p><b>3-4 TIRO YA BOITHAMEDI YA POROJEKE KGATO 1 PATLISISO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aroganngwe ka dithophha kgotsa ba dire tiro ka nosi</li> <li>Kgobokanya tsedimosetso ya patlisiso</li> <li>Aroganang dikakanyo, megopoloo mme lo tseye karolo mo dipuisanong Rulaganya lemorago/bibliokerafe</li> <li>Boloka rekoto/bosupi jwa dlikgato tsa patlisiso (Potefoliong ya Bopaki)</li> </ul> <p><b>Barutwana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso ya tekathaloganyo</li> <li>Okola dikakanayokgolo</li> <li>Tlodisa matlo mo dintlheng tse di tshegtersang</li> <li>Dira penelopele</li> <li>Bopa bokao jwa mafoko a asa twaelegang le ditshwantsho</li> <li>Bopa kerapo ya e rulagantsweng go ya ka tsedimosetso e e thophilweng (Mmapa wa dikakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo j.)</li> <li>Tsaya dintha go baakanyetsa Kgato ya bobedi ya Porojeke (Go kvala)</li> </ul> <p><b>Barutwana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tsa puiso ya tekathaloganyo</li> <li>Okola dikakanayokgolo</li> <li>Tlodisa matlo mo dintlheng tse di tshegtersang</li> <li>Dira penelopele</li> <li>Bopa bokao jwa mafoko a asa twaelegang le ditshwantsho</li> <li>Bopa kerapo ya e rulagantsweng go ya ka tsedimosetso e e thophilweng (Mmapa wa dikakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo j.)</li> <li>Sala morago lethomoso la go kwala. (Fa o le neetswe)</li> <li>Dirisa melawana ya dipopego tsa puo e maleba le tshekatsheko ya dikwalo</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> Madirritota, madirilefetedi, <b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Pakajaanong, pakatlang <b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Mothofatso, diane, maele, tshwantshanyo Natlafatso ya Dipopego tsa Puo le Melawana tse di maleba le mofutakwalo wa patlisiso o totlieng (sk Poko, naane, terama/ kgangkhutswe). Sekao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puo, mefuta ya dipolelwana, mefuta dilemana, puosebui, puopegelo, puo e etihamaletseng le ya botshwantshi</li> <li><b>Matshwao a puiso le mopeleto</b></li> <li><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></li> </ul> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bontsha diforeimi/didiriswa tse di maleba go tshegetsa mofuta wa kuno e tthagisitsweng (sk. Mmapa wa dikakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo j.)</li> <li>Gateela bothokwa jwa go kaela le go kwala bibliokerafe/lemorago</li> <li>Gateela kaelo ya tekanyetso le dithhaloso tsa rubiriki/lenane la go tlhola</li> <li>Gakolola barutwana go tsepamisa megopoloo mo go tsibigeleng dipotsdithlого tse di lebisang kwa dipatlisison tsa porojeke</li> <li><b>Barutwana ba</b></li> <li>Tsepamisa megopoloo mo dikgatong tsa patlisiso</li> <li>Tsibogela dipotsdithlого tsa patlisiso ka go tsibogela ka go thphtha tsedimosetso e e maleba go tswa mo Metswedding e e diritsweng mo nakong ya patlisiso ikwalelel dintha ka mafoko a gago mo ipaakanyetseng go kwala Kgato ya bobedi ya Porojeke</li> <li>Sala morago lethomoso la go kwala. (Fa o le neetswe)</li> <li>Dirisa melawana ya dipopego tsa puo e maleba le tshekatsheko ya dikwalo</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> Madirritota, madirilefetedi, <b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Pakajaanong, pakatlang <b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Mothofatso, diane, maele, tshwantshanyo Natlafatso ya Dipopego tsa Puo le Melawana tse di maleba le mofutakwalo wa patlisiso o totlieng (sk Poko, naane, terama/ kgangkhutswe). Sekao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puo, mefuta ya dipolelwana, mefuta dilemana, puosebui, puopegelo, puo e etihamaletseng le ya botshwantshi</li> <li><b>Matshwao a puiso le mopeleto</b></li> <li><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></li> </ul> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bontsha diforeimi/didiriswa tse di maleba go tshegetsa mofuta wa kuno e tthagisitsweng (sk. Mmapa wa dikakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo j.)</li> <li>Gateela bothokwa jwa go kaela le go kwala bibliokerafe/lemorago</li> <li>Gateela kaelo ya tekanyetso le dithhaloso tsa rubiriki/lenane la go tlhola</li> <li>Gakolola barutwana go tsepamisa megopoloo mo go tsibigeleng dipotsdithlого tse di lebisang kwa dipatlisison tsa porojeke</li> <li><b>Barutwana ba</b></li> <li>Tsepamisa megopoloo mo dikgatong tsa patlisiso</li> <li>Tsibogela dipotsdithlого tsa patlisiso ka go tsibogela ka go thphtha tsedimosetso e e maleba go tswa mo Metswedding e e diritsweng mo nakong ya patlisiso ikwalelel dintha ka mafoko a gago mo ipaakanyetseng go kwala Kgato ya bobedi ya Porojeke</li> <li>Sala morago lethomoso la go kwala. (Fa o le neetswe)</li> <li>Dirisa melawana ya dipopego tsa puo e maleba le tshekatsheko ya dikwalo</li> </ul>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<b>DITAELO GO MORUTABANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tirwana ya dikgato tsa patlisiso e tswelela mo tshiekong ya dibeketse pedi</li> <li>Bopaki jwa ditirwana le dikgato di tshwanetse tsa bolokwa mo bukatieng/faele/potefolio ya bopaki ya morutswana</li> <li>Bontsha ka moo patlisiso e dirwang ka teng – <b>'Ke a dira, Re a dira, O a dira'</b></li> <li>Diphethhelelo mo patlisisong di tshwanetse go arabelo dipotsos/dithhogo</li> </ul>	<b>DITAELO GO MORUTABANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsepamisa mogopolo mo Kaelong le mo kagegong ya bibliotekerafe</li> <li>Lekanyetsa Kgato ya nthai: Lekanyetsa ka go dirisa rubiriki/lenanetekanyetsso mme o neele barutwana dinthha tsa dipolelo tsa tiro ya bona</li> <li>Ditirwana tsotthe di dirwe mo phaposiborutelong ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana</li> <li>Tekanyetsso ya go ithuta e tswelile pele</li> </ul>		
LB	97-105			
TG	60-64			
RDR	91	<b>Ditogamaano tsa Go Buisa le Go Reetsa</b> <b>Tsepamisa mogopolo mo mofutakwalong o o maleba (Poko, naane, terama/kgangkhutshwe)</b> <b>Ditirwana tsa matseno</b>	<b>Ditogamaano tsa Go buisa le Go lebelela</b> <b>Kaela barutwana go tlhaloganya rubiriki/ditlhokego tsa tekanyetso ya tiro ya boitlhamedu ya porojeke</b> <b>Ditirwana tsa matseno</b>	<b>Kwala/thala/tlhamma dinthha tse di kwadilweng tsa setlhogo se se tlhophilweng</b> <b>Ditirwana tsa matseno</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela barutwana lethomeso go le dirisa fa ba kwala</li> <li>Kaela barutwana ka moo ba ka tlatsang lethomeso la go kwala ka teng</li> </ul> <b>Bokao jwa mafoko</b> Malatodi
5-6	Tiro ya Boitlhamedu ya Porojeke	<b>Tiro ya Boitlhamedu ya Porojeke</b>	<b>Ditogamaano tsa Go Buisa le Go Reetsa</b> <b>Tsepamisa mogopolo mo mofutakwalong o o maleba (Poko, naane, terama/kgangkhutshwe)</b> <b>Ditirwana tsa matseno</b>	<b>Buisanang ka dikgato tsa go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go ipaakanya/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala setlhangwa sa nthha</li> <li>Go boelsetsa</li> </ul> <b>Barutwana ba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tseleganya</li> <li>Go thothha diphoso</li> <li>Go tlhagisa setlhangwa sa bofelo Buisanang ka dinthha tsa dikwalo/ diponagalo tse di maleba le setlhangwa se se tlhophilweng</li> </ul> <b>Barutwana ba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa mofutakwalo o o thophilweng</li> <li>Buisana le go tlhaloganya rubiriki</li> <li>Buisana le go tlhaloganya lethomeso la go kwala</li> <li>Supa melawana e e kgethegileng mabapi le mofutakwalo o o batlisitsweng</li> </ul> <b>Barutwana ba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa lethomeso la go kwala (fa go thiokega)</li> <li>Tseleganya setlhangwa sa nthha</li> </ul>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p>Ithamele polokelo ya mafoko mabapi le setlhogo se se tlhophilweng</p> <p>Barutwana ba tla abelana ka dinttha mo dipuisanong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thalogany ditsholofelo tse di maleba le potso/sethogo tsa setlhangwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ithothla diphosho morago ga go tseleganya setlhangwa sa nthha bofelo</li> <li>• Kwala le go tlhagisa setlhangwa sa bofelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tateleno ya ditemana/dilkakanyo go netefatsa momagano</li> <li>• Melawana ya puo jaaka e tlhokega go ya ka dithlhogo tse di tlhophilweng</li> </ul>	
5-6	<p><b>Kgato ya bobedi</b></p> <p><b>Go Kwala</b></p>	<p><b>DITAELO GO MORUTABANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirwana ya dikgato tsa go kwala e tswelela mo tshenkong ya dibeketse pedi</li> <li>• Bopaki jwa ditirwana tsa dikgato tsa go kwala di tshwanetse tsa boldokwa mo bukatirong/faele/potefolio ya bopaki ya morutwana</li> <li>• Tsamaisa dikgato tsa go kwala</li> <li>• Diphithhelelo mo patlisong di tshwanetse go arabela dipotso/ditlhogo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsepamisa mogopolo mo Kaelong le mo kagegong ya bibliokerafe</li> <li>• Lekanyetsa Kgato ya bobedi: Lekanyetsa ka go dirisa rubirik/lenane la go tlhola mme o neele barutwana dinttha tsa dipelo tsa tiro ya bona</li> <li>• Ditirwana tsotthe di dirwe mo phaposiborutelong ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana</li> <li>• Morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse go kwala tiro ka nosi e etia tshwaiwang go ya ka rubiriki</li> </ul>	
5-6		<p><b>DITAELO GO MORUTABANA: TI</b></p>		
LB	<p><b>TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</b></p> <p><b>KGATO YA BORARO</b></p> <p><b>TLHAGISO YA MOLOMO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tsotthe di dirwe mo phaposiborutelong ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana</li> <li>• Thagiso ya tiro ya Molomo e ka dirwa ka tsela tse di latelang. Thagiso ka Nosi ka Bobedi kgotsa ka Dithophamme di tshwaiwe ka rubiriki e e abetsweng morutwana mongwe le mongwe</li> <li>• E tsamaisane le setlhangwa se se tlhophilweng (sk Poko, naane, terama/kgangkhutshwe)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekao: Terama e ka diragatswa, Poko, Tirragatso ya pokoj, jj Tekanyetsa ya go ithuta e e tswelelang</li> </ul>	
TG		106-114		
RDR		65-69		
		91		

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	Reetsa le go buisana ka Papatso <b>Ditirwana tsa matseno</b>	Buisa Papatso <b>Ditirwana tsa matseno</b>	Kwala Papatso <b>Ditirwana tsa matseno</b>	Kgato ya go dira ka mafoko Mathhalosi, mathaodi <b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Polelonolo, thuanysediri <b>Mopelelo le matshwao a puiso</b> Dikhutswafatso tsa mafoko. Ditsejwana
7-8	<p><b>Barutwana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka bothokwajwa papatso</li> <li>Thagisa dikakanyo le maikutlo ka tsela ya kgopolo</li> <li>Tsibogela dikakanyo le ditsitsinyo tsa ba bangwe ka bosisi</li> <li>Needanang ka dipolelo tsa dipuisano Aroganang dikakanyo le go thagisa maiikutlo mo dithhogong tse di sa tlwaelegang</li> <li><b>ELA TLHOKO:</b> Tekanyetso ya go ithutha e tsweelang – Mo ipaakanayong ya thagisa ya tiro ya Molomo ya Kgueditharo ya Bone</li> </ul>	<p><b>Barutwana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamano tsa puiso: Tlodisa mathlo mo dintheng tsa bothokwa, Okola dikakanyo tsa kakaretsos, bonela pele diteng, dirisa ktsos ya pele kgotsa methlha ka setlhengwa, ipopele bokao</li> <li>Lebelela le go thagisa ka dithhekeni tsa dithwantsho tse di dirisitsweng mo dithhangweng tsa pono: mmala, mafoko, boalo</li> </ul> <p><b>Mekgwathuto ya go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Puisetsogodimo</b></li> <li>(Tlogela tsotthe mmre o buise)</li> <li>Puiso ka setthopa</li> <li>Puiso ka kopanele</li> <li>Puiso ka sebedi</li> <li>Puiso ka nosi ka Patsana</li> </ul> <p><b>Go buisetsetsa monate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poko, Patsana di tshwanetsi go buisiwa letsatsi le letsatsi mo metsotsong e le some a mararo Bontsha tshupo mo setlhengweng se se buisitsweng ka nosi</li> <li>Golaganya le bokaelo jwa gago</li> </ul>	<p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go ipaakanya/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala setlhengwa sa ntsha</li> <li>Go boelsetsa</li> <li>Tseleganya</li> <li>Go thothha diphosoo</li> <li>Go thagisa setlhengwa sa bofelo</li> </ul> <p><b>Thanodi ya Mong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekota mafoko le dithhaloso tsa ona mo thanoding ya mong</li> <li>Dirisa dithwantsho kgotsa dipolelvana ka go dirisa mafoko kgotsa dithhaloso go supa bokao jj</li> <li>Tsenya tlitolofoko e ntshwa mo lebotaneng la mafoko</li> </ul>	
LB	115-123			
TG	70-74			
RDR				

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<p><b>Reetsa pokolo</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponelopele</li> <li>Kgatlhiegela le go tsibogela modumo o o thagisitsweng ke mmoki</li> </ul> <p><b>Tlhosa ditirragalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlotlang ka mooeko wa kgopolo</li> <li>Thagisa maitegelo a gago</li> <li>Thagisa maikutto a a susumeditsweng ke leboko mo go wena</li> </ul> <p><b>Diragatsa leboko/mela e e tlhophilweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlotlang ka segalo le puo e e dirisitsweng le seabe sa yona mo moreetsing, le gore puo e diristwe jang go tlhola mowa wa pokolo</li> </ul> <p><b>Diragatsa leboko/mela e e tlhophilweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thophha segalo le maikutto a a totobetseng mo thutong le mo setaeleng sa pokolo</li> <li>Dirisa segalo se se maleba le puo ya sefatlhego</li> <li>Dirisa puo e e maleba ya mmele, moemo le dikgono tsa thagisa, sk lebelo le modumo tse di lekanyeditsweng</li> </ul>	<p><b>Buisa Leboko</b></p> <p><b>Buiersetsta go tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: Dira ponelopele go tswa mo sethogong le mo ditshwantshong mo sethangweng</li> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso</li> <li>Go okola dikakanyokgolo</li> <li>Tlodiisa mathlo mo dintlheng tse di tshegetsang</li> <li>Dira ponelopele</li> <li>Bopa bokao jwa mafoko a sa tlwaellegang le ditshwantsho Ditogamano tsa tekathaloganyo</li> <li>Dira diponelopele, dirisa mediumopuo le mothala mo bokaelong, bonela pele bokhutlo</li> </ul> <p><b>Thuto ya Dikwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa morumo le moribo mme o tlhagisa seabe sa tsona mo moreetsing</li> <li>Tlhagisa maikutto le dikgopo</li> <li>Amanya dintlha tsa leboko le botshelo jwa gago</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko</li> <li>Mekgwathuto ya puiso:</li> </ul> <p><b>Puisetsogodimo</b></p> <p>(Tlogela tsothe mme o buise)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puiso ka setlhopa</li> <li>Puiso ka kopanelo</li> <li>Puiso ka sebedi</li> <li>Puiso ka nosi o buisa ka motshameko/mmuisano</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanetseng Puisetsogodimo</b></p> <p>Go buisetsta monate: Leboko/padiso di tshwanetse go buisiwa letsatsi le letsatsi mo metsotsong e le some a mararo</p>	<p><b>Kwala leboko Ditiqwana tsa matseno</b></p> <p><b>Dirisa poeletsomodumo</b></p> <p>(tumammogo le poeletsomodumo ya ditumanosi), tshwantshiso le tshwantshanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bontsha go tlhaloganya setaele le rejisetara</li> <li>Supa le go tlthatlhoba mokwalo le tiro ya boithamedi</li> <li>Dirisa matshwao puiso a a maleba le melawana</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go ipaakanya/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala sethangwa sa nthha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Tseleganya</li> <li>Go tlhotta diphoso</li> <li>Go tlhagisa sethangwa sa bofelo</li> <li>Rekota mafoko le dithaloso tsa ona mo thanoding ya mong</li> <li>Dirisa thanodi go peleta le go godisa tlotlofoko</li> </ul> <p><b>Dirisa karata ya puiso mo go tsamaiseng dikgato tsa puiso</b></p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Mainagoboka, mainakgopolole malathlhewa</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p>Pakajaanongtsweledi</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Poeletsomodumo, poeletsomodumo ya ditumanosi, ditumammogo, moribo, morumo, tshwantshany a le tshwantshiso</p> <p><b>Mopelelo le matshwao a puiso</b></p> <p>Kgaoganyo ya mafoko, tiriso ya thanodi, letsawao la tsiboso</p>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGSA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	124-133			
TG	75-79			
RDR	91			

MOPHATO 5 (DITIRWANA TSE E SENG TSA TLHOMAMO)				
<b>Ditirwana tsa go Reetsa le Go bua</b>	<b>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</b>	<b>Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tilhagisa</b>	<b>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana</b>	<b>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa go Reetsa le Go bua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go buisa</li> <li>Ditiro tsa go buisetsagodimo</li> <li>Ditiro tsa tekathaloganyo ya puiso</li> <li>Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe <b>ka</b> dithhangwa di le tharo tse di tilhaotsweng tsa semesetara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go kwala ditemana</li> <li>Dithhangwa tsa tirisan</li> <li>Thamo</li> <li>Thamo ya boithamedi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopegotsa Puo le Melawana ya Tiriso tse di ikamagantseng le Setlhangwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopegotsa Puo le Melawana ya Tiriso tse di ikamagantseng le Setlhangwa</li> </ul>
<b>DITIRWANA TSE E SENG TSA TLHOMAMO:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekanyetso ya ditirwana tse di sa tlhomamang di tshwanetse go dirisiwa go neelana ka ditaelo le ditshono tsa thutokgopololo le natlafatso</li> <li>Ka tiriso ya dipotso, dipuisano, pogelo, tekanyetso ya ditiro tse di sa tlhomamang di ka thusa morutabana ka dipolo tsa ka bonako</li> <li>Tekanyetso ya go ithuta e tshwanetse go mna e e tswelelang</li> <li>Tekanyetso ya go ithuta e tshwanetse go baakanyetsa tilhagisa ya Tiro ya Molomo ya Kgweditharo ya Bone</li> </ul>				
MOPHATO 5 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BORARO				
<b>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG TIRO 6 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</b>	<b>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kgato 1: Patisiso (Maduo: 10)</li> <li>Kgato 2: Go kwala (Maduo: 30)</li> <li>Palogothie ya maduo (Maduo: 40)</li> <li>Patisiso le go kwalaporojeke (Maduo: 20 + 30 = 50)</li> <li><b>Porojeke e dirwe go ikaegile ka setlhangwa se le SENGWE se se ithutilweng: Maboko/terrama/kgangkhutshwe Tiro ya Molomo ya Kgweditharo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke (Maduo: 20)</li> <li>Palogothie ya maduo (Maduo: 20)</li> <li>Barubana ba simolole go lekanyetsa Tiro ya Molomo motsamaong ya Kgweditharo ya Boraro mme ba e feleleste mo Kgweditharong ya Bone fa maduo a rektiwa</li> <li>Go tshwanetse go dirisiwa dithhangwa tse di farologaneng go ralala mephato</li> <li><b>Tekanyetso ya go ithuta e e tswelelang e tshwanetse go baakanyetsa tilhagisa ya Tiro ya Molomo ya Kgweditharo</b></li> </ul>			

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TIHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>Reetsa le go tsibogela kgang sk. Naane, (Noolwane/kinane) go tswa mo Padisong</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poneleopele</li> <li><b>Tihaloso ya ditiragalo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa dikakanyolgolo, poloto, maitshetlego boalo, le baanelwa mo kgannyaeng ya maiterelo.</li> <li>Neela pharologanyo gareng ga ditiragalo tsa nmete le tse e seng tsa nmete</li> <li>Tshegetsa kakanyo ya gago</li> <li>Tsitsibogela dikakanyo le ditshitsinyo ka tshisimogo</li> <li>Neelana ka dipolo tse di tsepameng e bile di nonofie go aga Poloto, thitkgang le maitshetlego</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Tekathhaloganyo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bakwadi ba dirisa tlolofoko le puo e ethalosang maitshetlego. Buisetsa kwa godimo ka nosi ka malkutlo a edilieng</li> <li>Tshwaela ka poloto, thitkgang, baanelwa le maitshetlego</li> <li>Buisanang ka tlolofoko e ntshwa go tswa mo sethangweng se se buitsweng</li> <li>Dirisa thanodi</li> </ul> <p>Dithutatsela/melkgwathuto ya puiso: Puisetsogodimo/thlogela tsotole o buise/puiso ka setllopha/puiso e e amogawang/puiso ka sebedi/puiso ya naane ka nosi</p> <p>Tekanyetsa ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tihagiso ya Tiyo ya Molomo</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate: Naane/Padiso e e ka buisivwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsotso e le some a mararo</p>	<p><b>Buisa Kgang, sk, Naane</b> (Noolwane/kinane) go tswa mo bukeng ya Morutabana le Padiso</p> <p><b>Go buisetsa goo thaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamano tse di farologaneng tsa go buisa.</li> <li>Okola dikakanyolgolo</li> <li>Tlodisa matlo mo dintheng tse di tshegersang.</li> <li>Dira poneleopele</li> <li>Bopa bokao jwa mafoko a a sa twaelegang le ditshwantsho.</li> <li>Tihaloganya seabe sa puo ya botshwantshi le dipotsa tse di sa tlhokeng dikaraboo.</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa go reetsa</b></p> <p><b>Tekathhaloganyo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bakwadi ba dirisa tlolofoko le puo e ethalosang maitshetlego. Buisetsa kwa godimo ka nosi ka malkutlo a edilieng</li> <li>Tshwaela ka poloto, thitkgang, baanelwa le maitshetlego</li> <li>Buisanang ka tlolofoko e ntshwa go tswa mo sethangweng se se buitsweng</li> <li>Dirisa thanodi</li> </ul> <p>Dithutatsela/melkgwathuto ya puiso: Puisetsogodimo/thlogela tsotole o buise/puiso ka setllopha/puiso e e amogawang/puiso ka sebedi/puiso ya naane ka nosi</p> <p>Tekanyetsa ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tihagiso ya Tiyo ya Molomo</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate: Naane/Padiso e e ka buisivwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsotso e le some a mararo</p>	<p><b>Go kwala Kgang</b> (sk. Noolwane/kinane)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa dipholologo jaaka baanelwa maitshetlego</li> <li>Tlhopha diteng tse di maleba go baretsi le maithomo a sethangwa tlotofoko e farologaneng.</li> <li>Dirisa puo ya botshwantshi, sk, Tshwantshanyo le tshwantshiso Golaganya dipolelo mo ditemaneng tse di momaganeng ka go dirisa maemedi, makopanyi le tiriso e e maleba ya matshwao a puiso</li> <li>Dirisa dipopego tsa puo tse di maleba, mopeleto le matshwao a puiso</li> <li>Kwala thhaloso ya moanelwa</li> <li>Tlhopha diteng tse di maleba.</li> <li>Itshetlego ka setlhogo.</li> <li>Dirisa tlolofoko e ethalosang bogolo o dirisa mefuta ya mathaodi (sk lethaoedi la mmala, popego, palo) Dirisa puo ya botshwantshi, sk, Tshwantshanyo le tshwantshiso</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela dilakanyo o dirisa dimmepe tsia tlhaloganyo</li> <li>Tlhopisa sethangwa sa ntlha Boelletsaa</li> <li>Tlhotlha diphosoo</li> <li>Kwala sethangwa sa bofelo</li> <li>Tlhopisa sethangwa sa bofelo se se phepa e bile se buisega</li> <li>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanodding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</li> <li>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlolofoko</li> <li>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> Leina, dithlого, megatlana, lethaoedi, lethalosi, maemedi, makopanyi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> Sediri, sedinwa, thuanyi sediri, dithuanyi</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b> Diane, maele, tshwantshiso</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> Tiriso ya thanodi</p>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	131-141			
TG	80-84			
RDR	92	<p><b>Reetsa le go tsibogela pegelo sk, dikgang, ditiragalo tsa sesweng</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ponelopele</b></li> <li><b>Tihaloso ya ditiragalo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno; ponelopele</li> <li>Supa dikakanyokgolo le dinthha tse di totobetseng/kgethegileng</li> <li>Amanya kgang le botshelo jwa gago</li> <li>Tlhagisa le go tshegetsu dikakanyo tsa gago ka mabaka</li> <li>Botsa dipotso tse di tsenelletseng tse di senang dikarabo tse di bonolo, Buisana ka kagego, diponagalo, tiriso ya puo le popego ya setlhlangwa</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Tihaloso ya ditiragalo</b></p> <p><b>Tlhagisa pegelo ya molomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa popego e e maleba: tshimologo, mmele le bolkhutlo</li> <li>Tlhagisa kakanyokgolo/thitokgang le dinthha tse di tshegetsang</li> <li>Dirisa puo ya mmele e e maleba le dikgono tsa thagiso, sekao, go lebelala bareetsi, modumo</li> <li>Tsayo karolo mo dipuisanong</li> <li>Thomama mo setlhogong</li> <li>Neela pegelo e e agang</li> <li>Tshegetsa puisano</li> <li>Bontsha masisi mo ditshwanelong le maikutlo a ba bangwe</li> </ul> <p style="text-align: right;">3-4</p>	<p><b>Buisa setlhlangwa sa tshedimosetso le ditshwantshopono</b></p> <p>(ditshwantsho/ditakeramo/dimmappa)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele ya sethogo, dikadithhogo le ditshwantsho</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go o tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamario tse di farolaganeng tsa go buisa</li> <li>Okola dikakanyokgolo</li> <li>Tlodiisa mathlo mo dintlheng tse di tshegetsang</li> <li>Dira ponelopele</li> <li>Bopa bokao jwa mafoko a a sa twaelegang le ditshwantsho</li> <li>Boeletsu go godisa go tlhaloganya</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa tekathaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aroganya dikgopolo le go rebola dikakanyo o dirisa phopholeto le dikarabo tse go neelwang mabaka Buisanang ka dikakanyokgolo le dinthha tse di kgethegileng</li> <li>Tlhagisa le go tshegetsa kakanyo ya gago ka mabaka</li> <li>Botsa dipotso tse di seneletseng tse di senang dikarabo tse di bonolo/ twaelegileng</li> <li>Dirisa mmepe wa tlhaloganya/ dinthha go sobokanya tshedimosetso</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Mediriso (modiriso-go, Modirisotwaelo, modirisotaelo, modidisokgonego jj), makopanyi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p>Dipolelwanaina, polelwanaatlhaodi, polewananthalosi, letlama</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Makaelagongwe, malatodi, makwalwatshwana, ditumatshwano, makwala tschwano le madumotschwano</p> <p><b>Mopelelo le matshwao a puioso</b></p> <p>Kgaoganyo ya mafoko, Tiriso ya thanodi, ditlhakakgolo</p> <p><b>Go kwala pegelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala pegelo o dirisa foreini/ lethlomeso</li> <li>Rulaganya tshedimosetso ka tsela e e kgodisang</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le tiriso ya matshwao a puioso a a maleba</li> <li>Tlhagisa tiro e e phepa o dirisa kagego e e siameng, jaaka setlhogo le go tlogela sebaka go kgaoganya ditemana, jalo-jalo</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhlangwa tsa ntla</li> <li>Go boelsetsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotta diphosoo le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</p> <p>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlötöfoko</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</p>

# **SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4**

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISALE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thanodi go godisa tlotofoko le boelediwe mo thutong nngwe le Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso: Puisetsogodimo/tiogela tsotle o buise/puiso ka sethophha/puiso e e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya naane ka nosi Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanystseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo Go busetsa go ijesa monate: Pegelio/padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsotso e le some a mararo</li> </ul>		
LB	142-153			
TG	85-89			
RDR				
<b>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA BOTLHAMEDI YA POROJEKE</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thagiso ya tiro ya molomo ya porojeke (Maduo: 20)</li> <li>Palogotho ya maduo (Maduo: 20)</li> <li>Barutabana ba simolole go lekanyetsa Tiro ya Molomo motsamaong ya Kgweditharo ya Boraro mme ba e feleletse mo Kgweditharong ya Bone fa maduo a rekotiwa.</li> <li>Go tshwanetse go dirisiwe dithhangwa tse di farologaneng go ralala mephato.</li> <li>Tekanyetso ya go ithuta e tswelelang e tshwanetse go baakanyetsa tlhagisa ya Tiro ya Molomo ya Kgweditharo ya Bone.</li> </ul>				
5-6	<p><b>Go reetsa le go buisana ka sethhangwa sa tshedimosetso</b></p> <p><b>Ditlwana ts a matseno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ponelopole</li> <li>Tsayay karolo mo dipuisanong, o tlhalosa kakanyo ya gago</li> </ul> <p><b>Tlhagoslo ya ditiragalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa le go tlhalosa lebaka le ditlamorago</li> </ul>	<p><b>Buisa sethhangwa sa tshedimosetso</b></p> <p><b>sa dtshwantsho, sekao, dimmepe/ dikerafo/dits'hate/manane</b></p> <p><b>Go busetsa go tlhaganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tse di faroeganeng tsu puiso go tlhaola dikakanyokgolo le tse di tshegtsang Sobakanya tshedimosetso</li> <li>Randla ditshwantsho</li> </ul>	<p><b>Kwala Sethhangwa sa Tshedimosetso</b></p> <p>Kwala ditemana di le Tharo – Nne ka Sethhangwa</p> <p>Kwala polelo ya sethogo le go akaretsa tshedimosetso e maleba go tlhama temana e elomaganeng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a maleba</li> <li>Dirisa diteng tsed di maleba go bareetsi ba ba totilweng le maithhomo a sethangwa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Lefoko le le nopolang maina a assetseg a umakilwe, lediritota, mathaodi polelwanaaina, lediri le e leng polelo, kganetso, portso</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Diane, maele, tshwantshiso, tshwantshanyo</p>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tshwaela ka boleng/mesola ya loago, setho le loago</li> <li>Botsa dipotsa tse di tseneletseng</li> <li>Botsa dipotsa tse di tseneletseng tse di di gwethhang le go batla dithhaloso tse dints!</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa tirisan go tlhaletsana mo maemong a setlhophha ka nonofo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa kitso e e fetilleng kgotsa methala ya sethangwa go tlhomamisa bokao tirele ditshwetsotso</li> <li>Fetisetsa tshedimosestso go tswa mo ditshwantshong go ya mo sebopengong sa kanelo Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso: Puiseitsogodimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka setlhophha/puiso e e amoganwang/puiso ka sebedi/ puiso ya motshameko ka nosi Tekanyetseng ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng thagisa ya Tiro ya Molomo Go buisetsa go ijesa monate: Pegelo/ motshameko o o ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsi e le some a mararo.</li> </ul> <p><b>5-6</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa tshedimosestso e e utlwalang Rulaganya diteng ka tlhomamo</li> <li>Kwala temana ya matseno mne o tsenyeletse tshedimosestso go bopatemanane e e utlwalang</li> <li>Dirisa mafuta e e farologaneng ya dipolelo</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira ipaakanyetsos-tiro</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa ntsha</li> <li>Go boelsetsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le go tlhangisa Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya mong kgotsa moloboteng la mafoko</li> </ul> <p><b>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlhotlfofoko</b></p> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</b></p>	<p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <p>Tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko</p>
LB	154-162			
TG	90-93			
RDR	52-71			
<p><b>TEKANYETSO E ETIHHOMAMENG TIRO 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dithhangwa tsa tirisan: (Maduo: 10) E kwalwe pele ga teko e e laolwang</li> </ul>				




# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<b>POELETSO</b> • Tekanyetso e tlhomameng ya tlhagisa ya tiro ya Molomo			
LB	<b>163-174</b>			
TG	<b>94-98</b>			
RDR				
9-10	<b>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 9: TEKO YA BOFELO JWA NGWAGA E LAOLWANG TSIBOGELO YA DIKWALO (MADUO: 40)</b> • Potso 1: Tekathaloganyoyapuisoyadikwalo/e esengyyadikwalo (Maduo: 15) • Potso 2: Sethangwapono (Maduo: 10) • Potso 3: Tshobokanyo (Maduo: 5) • Potso 4: Dipopegotsapuo le melawanayatiriso (Maduo: 10)			
LB				
TG	<b>99-102</b>			
RDR	<b>1-10 72-90</b>			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

MOPHATO 5 (DITIRWANA TSE E SENG TSA TLHOMAMO)			
<b>Ditirwana tsa go Reetsa le Go bua</b> • Ditirwanatse di farologanengtsaGo Reetsa le Go Bua	<b>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</b> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa go buisetsagodimo • Ditiro tsa tekathalogganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka dithhangwa di le tharao tse di tlhaotsweng tsa semesetara	<b>Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa</b> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ditemana • Dithhangwa tsa tirisan • Thamo • Thamo ya boithamedi	<b>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melavvana</b> • Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso tse di ikamagantseng le Sethangwa
MOPHATO 5 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 4			
<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1</b> <b>TIRO YA MOLOMO:</b> • Go buisetsagodimo (Maduo: 20) Simoloia ka tiro e mo kgweditharo 3 mme e feleletswe mo kgweditharo ya 4 fa maduo a taa bo a rekotwa.	<b>Ditirwanatsa go Buisa le go Lebelela</b> • Dikgatorsa go buisa • Ditirwanatsa go buisetsagodimo • Ditirwana tsa tekathalogganyo • Ditirwanatsadikwalo di ikaegile ka di le tharotse di tlhaotsweng semesetara	<b>Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa</b> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ditemana • Dithhangwa tsa tirisan • Thamo • Thamo ya boithamedi	<b>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melavvana Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</b>
TEKANYETSO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG			
<b>MO TSAMAONG YA NGWAGA</b>		<b>TLHATLHOBO</b>	
<b>TEKANYETSO E E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG</b>		<b>DITLHATLHOBO</b>	
<b>Ditekanyetso tse di tlhomameng</b>			<ol style="list-style-type: none"> <li>Tiro ya Molomo - Tlhagiso ka boithamedi jwa go kwala Porofeke (Semesetara 2)</li> <li>Dithhangwa tsa go Kwala tsa Tirisano</li> <li>Teko ya bofelo jwa ngwaga e laolwang</li> <li>Teko ya Seetebosigoo e laolwang</li> </ol>

6



BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	TEKANYETSOYAMOTHEO LE TLWAETSO (TSE DI RULANTSWENG MO SEKOLONG) DI DIRAGADIWE KA MATSATSI A MARARO A KGWEDITHAROANTLHA, MOBEKENGYANTLHA. – LETSATSI 1 GO YA GO 3. TSHEDEMOSETSO E, E DIRISETSWA GO BONA GORE KEENG SE SETSHWANETSENG GO DIRWA GO TSWALELAMEKHINO E EITEMOGELWANG LE GO TSWELETSADITIRWANATSA GO RUTA LE GO ITHUTA			
1-2	<p><b>Go reetsa seyalemowa kgotsa dipiegeloo tsa lokwalodikgang le go buisana ka dinthha tsa sesweng Dittirwana tsa matseno</b></p> <p>Poneleopele e ikaegileng ka setlhogo le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlwana tsa matseno: poneleopele</li> <li>Releetsa dinthha tse di totobetseng go tswa mo mananeong a seyalemowa le a thelebisene</li> <li>Supa ka moo puo e naganelang lethakoreng le le lengwe e tlhamiwang ka teng</li> <li>Botsa dipotsa tse di tsemeletseng tse di gwethhang le tse di tlhokang dithhaloso tsatialeletso</li> <li>Releetsa tschedimosetso go tswa mo ditlhaweng tsa molomo tse di farologaneng: dipiegeloo, o sobokanye dikakanyokgolo</li> <li>Tlhamma ngangjisano e e lekalekanang ya dinthha tse di maleba e bille di gwethha</li> <li>Bontsha kakanyo le go e tshegetsaa ka bosupi jo bo utlwlang</li> <li>Reetsa ka matlhagatlha ga le ka tshismogoo</li> <li>Amogela dikakanyo tse di sa dumalaneng le tsa gago le go tsiboga sentle mo go tlhokagalang</li> </ul> <p>Poneleopele e ikaegileng ka setlhogo a puiso</p>	<p><b>Kwala Tshosobsnyo ka Athikele ya Lokwalokgang</b></p> <p>Poneleopele e ikaegileng ka setlhogo le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa le go buisana ka melaetsa yotlh e ikaeletsweng le e e boriftha ya ditso <b>Ditogamano tsa go buisa</b></li> <li>Okola dikakanoyokgolo</li> <li>Go latihela matho mo dintlheng tsa tsnegetso</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa go tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lebelela dikarolo tsa Sethangwa.</li> <li>Golaganya dinthha le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka moo ditegeniki tsedi diriswang ke bakwadi, bathami/ baikanterisi ba ditshwantsho lebatshwantshi ba tlhamang le golebelela lefatshe ka gona</li> <li>Thama le go tlhalosa dipholo kgotsabokhutlo jo ba bo batlang</li> <li>Akanya le go neela ditharabololote di farologaneng fa ba leka gorarabola mathata</li> <li>Buisana ka moo melaetsa e kadigelang ka teng</li> </ul> <p><b>1-2</b></p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Maina, Mainatota le mainakgopoloo, maemedi (lemeditho, lesupi)</p> <p><b>Go dira ka dipolelo</b></p> <p>Tumalano ya sediri le lediri (dithuanysediri), dipaka (pakajaanong, pakaphett, pakatlang)</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <p>Kgaoganyo ya mafoko, tiriso ya Thanodi, <b>Matshwao a puiso</b></p> <p>Khutlo. Phegelo, khutlokhutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso</p> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotso tiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go bolelsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlholtla diphosole</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya mong kgotsa mom loboteng la mafoko</b></p> <p>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlolofoko</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</p>	<p><b>Ditħutatsela/mekgwathuto ya puiso:</b></p> <p>Puisetsogodino/tlogela tsotlime o buise/puiso ka setlhophha/puiso e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya athikele ya lokwalodikgang kano Tekanyetsotso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng thagisay ya Tiro ya Molomo</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate: Padji/ padiso e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsotso e le some a mararo</p>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	1-11			
TG	1-6			
RDR	1-40 91	<p><b>Buisanang ka Patsana/Novella/Padi/Padiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ditirwana tsa matseno</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponelopele, go okola, go tlodisa matlho</li> <li>Bonela pele ka se se tlaa diragalang Tihalosa ntihakemo ya Mokwadi le Mmuisi</li> <li>Tsepama mo setlhong</li> <li>Tihalosa ka</li> <li>Tihalosa ka mabaka a a utwalang Buisanang ka dikakanyokgolo le dintilha tse di kgethegileng</li> <li>Botsa dipotsotse di tihomamo tsibogela ka tihomamo</li> </ul> </li> <li><b>Tsayo karolo mo puisanong ya setliophha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refosana go bua</li> <li>Tsepama mo setlhogong</li> <li>Botsa dipotsotse di maleba</li> <li>Tsweletsa dipuisano</li> <li>Tsibogela dikopolo tsaba bangweka go di utlwela le ka tlollo</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Buisa Padi – Thuto ya Dikwalo Go buisetsa go tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso ka ponelopele go tswa mo sethogong le go buisana ka dithitokgang /diteng tse di mabapi</li> <li><b>Ditogamano tsa go buisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bopa bolkao jiva mafoko a a sa thwaelegang le ditshwantsho</li> <li>Boeletsa go godisa go tlhaloganya</li> </ul> </li> <li><b>Ditogamano tsa Tekathaloganyo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira ponelopele go ya ka Setlhangwa</li> <li>Botsa dipotsotse ka ga Setlhangwa</li> </ul> </li> <li><b>Thuto ya Dithhangwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa le go tlhalosa dikakanyokgolo</li> <li>Buisanang ka baanelwa</li> <li>Supa le go buisana ka maikutlo a a bontshwang</li> </ul> </li> <li><b>Tsayo karolo mo puisanong ya setliophha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka maikutlo a a emetseng sengwe go diragala le phetolo ya botshelo jwa gago</li> <li>Amanya ditragalo le baanelwa le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maithomo/maikaelelo le baamogedi/bareetsi</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko</li> <li>Tihajisa maikutlo ka ditlhangwa tse tse o di buisitseng ka nosi</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Kwala tilhamo ka Baanelwa/ dithitokgang tsa Patsana/Padi/Padiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga go kwala: reetsa dinopolo go tswa mo padding e e buisitsweng</li> <li>Thophha diteng tse di maleba le maithomo/maikaelelo dirisa puo le popego e e maleba le setlhangwa</li> <li>Dirisa kagego e e maleba</li> <li>Rulaganya diteng tse di kgodisang ka tatelano</li> <li>Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba, go akaretsa dithuanyi tsa sediri le leciri</li> <li>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko</li> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>Go bolelsa</li> <li>Go tseleganyaa</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b></p> <p><b>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko</b></p> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</b></p>
3-4				<p><b>Morago ga Puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlotla kgang gape kgotsa dikakanyokgolo ka mela e le 5-10 (dira tnosobanyo)</li> </ul>

# **SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1**

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa malikutlo ka ga dithhangwa tse o di buisitseng.</li> <li>Di amaganye le botshelo jwa gago</li> <li>Neela pharologanyo gareng ga dibuka/dithhangwa tse o di buisitseng Dithutatsela/mekgwathuto ya puiiso: Puisetsogodimo/tlogeila tsothe o buise/puiiso ka setlhophha/puiiso e e amoganwang/puiiso ka sebedi/puiiso ya Padi/Patsana ka nosi</li> <li>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo</li> <li>Go buisetsa go ijesa monate: Padi/ padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsso e le some a mlararo</li> </ul>			
LB	12-21			
TG	7-10			
RDR	11-27			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSAA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>Reetsa Setlhengwa se se tlhotheletsang, sk., Papatso ya Seyalemowa</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <p>poneleopele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botsa dipotsotse di tlhotheletsang go akanya ba dirisa puo e maleba</li> <li>Supa dikakanyo tse di faroganeng le tsagago.</li> <li>Faro loganya dikakanyo tse di ganetsanang o be o neye mabaka</li> <li>Dirisana ka tsela e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhophha</li> <li>Aroganya dikopolo mme o rebole dikakanyo mo ditlhogong tse di gwethhang ka mokgwa o rulaganeng le go lateana sentle</li> <li>Tlhamma ngangisano e utlhwalang le go tshegetsa dikakanyo</li> <li>Tsepama mo thalosong</li> </ul>	<p><b>Buisetsa bokao</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga Puiso, sk., Ponelopele e ikaegileng ka Setlhogo kgotsa ka ditshwantsho</li> <li><b>Ditogamano tsa go buisa</b></li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola dikakanoyokgolo</li> <li>Go latihela mathlo mo dintheng tsa tsnegetso</li> <li>Dira poneleopele o dirisa ditshwantsho/ matfoko</li> <li>Sekaseka bothokwa jwa seabe sa bothekeniki jwa ditshwantsho mo setlhengweng</li> </ul> <p><b>Buisetsa go tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhalhoba setlhengwa</li> <li>Sosobanya setlhengwa</li> <li>Buisa le tlhaloganya ditlhengwa tsa ditshwantsho tsa thaeletsano(immedia), sk. Papatso le phusotara</li> <li>Pele ga Puiso buisanag ka ditshwantsho</li> <li>Thalosang tschedimosetso</li> <li>Buisanang ka maithmo a Setlhengwa</li> <li>Buisang ka puo e dirisitsweng</li> <li>Supang le go buisana ka diponagalo tse di dirisitsweng jaaka mmala le fonto</li> <li>Buisanang ka boalo jwa Setlhengwa</li> <li>Farologanya mafuta e farologaneng ya ditlhengwa tsa pon, sk. phousetara le papatso</li> </ul> <p><b>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso:</b> Puisetsogodimo/tlogela tsotlh e buise/puiso ka setlhophha/puiso e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya Patsana ka nosi</p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo.</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate: Padji/ padiso e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsi e le some a mararo</p> </ul>	<p><b>Kwala Setlhengwa sa tlhotheletsos, sk., Puo ka ditshwantshopono/papatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsosolosa tsibogelo ya malkutio</li> <li>Dira ditsholofetso</li> <li>Kgobera/tlhotheletsa baamogedi dikopolo</li> <li>Nagana ka ga setlhogo le go tlhama</li> <li>Akanya le go tlhathoba tiro ya gago le ya boithamedi</li> <li>Bontsha dikopolo sentle le katelano</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setaele le rejisetara</li> <li>Thagisa tiro o tlhokometse bophephla le tlhagiso e maatlafetseng</li> <li>Fetisa bokao sentle le ka nepagaloo</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetso tiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhengwa tsa nttha</li> <li>Go boelersa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhatha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Relota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b></p> <p>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlolofoko</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makopanyi</li> <li>Puosebuli le puopegeilo</li> <li><b>Bokao jwa mafoko</b></li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maele le diane</li> </ul> </ul>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	22-31			
TG	12-16			
RDR	<p><b>Reetsa kgangkhutswe Dittirwana tsa matseno</b></p> <p><b>Go reetsa kgang e khutshwane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dittirwana tsa matseno: ponelopele e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho</li> <li>Gakologelwa ditiragalo ka tateano e e siameng o dirisa paka e e siameng/ nepagetseng</li> <li>Tirisano e e siameng ka nako ya dipuisano</li> <li>tsa setlhophha</li> <li>Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e</li> <li>tsayang lethakore e tlhamiwang ka teng</li> <li>Buisanang ka baanelwa</li> <li>Buisanang ka poloto, kgothhang le maitshetlego (lefelokgang le nako) ka melaetsa mo sethangweng</li> </ul> <p>7-8</p>	<p><b>Buisa Kgangkhutshwe Buisetsa bokao</b></p> <p>Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho</p> <p><b>Ditogamano tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola dikakanayokgolo</li> <li>Go latlhela mathlo mo dintlheng tsa tshegetso</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa Tekathhaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ipopolele bokao kaga sethangwa</li> <li>Botsa dipotsa kaga sethangwa</li> </ul> <p><b>Thuto ya Dikwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thathlhaba sethangwa go bona melaetsa e e bofitha le go sobokanya dikakanayokgolo le tsa tshegetso</li> <li>Thalosa ka mokgwa o mokwadi a o dirisang go digela temogo ya ya mmuisi ka teng: ditogamaano tse di diritsweng, baanelwa</li> <li>Buisanang ka tsenelelo ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng</li> <li>Buisanang ka poloto, thitokgang/ nthiakgolo, maitshetlego (lefelokgang le nako) le baanelwa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makopanyi/ Bokao jwa mafoko Bokaopedi, bokabontsi</li> <li><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></li> <li>Pakapheto- pheti</li> <li>Pakatlang- pheto</li> <li><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></li> <li>Kgaoganyo ya mafoko</li> <li>Ditumatshwano</li> </ul> <p><b>Kwala lekwalo la botsalano/bukatsatsi tse di ikamagantseng le kgangkhutswe</b></p> <p>Dirisa kagego e e nepagetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bontsha temogo ya baamogedi/ babuisi le setaelie</li> <li>Dirisa segalo se se maleba</li> <li>Rulaganya, kwala sethangwa sa nthla le go boeletsa tiro ya gago, o totile go tokafatsa mopeleto, dipaka le go lomaganaya dipolelo go nna ditemana tse di kopaneng Dirisa makopanyi, sekao, le gale, makaelagongwe le malatodi go tshwaraganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng</li> <li>Dirisa matshwao a puiso le mopeleto o o nepagetseng</li> </ul> <p><b>Go dira paakanyetso tiro/pele ga go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala ditlhengwa tsa nthla</li> <li>Go boeletsas</li> <li>Go tseleganyya</li> <li>Go tlhotlha diphosole</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b></p> <p>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlolofoko</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</p> <p><b>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso:</b></p> <p><b>Puisetsogodimo/tlogela tsotle o buise/puiso ka setlhophha/puiso e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya Kgangkhutswe ka nosi</b></p>	

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8		Tekanyetsyo ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo Go buisetsa go ijesa monate: Kgangkhutshwe/padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsa e le some a mararo		
LB	32-41			
TG	17-21			
RDR				
<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENGTIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 50)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekathalanganyo ya puiso ya dikwalo / e eseng ya dikwalo (Maduo: 20)</li> <li>Setlhlangwapono (Maduo: 10)</li> <li>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo: 20)</li> </ul>				
9-10	Reesta le go buisana ka dipuisano Ditirwana tsa matseno <b>Ponelopole</b>	Buisa Motshameko o o bonolo kgotsa Terama <b>Ditirwana tsa Pele ga Puiso</b>	<b>Kwala Mmuisano</b>	<b>Dikgato tsa go dira ka mafoko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mathhalosi (mokgwa, nako)</li> <li>Polelwanaatswako le polelwanaapate</li> </ul> <b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mefuta ya dipolelo, dipolelwana, dipotso, ditaelo, puosebui, puopegelo</li> <li><b>Bokao jwa mafoko</b></li> <li>Makaelagongwe le malatodi</li> </ul> <b>Go dira paakanyetso tiro/pele ga go kwala</b>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO	
9-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka kagego ya sethangwa</li> </ul> <p>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso: Puisetsogodimo/tiogela tsothe o buise/puiso ka setlhophha/puiso e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya terama ka nosi Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo Go buisetsa go ijesa monate: Terama/ padiso e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsi e le some a mararo.</p>	<p>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso: Puisetsogodimo/tiogela tsothe o buise/puiso ka setlhophha/puiso e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya terama ka nosi Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo Go buisetsa go ijesa monate: Terama/ padiso e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsi e le some a mararo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala dithhangwa tsa ntla</li> <li>Go boelersa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> <li>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlolofoko Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</li> </ul>		
LB	42-50				
TG	22-26				
RDR					
DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI (TEKANYETSOYA GO ITHUTAKEDI KGATO TSE DI TSWELELANG)					
<p><b>Ditirwanatsa go Reetsa le goo Bua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwanatse di farologanengtsa go reetsa le go bua</li> </ul>		<p><b>Ditirwanatsa go Buisa le go Lebelela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgatotsa go buisa</li> <li>Ditirwanatsa go buisetsagodimo</li> <li>DitirwanatsaTekathhaloganyo</li> <li>Ditirwanatsadikwalo di ikaegile ka di le tharotse di tlhaoletswengsemesetara</li> </ul>	<p><b>Ditirwanatsa go Kwala le go Thagisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgatotsa go kwala</li> <li>Go kwala ka ditemana</li> <li>Dithhangwatsatrisano</li> <li>Tlhamo</li> <li>Go kwala ka boithamedi</li> </ul>	<p><b>Ditirwanatsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metselsetsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso di ikaegile ka mafuta ya dithhangwa go ya ka tsheko ya dibeka tse pedi</li> </ul>	
<b>MOPHATO 6 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA 1</b>		<b>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA</b>		<p><b>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 3: TSIBOGELO</b></p> <p>(Maduo: 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekathhaloganyo ya puiso ya dikwalo/e e seng ya dikwalo (Maduo: 20)</li> <li>Sethhangwapono (Maduo: 10)</li> <li>Ditirwanatsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</li> <li>Maduo: 20</li> </ul>	
<b>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 1</b>		<b>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 2: GO</b>		<b>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 3: TSIBOGELO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisetsagodimo (Maduo: 20)</li> <li>Simolola ka tiro e mokgweditharo 1 mme e feleletswemo kgweditharo 2 fa maduo a tlaabo a rekotiwa</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhamo (Maduo: 20)</li> <li>Tlhaloso/kanelo (5 ditemana)</li> <li>E kwalwe mo tamaong ya kgweditharo</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekathhaloganyo ya puiso ya dikwalo/e e seng ya dikwalo (Maduo: 20)</li> <li>Sethhangwapono (Maduo: 10)</li> <li>Ditirwanatsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</li> <li>Maduo: 20</li> </ul>	

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHELELO:

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>Reetsa le go buisana ka Setlhengwa sa ditaelo, sk, Resipe, dikaelo</b></p> <p>Ditirwana tsa matseno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponelopele</li> <li>Gopola tsamaiso</li> <li>Tlaoia diponagalo tsa setlhengwa sa ditaelo</li> <li>Kwala ditlhogo tse di bothokwa</li> <li>Neela ditaelo tse di tlhaloganyegang</li> <li>Sekao, o tla dira jang kop iya</li> <li>mogodungwana (tee)</li> <li>Kwala dinthla le go diragatsa ditaelo</li> <li>Botsa dipotso go batla tlhalo</li> <li>Tshwaela ka ga go tlhaloganyega ga ditaelo</li> <li>Gako logelwa tsamaiso</li> </ul>	<p>Buisa Resipe kgotsa Setlhengwa sengye sa Ditaelo</p> <p><b>Go buisetsa go tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekaseka diponagalo tsa setlhengwa tlhaloganya le melawana ya dithhangwa tsa ditaelo</li> <li>Rulaganya ditaelo tse di tlhalathakkameng</li> <li><b>Ditogamano tsa go buisa</b></li> <li>Okola dikakanoyokgolo</li> <li>Go latihela matlho mo dintlheng tsa tshegeiso</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa Tekthaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botsa dipotso ka ga setlhengwa</li> <li>Kopanya dinthla tsa setlhengwa</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setlhengwa le gore se dira jang</li> <li>puioso ya lefoko ka lefoko</li> <li>Lemoga le go tlhalosa dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo le maithomo</li> <li>Supa le go tlathhaba reijestara ya setlhengwa</li> </ul>	<p><b>Kwala Setlhengwa sa ditaelo, sk gore o dira jang Kopi ya tee/mogodungwana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rulaganya ka tatelano.</li> <li>Kwala lenaane la didiriswa le ditlwaki</li> <li>Dirisa ditharnodi</li> <li>Dirisa modirisotsaelo</li> <li>Thama foremi/lethomeso la go kwala Dirisa mekgwa ya go kopanya dipolelwana le ya go rulaganya</li> <li>Thalosa ditsamaiso</li> <li>Rulaganya matlho le dipolelo ka tshwanelo</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhengwa tsa ntla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlholiha diphosho le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafolko le bokao jwa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafolko</b></p> <p>Dirisa thanodi go peletla mafolko le kgodiso ya tlolofoko</p> <p>Dirisa dikarata tsa puioso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafolko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maemedi, marui, leemedi le le buang ka lediri</li> <li>Dikutu, ditlhogo le megatiana Sediri le Sedirwa</li> </ul> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puioso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiriso ya Thanodi, kgaoganyo ya matfoko</li> </ul>
1-2				
				<p>LB 51-61</p>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSAA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO															
TG	27-30																		
RDR				<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO Puisetsogodimo (Maduo: 20)</b>  <b>Simolola ka tiro e mo kgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharo ya 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwā</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Reetsa le go buisana ka Kgang</b> <b>Ditirwana tsa matseno</b></td><td><b>Buisa Kgang</b> <b>Go buisetsa go tlhaloganya</b></td><td><b>Kwala kgang</b> <b>Go dira ka mafoko</b></td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e ikaegileng ka dithhogo le ditshwantsho</li> <li>Buisetsa kwa godimo le ka setu</li> <li><b>Ditogamano tsa go buisa</b></li> <li>Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho</li> <li>Boeltsa go godisa go tlhaloganya</li> <li><b>Ditogamano tsa Tekathhaloganyo</b></li> <li>Dira ponelopele ka ga Setlhangwa</li> <li>Iriele bokao ka ga Setlhangwa</li> <li><b>Thuto ya Dikwalo</b></li> <li>Ranola le go buisana ka melaetsa.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setlhangwa, kamano ya sona le botshelo jwa gago, matthomo a sona le gore se dirajang</li> <li>Sosobanya Setlhangwa ka mela e kannna 5-10</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola le go tlodisa mathlo</li> <li>• Supa ditthihogang, borsa dipotsa, le go amanya dikgopolole maitemogelo a gago a bokshelo</li> <li>• Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang lethakore et ihaniwang</li> <li>• Busanang ka ga tsibogelo ya ka gona</li> <li>• Golaganya le botshelo jwa gago</li> <li>• Busanang ka boleng jwa loago, setho le setso mo ditlhahngweng tse di farologaneng le go tshwaela ka mokgwa o di fetisiwang ka teng mo setlhahngweng, sekao. Puo e e naganeng lethakoreng le le lengwe</li> <li>• Dirisa bokgonijwa go tlhagisa, sekao, modumo, lebelo, go ikhutsa/kgaotsa, kemo, puo ya tiriso ya dikarolo tsa mmele, jalojalo</li> </ul> </td></tr> <tr> <td>3-4</td><td></td><td><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mathusamadiri, masupi</li> <li>• Kgato ya go dira ka dipolelo</li> <li>Dipaka (Pakajaanong, pakapheti, paratiang tsweledi)</li> <li><b>Bokao jwa mafoko</b></li> <li>Maele, diane</li> <li><b>Moapelelo le matshwao a puiso</b></li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thama baanelwa ba ba dumelasegang</li> <li>• Bontsha kitso ya baanelwa, poloto, maitshetlengo (lefelokgang le nako), kgothhang le setlioa</li> <li>• Kwala dittragalo tsa bothhokwa o dirisa t'shate ya kelelo ya dikakanyo Tshimologo (tlhaloso), mo gare (thatafalo ya dittragalo, sethoa) le bokhutlo (bokhutlo jwa kgang mo sengwe le sengwe sa kgang se tlhalosegang)</li> <li>• Rulaganya dittragalo tse di kgodisang sentle</li> <li>• Thagisa dikgopolo tse di kgodisang</li> <li><b>Dikgato tsa go kwala</b></li> <li>• Dirisa thitokgang kgotsa molaetsa</li> <li>• Go dira paakanyetsotino/Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhahngwa tsa nttha</li> <li>• Go boeltsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhothha diphosho le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> </td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><b>Relota mafoko le bokao jwa ona</b></td><td></td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>mo thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</li> <li>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlolofoko</li> <li>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</li> </ul> </td></tr> </table>	<b>Reetsa le go buisana ka Kgang</b> <b>Ditirwana tsa matseno</b>	<b>Buisa Kgang</b> <b>Go buisetsa go tlhaloganya</b>	<b>Kwala kgang</b> <b>Go dira ka mafoko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e ikaegileng ka dithhogo le ditshwantsho</li> <li>Buisetsa kwa godimo le ka setu</li> <li><b>Ditogamano tsa go buisa</b></li> <li>Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho</li> <li>Boeltsa go godisa go tlhaloganya</li> <li><b>Ditogamano tsa Tekathhaloganyo</b></li> <li>Dira ponelopele ka ga Setlhangwa</li> <li>Iriele bokao ka ga Setlhangwa</li> <li><b>Thuto ya Dikwalo</b></li> <li>Ranola le go buisana ka melaetsa.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setlhangwa, kamano ya sona le botshelo jwa gago, matthomo a sona le gore se dirajang</li> <li>Sosobanya Setlhangwa ka mela e kannna 5-10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola le go tlodisa mathlo</li> <li>• Supa ditthihogang, borsa dipotsa, le go amanya dikgopolole maitemogelo a gago a bokshelo</li> <li>• Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang lethakore et ihaniwang</li> <li>• Busanang ka ga tsibogelo ya ka gona</li> <li>• Golaganya le botshelo jwa gago</li> <li>• Busanang ka boleng jwa loago, setho le setso mo ditlhahngweng tse di farologaneng le go tshwaela ka mokgwa o di fetisiwang ka teng mo setlhahngweng, sekao. Puo e e naganeng lethakoreng le le lengwe</li> <li>• Dirisa bokgonijwa go tlhagisa, sekao, modumo, lebelo, go ikhutsa/kgaotsa, kemo, puo ya tiriso ya dikarolo tsa mmele, jalojalo</li> </ul>	3-4		<b>Kgato ya go dira ka mafoko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mathusamadiri, masupi</li> <li>• Kgato ya go dira ka dipolelo</li> <li>Dipaka (Pakajaanong, pakapheti, paratiang tsweledi)</li> <li><b>Bokao jwa mafoko</b></li> <li>Maele, diane</li> <li><b>Moapelelo le matshwao a puiso</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thama baanelwa ba ba dumelasegang</li> <li>• Bontsha kitso ya baanelwa, poloto, maitshetlengo (lefelokgang le nako), kgothhang le setlioa</li> <li>• Kwala dittragalo tsa bothhokwa o dirisa t'shate ya kelelo ya dikakanyo Tshimologo (tlhaloso), mo gare (thatafalo ya dittragalo, sethoa) le bokhutlo (bokhutlo jwa kgang mo sengwe le sengwe sa kgang se tlhalosegang)</li> <li>• Rulaganya dittragalo tse di kgodisang sentle</li> <li>• Thagisa dikgopolo tse di kgodisang</li> <li><b>Dikgato tsa go kwala</b></li> <li>• Dirisa thitokgang kgotsa molaetsa</li> <li>• Go dira paakanyetsotino/Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhahngwa tsa nttha</li> <li>• Go boeltsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhothha diphosho le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>			<b>Relota mafoko le bokao jwa ona</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>mo thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</li> <li>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlolofoko</li> <li>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</li> </ul>
<b>Reetsa le go buisana ka Kgang</b> <b>Ditirwana tsa matseno</b>	<b>Buisa Kgang</b> <b>Go buisetsa go tlhaloganya</b>	<b>Kwala kgang</b> <b>Go dira ka mafoko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e ikaegileng ka dithhogo le ditshwantsho</li> <li>Buisetsa kwa godimo le ka setu</li> <li><b>Ditogamano tsa go buisa</b></li> <li>Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho</li> <li>Boeltsa go godisa go tlhaloganya</li> <li><b>Ditogamano tsa Tekathhaloganyo</b></li> <li>Dira ponelopele ka ga Setlhangwa</li> <li>Iriele bokao ka ga Setlhangwa</li> <li><b>Thuto ya Dikwalo</b></li> <li>Ranola le go buisana ka melaetsa.</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setlhangwa, kamano ya sona le botshelo jwa gago, matthomo a sona le gore se dirajang</li> <li>Sosobanya Setlhangwa ka mela e kannna 5-10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okola le go tlodisa mathlo</li> <li>• Supa ditthihogang, borsa dipotsa, le go amanya dikgopolole maitemogelo a gago a bokshelo</li> <li>• Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang lethakore et ihaniwang</li> <li>• Busanang ka ga tsibogelo ya ka gona</li> <li>• Golaganya le botshelo jwa gago</li> <li>• Busanang ka boleng jwa loago, setho le setso mo ditlhahngweng tse di farologaneng le go tshwaela ka mokgwa o di fetisiwang ka teng mo setlhahngweng, sekao. Puo e e naganeng lethakoreng le le lengwe</li> <li>• Dirisa bokgonijwa go tlhagisa, sekao, modumo, lebelo, go ikhutsa/kgaotsa, kemo, puo ya tiriso ya dikarolo tsa mmele, jalojalo</li> </ul>															
3-4		<b>Kgato ya go dira ka mafoko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mathusamadiri, masupi</li> <li>• Kgato ya go dira ka dipolelo</li> <li>Dipaka (Pakajaanong, pakapheti, paratiang tsweledi)</li> <li><b>Bokao jwa mafoko</b></li> <li>Maele, diane</li> <li><b>Moapelelo le matshwao a puiso</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thama baanelwa ba ba dumelasegang</li> <li>• Bontsha kitso ya baanelwa, poloto, maitshetlengo (lefelokgang le nako), kgothhang le setlioa</li> <li>• Kwala dittragalo tsa bothhokwa o dirisa t'shate ya kelelo ya dikakanyo Tshimologo (tlhaloso), mo gare (thatafalo ya dittragalo, sethoa) le bokhutlo (bokhutlo jwa kgang mo sengwe le sengwe sa kgang se tlhalosegang)</li> <li>• Rulaganya dittragalo tse di kgodisang sentle</li> <li>• Thagisa dikgopolo tse di kgodisang</li> <li><b>Dikgato tsa go kwala</b></li> <li>• Dirisa thitokgang kgotsa molaetsa</li> <li>• Go dira paakanyetsotino/Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhahngwa tsa nttha</li> <li>• Go boeltsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhothha diphosho le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>															
		<b>Relota mafoko le bokao jwa ona</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>mo thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</li> <li>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlolofoko</li> <li>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</li> </ul>															

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSAA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	62-71			
TG	31-36			
RDR	<p><b>Reetsa le go buisana ka Kgang</b>  <b>Ditirwana tsa matseno:sk</b></p> <p>Ponelopele  Bontsha maikutlo ka mokgwa wa tshismogo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tirano e siameng ka nako ya dipuisano tsa sethophha.</li> <li>Tshwaela ka modumo, le ka seabe sa pono jaaka: moriboo/morethetho, poeletsomodumo, le dipapiso</li> <li>Ranola diteng tsa leboko</li> <li>Sobokanya leboko</li> <li>Buisanang ka moriboo/morethetho le morumo</li> <li>Buisanang ka dipopego tsa leboko tse di farologaneng</li> <li>Buisanang ka dipopego tsa maboko</li> </ul> <p>5-6</p>	<p><b>Kwala leboko le le bonolo Go buisetsa go tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa Pele ga Puiso, sk., ponelopele o ikaegile ka Setlhogo le dishwantsho.</li> <li>Boeletsa go godisa go tlhaloganya</li> <li>Go tlhaloganya seabe sa pno ya botshwantshi le ya dipotsos tse di sa tlhokeng dikarabo</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa Tekathalaganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira penelopele ka ga sethhangwa</li> <li>Itirele bokao ka ga sethhangwa</li> </ul> <p><b>Thuto ya Dikwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ranola le go buisana ka melaetsa</li> <li>Bontsha go tlhaloganya sethhangwa, kamano ya sona le botshelo jwa gago, maithomo a sona le gore se dira jang</li> <li>Dirisa Thanodi go godisa tlotlofoko</li> </ul> <p><b>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso:</b>  Leboko/tlogela tsotthe o buise/puiso ka setlhophha/puiso e amoganwang/ puiiso ka sebedi/puiso ya leboko ka nosi</p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo.</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate: Leboko/ padiso e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsi e le some a mararo</p>	<p><b>Kwala leboko</b>  Dirisa poeletsomedumo, (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa puo e tlhalosang.</li> <li>Rulaganya, kwala sethhangwa sa nthla, boeletsa tiro ya gago</li> <li>Dira sethhangwa sa nthla mme o lemoge thitokgang/nthakgolo</li> <li>Bontsha go tlhaloganya setaele le rejisetara</li> <li>Akanya le go tlathhaba tiro ya gago le tiro ya boitlhamedi</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa nthla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlholtla diphosho le</li> <li>Go tlhangisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b>  Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko  Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</p>	

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSAA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO		
LB	72-81					
TG	37-41					
RDR				<p><b>TEKANYETSO E E TLHMAMENG TIRO 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dithhangwa tsa tiriso: (Maduo: 10) E kwalwa pele ga Teko e laolwang</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td> <b>Reetsa le go buisana ka Sethangwa sa tshedimosetso, sk, Pegelo ya tsa maemo a bosa a bosa</b>            Ditirwana tsa matseno Ponelopele            • Reletsisa dinthha tse di totobetseng.            • Buisanang ka mosola wa tshedimosetso            • Lomaganya tshedimosetso le botshelo jwa gago            • Buisanang ka ditlamorago se se kgongalang mo bathong            • Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka            • Tsaya karolo mo dipuisamong, le go emeela kakanyo ya gago            • Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e dirisitsweng            • Dirisa ditogamaano tsa trisano tsa go dithophha            • Ranola le go buisana ka dithhangwapono tse di marara thata         </td> <td> <b>Buisa Sethangwa sa Tshedimosetso, sk, Pegelo ya tsa maemo a bosa Go buisetsa go thalaganya</b>            Ditirwana tsa Pele ga Puiso, sk, ponelopele o ikaegile ka Sethogo le ditshwantsho  <b>Ditogamano tsa puiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola dikakanonykgolo</li> <li>Go latlhela matho mo dintlheng tsa tsnegetso</li> <li>Sosobanya Sethangwa</li> <li>Supa mokgwa o setlhangwa se rulagantsweng ka teng</li> <li>Botsa dipotso ka Sethangwa</li> <li>Bapisa/tshwantshanya dipharologanyo le go tshwana mo mafelong a a farologaneng.</li> <li>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotofoko</li> <li>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Reetsa le go buisana ka Sethangwa sa tshedimosetso, sk, Pegelo ya tsa maemo a bosa a bosa</b> Ditirwana tsa matseno Ponelopele • Reletsisa dinthha tse di totobetseng. • Buisanang ka mosola wa tshedimosetso • Lomaganya tshedimosetso le botshelo jwa gago • Buisanang ka ditlamorago se se kgongalang mo bathong • Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka • Tsaya karolo mo dipuisamong, le go emeela kakanyo ya gago • Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e dirisitsweng • Dirisa ditogamaano tsa trisano tsa go dithophha • Ranola le go buisana ka dithhangwapono tse di marara thata	<b>Buisa Sethangwa sa Tshedimosetso, sk, Pegelo ya tsa maemo a bosa Go buisetsa go thalaganya</b> Ditirwana tsa Pele ga Puiso, sk, ponelopele o ikaegile ka Sethogo le ditshwantsho <b>Ditogamano tsa puiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola dikakanonykgolo</li> <li>Go latlhela matho mo dintlheng tsa tsnegetso</li> <li>Sosobanya Sethangwa</li> <li>Supa mokgwa o setlhangwa se rulagantsweng ka teng</li> <li>Botsa dipotso ka Sethangwa</li> <li>Bapisa/tshwantshanya dipharologanyo le go tshwana mo mafelong a a farologaneng.</li> <li>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotofoko</li> <li>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</li> </ul>
<b>Reetsa le go buisana ka Sethangwa sa tshedimosetso, sk, Pegelo ya tsa maemo a bosa a bosa</b> Ditirwana tsa matseno Ponelopele • Reletsisa dinthha tse di totobetseng. • Buisanang ka mosola wa tshedimosetso • Lomaganya tshedimosetso le botshelo jwa gago • Buisanang ka ditlamorago se se kgongalang mo bathong • Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka • Tsaya karolo mo dipuisamong, le go emeela kakanyo ya gago • Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e dirisitsweng • Dirisa ditogamaano tsa trisano tsa go dithophha • Ranola le go buisana ka dithhangwapono tse di marara thata	<b>Buisa Sethangwa sa Tshedimosetso, sk, Pegelo ya tsa maemo a bosa Go buisetsa go thalaganya</b> Ditirwana tsa Pele ga Puiso, sk, ponelopele o ikaegile ka Sethogo le ditshwantsho <b>Ditogamano tsa puiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola dikakanonykgolo</li> <li>Go latlhela matho mo dintlheng tsa tsnegetso</li> <li>Sosobanya Sethangwa</li> <li>Supa mokgwa o setlhangwa se rulagantsweng ka teng</li> <li>Botsa dipotso ka Sethangwa</li> <li>Bapisa/tshwantshanya dipharologanyo le go tshwana mo mafelong a a farologaneng.</li> <li>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotofoko</li> <li>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</li> </ul>					

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSAL GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8		<p>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso: Resipe/tlogela tsothe o buise/puiso ka setlhophha/puiso e amoganwang/ puiso ka sebedi/puiso ya Maemo a bosa ka nosi</p> <p>Tekanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo</p> <p>Go buisetsa go ijjesa monate: Leboko/ padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotsos e le some a mararo</p>		
LB	82-90			
TG	42-46			
RDR				
9-10		<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKO YA SEESETBOSIGO E E LAOLWANG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO: 50)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pots 1: Tekatthaloganyo ya puiso ya dikwalo/e eseng ya dikwalo (Maduo: 20)</li> <li>Pots 2: Sethangwapono (Maduo: 10)</li> <li>Pots 3: Tshobokanyo (Maduo: 5)</li> <li>Pots 4: Dipopegotsa puo le melawana ya tiriso (Maduo: 15)</li> </ul>		
LB	91-94			
TG	47-51			
RDR				

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

DITIRO TSA TEKANYETSO TSWELEDI (DITIRWANA TSE E SENG TSA TLHOMAMO)			
<b>Ditirwana tsa go Reetsa le Go bua</b> • Ditirwana tse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua	<b>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</b> • Dikgatorisa go buisa • Ditiro tsa go buisetsa godimo • Ditiro tsa tekathaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharotse di thaotsweng tsa semesetara	<b>Ditirwana tsa Go Kwala le Go Thagisa</b> • Dikgatorisa go kwala • Go kwala ditemana • Dithhangwa tsa tiriso • Tihamo • Tihamo ya boithamedi	<b>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana</b> • Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso di ikaegile ka sethangwa se se tihactsweng
<b>MOPHATO 6 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BOBEDI: KGWEDITHARO 2</b>			
<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO</b> • Puise tsogodimo (Maduo: 20) • Tiro e e simololwe ka kgweditharo 1 mme e feletswe le go rekotiva ka kgweditharo 2	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA: E kwalwepelegateko e elekanyeditswengkwasekolong</b> • Go kwaladithhangwatsatirisanoo: (Maduo: 10) • Tekathhaloganyo ya puiso ya dikwalo/e eseng ya dikwalo (Maduo: 20) • Potso 1: Tekathhaloganyo ya puiso ya dikwalo (Maduo: 10) • Potso 2: Setlhangwapono (Maduo: 10) • Potso 3: Tshobokanyo (Maduo: 5) • Potso 4: Dipopegotsa puo le melawana ya tiriso (Maduo: 15)	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKO YA SEETEBOSIGO E E LAOLWANG (Maduo: 50)</b> <b>DITLHANGWA TSA TIRISANO</b> • Potso 1: Tekathhaloganyo ya puiso ya dikwalo/e eseng ya dikwalo (Maduo: 20)	

2023/24 THULAGANYETSOIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHELELO:

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	Kwala sethalo/setschwantsho sa moanelwa	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<b>Go Reetsa le go buisana ka dinaane, sk, kinane/noolwane</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno poneleopele</li> <li>Gakologela ditiragalo ka tatelano e e siameng o dirisa paka e siameng.</li> <li>Tirisano mmogo e e amogelesegang ka nako ya dipusiano tsa ditlhophha</li> <li>Dipusiano</li> <li><b>Reetsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa ka moo puo e e nagganelang lethakore le le lengwe e thamiwang ka gona le mokgwa o e amhang moietsi ka gona</li> <li>Buisanang ka baanelwa</li> <li>Buisanang ka poloto, kgotlhhang le maitshetlego</li> <li>Buisanang ka melaetsa mo sethangweng</li> <li>Akanya ka meetlo ya setso e e thwaetlegileng, boleng le ditumelo</li> <li>Akanya ka kgogakgogano magareng ga tshiamo le bosula</li> </ul> </li> </ul>	<b>Go buisa dinaane, sk. Kinane/noolwane</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ditirwana tsa pele ga puiso sk. Poneleopele e e ikaegileng ka setlhogo kgotsa ditshwantsho Go buisetsa go tlhaloganya</b></li> <li><b>Ditogamaano tsa puiso</b></li> <li>Go tlodisa matlho go bona dintlha tse di kgethegileng/totobetseng</li> <li>Go okola go bona dikakanyo ka karetso</li> </ul> <b>Ditogamaano tsa Tekatlhologanyo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bontsha dikarolo tsa setlhlangwa</li> <li>Bapisa le tsa botshele jwa gago</li> </ul> <b>Thuto ya dikwalwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka diponagalo tsa mainane/dinaane, sk. Baanelwa le melaetsa</li> <li>Tihalosa tharabololo le tsibogelo ya setlhlangwa ka kakaretso</li> <li>Tihama le go tlhalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo ba bo ratang</li> <li>Sobokanya setlhlangwa ka dipolelo di le tharo go fitla go di le tlhano</li> </ul> <b>Mokgwa wa ruta go buisa:</b> <p>Puisetsogodimo/thogela tsotlhe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa noolwane/naane</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate Padi/patsana e tla buisiwa ka metsotsi e le 30 ka letsatsi</p>	<b>Kwala sethalo/setschwantsho sa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nagana ka baanelwa</li> <li>Dirisa matfoko a a tlhalosang go bapisa/ishwantishanya baanewa</li> <li>Rulaganya, kwala setlhlangwa sa nthla le go boeletsa tiro ya gago, o totile go tokafatsa mopeletlo, dipaka le go lomaganya dipolelo go nna ditemana tse di lomaganeng</li> <li>Bontsha go tlhaloganya maitshetlego (lefelo, kgang le nako), poloto, kgotlhhang le thitokgang/nthakgolo</li> <li>Tiriso e e nepagetseng ya dipaka</li> </ul> <b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa nthla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tselenganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <b>Dira tshosobanyo</b> <p>Kwala matfoko le bokao jwa ona mothanoling ya gago kgotsa kgetsana ya matfoko</p> <p>Dirisa thanodi go dira mopeletlo le kgodiso ya tlitolofoko</p> <p>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelope ya puiso</p>	Kgato ya go dira ka matfoko matthaodi (agelela mo tirisong ya matthaodi) <ul style="list-style-type: none"> <li>Madiri (megatiana)</li> <li>Kgato ya go dira ka dipolelo</li> <li>Tira le tivva</li> <li>Malatodi/kganetsotso</li> </ul> Mopeletlo le matshwao a puiso <ul style="list-style-type: none"> <li>Matshwao a puiso (ditlogele)</li> </ul>	
LB	95-105				
TG	52-56				
RDR					

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>Reetsa le go tsaya karolo mo motlotlong o mokhutshwane wa Tiro ya boithamedi ya porojeke (sekao Poko/Dinaane/Terama/ Kgangkhutshwe/Pa di) Morutabana o</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana le baithuti ka dikgato tsa dipatisiso le molanako</li> <li>Buisana le baithuti ka dipots/o/ dithlhogo tse di supang kgolo mo patlisisong yaa Porojek.</li> <li>Bua ka tiriso ya metswedi le didiriswa tsa patlisiso</li> <li>Tsepamisa megopoloo mo go tseyeng dintlh.</li> <li>Thhalosa boththokwa jwa go kaela le go kwala bibliokerafe</li> <li>Thhalosa dikelo itsa tekanyets/o le dithhaloso tsa rubiriki/ lenaanetekanyets/o</li> </ul> <p><b>Barutwana ba tla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aroganngwa ka dithlophha kgotsa ba dira tiro ka nosi</li> <li>Kgobokanya tshedimosets/o ya patlisiso.</li> <li>Aroganang dikakanyo, megopoloo mme lo tseye karolo mo dipuisanong</li> <li>Ruiaganya bibliokerafe</li> <li>Boloka rekoto/ bosupi jwa dikgato tsa patlisiso (<b>Potefolio ya Bopaki</b>)</li> </ul>	<p><b>Buisa tshedimosets/o e ikaegileng ka mafutakwalo e tilophilweng (sk Poko, Naane, Terama/ Kgangkhutshwe/ Padi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela ka dididriswa tsa patlisiso Rotloetsa barutwana go ka tlaletsa mo didirisweng tsa patlisiso tse ba di metsweng</li> <li>Boelletsa setlhlangwa go godisa go tlhaloganya</li> <li>Buisanang ka seabe sa diponagalo/ dikarolo tsa pok/o/naane/terama/ kgangkhutshwe</li> <li>Buisanang ka seabe sa dithekeniki tsa dikwalopono tse di tlhagelelang mo dikwalong (Poko/Terama/ Kgangkhutshwe/Naane Padi)</li> </ul> <p><b>Barutwana ba dirisa ditogamaano tsa tekalthaloganyo le tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola dikakanyo kgolo</li> <li>Thodisa mathlo mo dintlheng tse di tshegetsang</li> <li>Dira poneleopele</li> <li>Bopa bokao jwa mafoko a a sa twaelegang le ditshwants/o.</li> <li>Bopa kerafo ya e e rulagantsweng go ya ka tshedimosets/o e e thophilweng</li> <li>(Mmapa wa dikakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo jj.)</li> </ul> <p><b>Barutwana ba lebisa go dikgato tsa dipatisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gatelela boththokwa jwa go kaela le go kwala bibliokerafe</li> <li>Gatelela kelo ya tekanyets/o le dithhaloso tsa rubiriki/ lenaanetekanyets/o</li> <li>Gakolola barutwana go tsepamisa megopoloo mo go tsibogeleng dipots/o/dithhogo tse di lebisang kwa dipatisisonsg tsa Porojek.</li> </ul> <p><b>Tsaya/kwala dintlha go baakanyetsa Kgato ya bobedi ya Porojek (Go kwala)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsibogela dipots/o/setlhogo sa patlisiso ka go thlopha dintlha go tswa mo didirisweng/metswedi e dirisitsweng</li> <li>Tsaya/kwala dintlha go baakanyetsa Kgato ya bobedi ya Porojek (Go kwala)</li> <li>Latelela lethomeso la go kwala (Fa e neilwe)</li> <li>Dirisa melawana ya dipopego tsa puo e e maleba le tshekatsheko ya dikwalo.</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko madiri, dipaka, maina, maemedi Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letoko le le emelang polelo Natlafatso ya Dipopego tsa Puo le Melawana tse di maleba le mofutakwalo wa patlisiso o o</li> <li>Bontsha diforeimi/didiriswa tse di maleba go tshegetsa mofuta wa kuno e thagisitsweng, (sk. Mmapa wa dikakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo jj.)</li> <li>Thulabanyo ya go fithelela dipatisiso (sekao. Mmapa wa dipakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo jj.)</li> <li>Tiriso ya tlitolofoko e e nyalanang le dipatisiso</li> <li>Kaelo ya melawana ya puo</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko madiri, dipaka, maina, maemedi Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p><b>Bokao jw/a mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Natlafatso ya Dipopego tsa Puo le Melawana tse di maleba le mofutakwalo wa patlisiso o o</li> <li>Letoko le le emelang polelo Natlafatso ya Dipopego tsa Puo le Melawana tse di maleba le mofutakwalo wa patlisiso o o</li> <li>Bontsha diforeimi/didiriswa tse di maleba go tshegetsa mofuta wa kuno e thagisitsweng, (sk. Mmapa wa dikakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo jj.)</li> <li>Thulabanyo ya go fithelela dipatisiso (sekao. Mmapa wa dipakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo jj.)</li> <li>Tiriso ya tlitolofoko e e nyalanang le dipatisiso</li> <li>Kaelo ya melawana ya puo</li> </ul>
3-4	<b>KGATO 1 DIPATLISISO</b>			<p><b>DITAELO GO MORUTABANA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tirwana ya dikgato tsa patlisiso tswelela mo tshekong ya dibeke tse pedi</li> <li>Bopaki jwa ditirwana le dikgato di tshwanetse tsa bolokwa mo bulkatlong/faele/potefolio ya bopaki ya morutwana</li> <li>Bontsha ka moo patlisiso e dinwang ka teng – ‘Ke a dira, Re a dira, O a dira’</li> <li>Diphethhelelo mo patlisisong di tshwanetse go arabela dipots/o/dithhogo</li> <li>Tsepamisa megopoloo mo kagegong ya bibliokerafe</li> <li>Lekanyetsa Kgato ya nthaa Lekelong le mo kagegong ya bibliokerafe</li> <li>Ditirwana tsothe di dirwe mo phaposiborutelong ka fa tase ga bokaedi jwa morutabana</li> </ul>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	106-115			
TG	57-60			
RDR	<p><b>Ditogamaano tsa Go Buisa le Go Reetsa</b>  Tsepamisa mogopolo mo mofutakwalong o o maleba (Poko, naane, terama/kgangkhutshwe/padi) Morutabana o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka dipots/o/ dithhogo o tsepamisitse mo nakong ya dipatisiso.</li> <li>Buisanang ka diponagalo tse di maleba go dikwalwa tse di batlisitsweng</li> <li>Neteratsa gore barutswana bottle ba ipaakkantse go simolola kgato ya bobedi:</li> <li>Go Kwala</li> <li>Buisana le barutswana go baakkanya dikwalwa tsa bona ba dirisa diphithelelo tse ba di fitheletseng tsa dipatisiso</li> <li>Buisana le barutswana ka dikgato tsa go kwala</li> <li>Neela ditaelo tebang le ditirwana tsa go kwala</li> </ul> <p><b>KGATO 2 GO KWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlota ka kagego ya ditirwana tsa go kwala tse di tlhagisiwang (Thamo/ Pegelo/Phousetara, jj)</li> </ul> <p><b>Barutswana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira ditshwaelo mo dipuisanong.</li> <li>Tlhaloganya ditebello tebang le dipots/o/dithhogo</li> </ul>	<p><b>Ditogamaano tsa Go buisa le Go lebelela Kaela barutswana go latela dikgato tsa go kwala</b></p> <p><b>Morutabana o</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela ka tschedimosetso mabapi le molanako</li> <li>Kaela barutswana go ka buisa le go dirisa dinthha tsa patlisiso</li> <li>Buisa le go buisana ka rubiriki mo rubiriking</li> <li>Tlthathamomola dikelo le dithhaloso</li> <li>Buisana le go simolola kgato ya bobedi:</li> <li>Go Kwala</li> <li>Buisana le barutswana go baakkanya dikwalwa tsa bona ba dirisa diphithelelo tse ba di fitheletseng tsa dipatisiso</li> <li>Buisana le barutswana ka dikgato tsa go kwala</li> <li>Neela ditaelo tebang le ditirwana tsa go kwala</li> </ul> <p><b>KGATO 2 GO KWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlota ka kagego ya ditirwana tsa go kwala tse di tlhagisiwang (Thamo/ Pegelo/Phousetara, jj)</li> </ul> <p><b>Barutswana ba ta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira ditshwaelo mo dipuisanong.</li> <li>Tlhaloganya ditebello tebang le dipots/o/dithhogo</li> </ul>	<p><b>Kwala/thala/tlhamma dintlha tse di kwadihweng tsa setlhogo se se tlhophilweng</b></p> <p><b>Morutabana o</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela barutswana lethomeso go le dirisa fa ba kwala.</li> <li>Kaela barutswana ka moo ba ka tlatsang lethomeso la go kwala ka teng</li> <li>Buisanang ka dikgato tsa go kwala:</li> <li>• Go ipaakanya/pelega go kwala</li> <li>• Go kwala sethangwa sa nthia</li> <li>• Go boeltsa</li> <li>• Tseleganyaya</li> <li>• Go tlhotlha diphosho</li> <li>• Go tlhagisa sethangwa sa bofelo</li> <li>• Buisana le go tlhaloganya rubiriki</li> <li>• Buisana le go tlhaloganya lethomeso la go kwala</li> <li>• Supa melawana e e kgethegileng mabapi le mofutakwalo o o batlisitsweng</li> </ul> <p><b>Barutswana ba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa lethomeso la go kwala (fa go tlhokega)</li> <li>Tseleganyaya sethangwa sa nthia</li> <li>• Tlhotlha diphosho morago ga go tseleganyaya sethangwa sa nthia</li> <li>• Kwala le go tlhagisa sethangwa sa bofelo</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko Dikutu tsa maina</b></p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo Dipolelonolo, dipolelopate Mopeleto le matshwao a puiso Khutiolkhutlo</b></p> <p><b>Gateela dipopego tsa puo le melawana tse di dirihweng mo dibekeng tse di fetileng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matshwao a puiso le mopeleto</li> <li>Tlhotlofoko mo tirisong</li> <li>Kagego le diponagalo tse di maleba tshegetso)</li> <li>Rulaganya diteng ( mmapa wa dilakanyo, dinthla kgolo le tsa</li> <li>Ditemana/melawana ya ditshwantshopono</li> <li>Tatelano ya ditemana/dikakanyo go netefatsa momagano</li> <li>Melawana ya puo jaaka e sololetswe go ka ka sethigo se se tlhophilweng</li> </ul>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSAA LE GO BUUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TRISO
<b>5-6</b> <b>KGATO 2 GO KWALA</b>	<b>DITAELO GO MORUTABANA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tirwana ya dikgato tsa go kwala e tswelela mo tshekong ya dibeketse pedi</li> <li>Bopaki jwa ditirwana tsa dikgato tsa go kwala di tshwanetse tsa bolokwa mo bukatielong/faele/potefolio ya bopaki ya morutwana</li> <li>Tsamaisa dikgato tsa go kwala</li> <li>Diphithhelelo mo patlisong di tshwanetse go arabela dipotsos/ dithlого</li> <li>Tsepamisa mogopolo mo Kaelong le mo kagegong ya bibliokerafe</li> <li>Lekanyetsa Kgato ya bobedi: Lekanyetsa ka go dirisa rubiriki/lenaanetekanyetso mme o neele barutwana dintlhata tsa dipoelo tsa tiro ya bona</li> <li>Ditirwana tsotlhe di dirwe mo phaposiborutel long ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana</li> <li>Morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse go kwala tiro ka nosi e tla tshwaiwang go ya ka rubiriki</li> </ul>			
<b>5-6</b> <b>KGATO 3 THAGISO YA MOLOMO</b>	<b>DINTLHA GO MORUTABANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsotlhe di dirwe mo phaposiborutel long ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana</li> <li>Tlhagiso ya tiro ya Molomo e ka dirwa ka tselatse di latelang: Tlhagiso ka Nosi, ka Bobedi kgotsa ka Dithhopha mme di tshwaiwie ka rubiriki e abetsweng morutwana mongwe le mongwe</li> <li>E tsamaisane le sethhangwa se se thophiliweng (sk Poko, naane, terama/ kgangkhutshwe/ padi)</li> <li>Sekao: Terama e ka diragatswa, Poko, Tiragatso ya poko, jj</li> <li>Paakanyo ya tiro ya molomo e tshwanetse go simolola ka kgweditharo 3 mme e konosetswe ka kgweditharo 4 mo e tla rekotwang le go begwa Porojekela nngwe ya dikwalo tse di rutiweng: poko/Naane/kgangkhutshwe/terama/padi</li> </ul> <p><b>Ela Thiko: Go nne le pharologanyo ya dikwalo tse di dirisetswang porojeke mo mephatong e farologaneng. Dithulaganyo/Ipaaakanyo/Dipatlisiso tsa tlhagiso ya molomo le ya boitlhamedu jwa porojeke</b></p>			
LB	116-124			
TG	61-63			
RDR				
<b>TLHATLHOBO E TLHOMAMENG: TIRO 6: GO KWALA POROJEKE (MADUO: 40)</b>		<b>TLHATLHOBO E TLHOMAMENG: TIRO 7: GO KWALA POROJEKE (MADUO: 20)</b>	<b>Kgato 3: Tlhagiso ya molomo (Barutwana ba dira tlhagiso ya porojeke ya bona) (Maduo: 20)</b>	
Dibeke 3-4		<b>Tlhagiso ya Molomo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O dirisa sebopego se se maleba: matseno, mmele le bokhutlo</li> <li>Tlhagiso dinthakgolo le tsa tshegetso</li> <li>Supa bosupi jwa dipatlisiso</li> <li>Dirisa puo ya mmele e maleba le bokgini jwa go tlhagisa sk. Tebo ya matlho, lentswe le le utlwaland</li> <li>Tsaya karolo mo dipuisanong</li> <li>Neela diphithhelelo tse di tsepameng</li> <li>Tshola le go tshegetsa dipuisano</li> <li>Supa bosisi moditshwanelong le maikutlong a batho ba bangwe</li> <li>Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo 3 mme e wediwe mo kgweditharo 4 le go rekota maduo</li> </ul>	
Kgato 1: Dipatlisiso (Barutwana ba dira dipatlisiso ka porojeke ya bona) (Maduo: 10) Dibeke 5 - 6		<b>Kgato 2: Go Kwala (Barutwana ba kwala porojeke) (Maduo: 30)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhahngwa tsa nthla</li> <li>Go boeletska</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhohtha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>	

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<b>Go reetsa le go buisana ka terama Morutabana o buisetsa barutwana terama a dirisa ditirwana tsa puiso ka kopanelo</b> Ditirwana tsa matseno: ponelopole <b>Go reetsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka diponagalo tse di bothokwa tsa sethangwa</li> <li>Supa le go buisana ka mokgwa o puo e tsayang lethakore e thhamiwang ka gona le gore e thothleletsja jang moreetsi</li> <li>Supa le go buisana ka boleng jwa sethangwa</li> <li>Golaganya diteng le melaetsa mo sethangweng le botshelo jwa gago</li> <li>Neela ditshwaelo tse di tsenelletseng ka melaetsa e e mo sethangweng</li> </ul>	<b>Buisa dithadiso tsa motshameko/ terama Go buisetsa go tlhaloganya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopole ya setlhogo, dithogo le ditshwantsho</li> </ul> <b>Ditogamaano tsa puiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: sekao, go okola, go tlodisa matlho go bona dikakan yokgolo le tsa tshegetso</li> </ul> <b>Ditogamaano tsa tekathalologanyo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Golaganya diteng le melaetsa mo sethangweng le botshelo jwa gago</li> <li>Neela ditshwaelo tse di tsenelletseng ka melaetsa e e mo sethangweng</li> </ul> <b>Thuto ya Dikwalwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka tsenelelo ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng</li> <li>Supa dikakanyo tse di farologaneng le go naya kakanyo ya gago e e ikaegileng mo bosuping jo bo mo sethangweng</li> </ul>	<b>Go kwala puisan/o/teramakhutshwe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa boanedi</li> <li>Dirisa foreimi/lethomeso le le nepagetseng</li> <li>Bontsha segalo kgotsa maikutto Bontsha go tlhaloganya setaele le rejisetara</li> </ul> <b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanetsotsiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa nthla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <b>Kwala mafoko le bolako jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thanodi go dira mopele le kgodiso ya tlotofoko</li> <li>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tsweleopele ya puiso</li> </ul> <b>Mokgwa wa ruta go buisa:</b> <b>Puisetsogodimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa padi/ patsana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekanyetso ya go ithuta – Go ipaakanyetsa go buisetsa kwa godimo Go buisetsa go ijesa monate. Padi/patsana e tla buisiwa ka metsotsi e le 30 ka letsatsi</li> </ul>	<b>Kgato ya go dira ka mafoko Dikutu, dithhogo, megatlana Kgato ya go dira ka dipolelo</b> <b>Puo pegelo le puo sebui Tiriso ya lebotsi sekao</b> Goreng o tla thari mo tirong? Goreng o tsaya dikgomo tse e seng tsa gago? <b>Mopelelo le matshwao a puiso</b> Khutiolkhutio, khutiolkhutiwana
7-8				
LB	125-133			
TG	64-67			
RDR				

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<p><b>Go reetsa le go lebelela didiriswa tsa pono le theetsa: khathunu/ dikgemetšhana tsa khomiki</b></p> <p><b>Morutabana o tshwanetse go buisetsa barutwana setlhangwa a dirisa mokgwa wa puiso ka kopanelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> </ul> <p><b>Go reetsa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lebelela le go buisana ka diteng le melaetsa ya setlhangwa</li> <li>Buisanang ka bomaleba jwa ditshwantsho le setlhangwa</li> <li>Buisanang ka ga tlhethleletsu/nonofo ya ditshwantsho le mmimo Aroganya dikakanyo ka setlhoglo le setlhangwa</li> <li>Buisanang ka mafoko a mangwe le a mangwe a masha a a botlhokwa mo go tlhaloganyeng lenaneo</li> <li>Buisanang ka baanelwa- bagolo le molaetsa wa motheo</li> <li>Supa le go buisana ka mokgwa o temogo e tlhopho ya mafoko le puo ya mmele ya sebui</li> </ul>	<p><b>Go buisa khathunu/dikgemetšhana tsa khomiki</b></p> <p><b>Go buisetsa go tlhaloganya ditogamaano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhaloganya seabe sa tiriso ya puo ya botlhwantsho le dipotsa di sa tlhokeng dikaraboo</li> <li>Sekaseka bottlhokwa jwa seabe sa botegekenki jwa ditshwantshopono</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa tekathalogganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela ditshwaelo tse di tsenelletseng ka melaetsa e emo setlhangweng</li> <li>Botsa dipotsa ka setlhangwa</li> <li>Lomaganya setlhangwa</li> <li>Sala ditaelo tse dikhutshwane tse di kwadilweng morago, go di ranola le go tlhalosa setlhangwapono se se bonolo sa dikgemetšhana tsa khomiki</li> <li>Thathhaba setlhangwa go bona melaetsa e bofitha le go sobokanya dikakanyokgolo le tsa tshegetso</li> <li>Thalosa ka mokgwa o mokwadi a o dirisang go digela temogo ya ya mmuisi ka teng; ditlogamaano tse di dirisitsweng, baanelwa</li> <li>Buisanang ka tsemelelo ka boleng jwa setso le loago mo setlhangweng Supa dikakanyo tse di farologaneng le go naya kakanyo ya gago e e ikaegileng ka bosupi</li> <li>Ranola le go sekaseka dintlhha mo ditlhangweng tsa ditshwantsho</li> <li>Fetolela dinttha go tswa mo sebopengong se sengwe go ya go se sengwe</li> </ul> <p><b>9-10</b></p>	<p><b>Go kwala khathunu/dikgemetšhana tsa khomiki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa foreimi/letlhomeso</li> <li>Tlhalosa kgopolo</li> <li>Neela boalo jwa kgatiso</li> <li>Dirisa kagego/popego e e nepagetseng</li> <li>Dirisa baanelwa bagolo le ba tshegetso ba ba kgathisang nonofieng</li> <li>Dirisa poloto le kgothhang tse di modumo ka boithamedi</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhhangwa tsa ntla</li> <li>Go boelsetsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhacisa</li> </ul> <p><b>Kwala mafoko le bokao jwa ona moetanodding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thanodi go dira mopele le kgodiso ya tlötöfoko</li> <li>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso</li> </ul> <p><b>Mokgwa wa ruta go buisa:</b></p> <p><b>Puisetsogodimo/thogela tsotthe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa padis/</b></p> <p>Tekanyetsa ya go ithuta - Go ipaakanetyetsa go buisetsa kwa godimo Go buisetsa go ijesa monate Padi/patsana e tla buisiwa ka metsotsotso e le 30 ka letsatsi</p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> madiri (dipaka)</p> <p>mediriso, mathalosi, mathaodi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> tiriso, puosebui le puopegele</p> <p><b>Mopelelo le matshwao a puiso:</b> tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko</p>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	134-141			
TG	68-70			
RDR				

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG			
<b>Ditiro tsa Go Bua le Go Reetsa</b>	<b>Ditiro tsa Go Buisa le Go Lebelala</b>	<b>Ditiro tsa Go Kwala le Go Thagisa</b>	<b>Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong tse di ikaegileng mo dikwalong</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditiro tse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go buisa</li> <li>Ditiro tsa puisetsgodimo</li> <li>Ditiro tsa tekatihaloganyo ya puiso</li> <li>Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di thaoitsweng mo kgweditharong tse pedi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Ditemana</li> <li>Dithhangwa tsa tirisan</li> <li>Thhamo</li> <li>Boitlhamedu</li> </ul>	
<b>TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG 3</b>			<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</b>
<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go Kwala (Maduo: 10+30=40)</li> <li>Porojeke la nngwe ya dikwalo tse di rutilweng: pok/o/Naane/kgangkhutshwe/terama/padi</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Thagiso ya molomo ya porojeke (Maduo: 20)</li> <li>Ela Thoko: Go tshwanetse go nne le pharologano magareng ga dikwalo go ralala mephato</li> <li>Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo 3 mme e wediwe mo kgweditharo 4 le go rekota maduo</li> </ul>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETELLO:

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p><b>Go Reetsa le go buisana ka dinaane, sk, kinane/nochlwane</b>  <b>Ditirwana tsa matseno ponelopele</b>          Morutabana o dirisa mokgwa wa go ruta ka kopanelo go buisa setlhlangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka baanelwa</li> <li>Buisanang ka kgothhang le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Buisanang ka melaetsa mo setlhlangweng</li> <li>Akanya ka meetlo ya setso e tlwaelegieng, boleng le ditumelo</li> <li>Akanya ka kgogakgogano magareng ga tshiamo le bosula</li> <li>Gakologelwa ditiragalo ka tateleno e siameng o dirisa paka e siameng</li> <li>Tirisanommogo e amo gelesegang ka nako ya dipuisano tsa ditlhophha</li> <li>Supa ka moo puo e naganellang lethakore le le lengwe e tshamiwang ka gona le mokgwa o e amang moreetsi ka gona</li> </ul> <p><b>Diragatsa motshameko wa dipotsotherisano mo phaposi borutelong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira tlhagiso ya molomo o lebeletsi bareetsi</li> <li>Bontsha temogo ya bareetsi ba farologaneng</li> <li>Farologanya modumo, segalo, le lebelo laa lentswe</li> <li>Akanya ka ditlhagiso le bokgonijwa gago le jwa ba bangwe ka tshisimogo Neela pegelo e lekalekanang e bile ena le tlhaganyo</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya thuto – mo go ipaakanyetseng tlhagiso ya molomo</b></p>	<p><b>Go buisa dinane, sk. Kinane/ noohlwane Go buisetsa go tlhaloganya</b>  <b>Ditirwana tsa pele ga puiso</b>  <b>Ditogamaano tsa go busua: go okoa, go tlodisa matlho, ponelopele, go lebeleta ditlhlangwapono tse di farologaneng, le go kgontsha go di ranola</b></p> <p><b>Ditogamaano tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlodisa matlho go bona dinthla tse di kgethegleng/totobetseng,</li> <li>Go okola go bona dikakanyo ka karetso</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa Tekathaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bopa tshwantshokgopolo ya dikarolo tsa setlhlangwa</li> <li>Amanya le tsa botshelo jwa gago</li> </ul> <p><b>Thuto ya dikwalwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka diponagalo tsa dinaane sk. Baanelwa, boanedzi, poloto, kgotlhlang, maitshetlego, tikologo, manedi, thitokgang le molaetsa</li> <li>Thanolo le tsibogelo ya setlhlangwa kakaretso</li> <li>Thithama le go tlhalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo bo batliwang</li> <li>Thanolo le tsibogelo ya setlhlangwa kakaretso</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlottofoko Sobokanya setlhlangwa ka dipolelo di le 3-5</li> </ul> <p><b>Mokgwa wa ruta go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo/tlogela tsotle o buise/ puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/ puiso ka nosi o buisa naane Go buisetsa go ijesa monate Padi/patsana e tla buisiwa ka metsotsi e le 30 ka letsatsi</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b>          Matlaodi (popego, palo, mmala) (masupi le mabadi)</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b>          Polelonolo, polelopate Dipolelo, dipotsos, ditaeloi</p> <p><b>Bokao jwa mafoko:</b>          Makaelagongwe le Maiatodi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwalela matlhommo a gago, a tlhaloso, go tshameka, a go bopa setshwantsho sa tlhaganyo</li> <li>Leka go ruta thuto e e nang le molaetsa</li> <li>Dirisa baanelwa ba ba sa tsheleng</li> <li>Dirisa tlottofoko e e maleba Nagana ka ga setlhogo le go tlhama dikakanyo</li> <li>Thagisa dikakanyo tse di kgodisang sentile</li> <li>Akanya le go tlhathoba tiro ya gago le tiro ya boithamedi</li> <li>Kwala setlhlangwa sa nttha O thokometse thitokgang/ntlhakgolo le puo le melawana e e maleba ya maithlomo le baamogedi ba ba rileng</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhlangwa tsa nttha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhethha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> <li>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgotsana ya mafoko</li> <li>Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlottofoko</li> <li>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso</li> </ul>	
LB	142-151			

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO				
TG	71-73							
RDR				<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 7</b>          • Tlhagiso ya Molomo (Maduo: 20)  <b>Tiro e, ke tsweletso go tswa mo kgweditharo 3. E wediwa le go rekotiwa mo kgweditharo 4.</b></p> <table border="1"> <tr> <td> <p><b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa ditaelo, sekao. Go faga bogobe jwa ting, go besa molelo fa isong, Go apaya morogo jj</b></p> <p>Ditlwana tsa matseno: ponelope Morutabana o buisa sethangwa sa ditaelo a dirisa ditogamaano tsa go ruta ka kopanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhaola diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo</li> <li>• Tlhokomela dlithhogo tse di bothlhokwa</li> <li>• Supa go tlhaganya ga ditaelo ka go botsa dipotsa go batta tlhaloso</li> </ul> <p><b>Gopola tsumaiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neela tshosobanyo ya ditaelo</li> <li>• Kwaia dintha le go diragatsa ditaelo</li> <li>• Tshwaela go utlwala ka ditaelo</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya thuto – mo go ipaakanyetseng tlhagiso ya molomo</b></p> <p>3-4</p> </td><td> <p><b>Go buisa sethangwa sengwe sa ditaelo, dikaelo</b></p> <p>Go buisetsa go tlhaganya:          Ditogamaano tsa Puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa ditogamaano tse di maleba tsa go buisa le go tlhaganya: go tlodisa mattho</li> <li>• Ipopole bolkao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le dlithwantsho</li> <li>• Dira ponelopele ka sethangwa</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa Tekathaloganyo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ipopole bolkao ka sethangwa</li> <li>• Sekaseka tsa sethangwa</li> <li>• Sekaseka diponagalo tsa sethangwa: thulaganyo le melawana ya dithhangwa tsa ditaelo</li> <li>• Rulaganya ditaelo tse di tlhakathakaneng</li> <li>• Bontsha go tlhaganya sethangwa le mokgwa o se dirisiwang ka ona: puiso ya lefoko ka lefoko</li> <li>• Lemoga le go thalosa dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo, le maithomo/maikaelelo</li> <li>• Tlhaola le go tlhathhoba rejisetara ya sethangwa</li> <li>• Tlhaganya le go dirisa tschedimosetso ya dithhangwa ka tsela ee maleba</li> <li>• Tshwantshanya ditaelo tse pedi tse di farologaneng</li> </ul> </td><td> <p><b>Kwala tshosobanyo ya sethangwa sa ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa thanodi</li> <li>• Sobokakanya ditaelo tsa sethangwa</li> <li>• Sobokakanya sethangwa go ya ka dipolelo/ditemana</li> <li>• Dirisa melawana jaaka pele, go latela, morago jj.</li> <li>• Dirisa lethomeso la go kwala</li> <li>• Dirisa dipolelwana tse di gokaganyang Rulaganya mafoko le dipolelo sentle</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala dithhangwa tsa nthha</li> <li>• Go boleitsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhothla diphosho le</li> <li>• Go tlhagisa</li> <li>• Kwaia mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</li> <li>• Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlottofoko</li> <li>• Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelopelle ya puiso</li> </ul> </td><td> <p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Matlhulosi a mokgwa, nako, lefeloi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p>poletswako le polelopate</p> </td></tr> </table>	<p><b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa ditaelo, sekao. Go faga bogobe jwa ting, go besa molelo fa isong, Go apaya morogo jj</b></p> <p>Ditlwana tsa matseno: ponelope Morutabana o buisa sethangwa sa ditaelo a dirisa ditogamaano tsa go ruta ka kopanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhaola diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo</li> <li>• Tlhokomela dlithhogo tse di bothlhokwa</li> <li>• Supa go tlhaganya ga ditaelo ka go botsa dipotsa go batta tlhaloso</li> </ul> <p><b>Gopola tsumaiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neela tshosobanyo ya ditaelo</li> <li>• Kwaia dintha le go diragatsa ditaelo</li> <li>• Tshwaela go utlwala ka ditaelo</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya thuto – mo go ipaakanyetseng tlhagiso ya molomo</b></p> <p>3-4</p>	<p><b>Go buisa sethangwa sengwe sa ditaelo, dikaelo</b></p> <p>Go buisetsa go tlhaganya:          Ditogamaano tsa Puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa ditogamaano tse di maleba tsa go buisa le go tlhaganya: go tlodisa mattho</li> <li>• Ipopole bolkao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le dlithwantsho</li> <li>• Dira ponelopele ka sethangwa</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa Tekathaloganyo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ipopole bolkao ka sethangwa</li> <li>• Sekaseka tsa sethangwa</li> <li>• Sekaseka diponagalo tsa sethangwa: thulaganyo le melawana ya dithhangwa tsa ditaelo</li> <li>• Rulaganya ditaelo tse di tlhakathakaneng</li> <li>• Bontsha go tlhaganya sethangwa le mokgwa o se dirisiwang ka ona: puiso ya lefoko ka lefoko</li> <li>• Lemoga le go thalosa dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo, le maithomo/maikaelelo</li> <li>• Tlhaola le go tlhathhoba rejisetara ya sethangwa</li> <li>• Tlhaganya le go dirisa tschedimosetso ya dithhangwa ka tsela ee maleba</li> <li>• Tshwantshanya ditaelo tse pedi tse di farologaneng</li> </ul>	<p><b>Kwala tshosobanyo ya sethangwa sa ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa thanodi</li> <li>• Sobokakanya ditaelo tsa sethangwa</li> <li>• Sobokakanya sethangwa go ya ka dipolelo/ditemana</li> <li>• Dirisa melawana jaaka pele, go latela, morago jj.</li> <li>• Dirisa lethomeso la go kwala</li> <li>• Dirisa dipolelwana tse di gokaganyang Rulaganya mafoko le dipolelo sentle</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala dithhangwa tsa nthha</li> <li>• Go boleitsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhothla diphosho le</li> <li>• Go tlhagisa</li> <li>• Kwaia mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</li> <li>• Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlottofoko</li> <li>• Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelopelle ya puiso</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Matlhulosi a mokgwa, nako, lefeloi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p>poletswako le polelopate</p>
<p><b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa ditaelo, sekao. Go faga bogobe jwa ting, go besa molelo fa isong, Go apaya morogo jj</b></p> <p>Ditlwana tsa matseno: ponelope Morutabana o buisa sethangwa sa ditaelo a dirisa ditogamaano tsa go ruta ka kopanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhaola diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo</li> <li>• Tlhokomela dlithhogo tse di bothlhokwa</li> <li>• Supa go tlhaganya ga ditaelo ka go botsa dipotsa go batta tlhaloso</li> </ul> <p><b>Gopola tsumaiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neela tshosobanyo ya ditaelo</li> <li>• Kwaia dintha le go diragatsa ditaelo</li> <li>• Tshwaela go utlwala ka ditaelo</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya thuto – mo go ipaakanyetseng tlhagiso ya molomo</b></p> <p>3-4</p>	<p><b>Go buisa sethangwa sengwe sa ditaelo, dikaelo</b></p> <p>Go buisetsa go tlhaganya:          Ditogamaano tsa Puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa ditogamaano tse di maleba tsa go buisa le go tlhaganya: go tlodisa mattho</li> <li>• Ipopole bolkao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le dlithwantsho</li> <li>• Dira ponelopele ka sethangwa</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa Tekathaloganyo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ipopole bolkao ka sethangwa</li> <li>• Sekaseka tsa sethangwa</li> <li>• Sekaseka diponagalo tsa sethangwa: thulaganyo le melawana ya dithhangwa tsa ditaelo</li> <li>• Rulaganya ditaelo tse di tlhakathakaneng</li> <li>• Bontsha go tlhaganya sethangwa le mokgwa o se dirisiwang ka ona: puiso ya lefoko ka lefoko</li> <li>• Lemoga le go thalosa dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo, le maithomo/maikaelelo</li> <li>• Tlhaola le go tlhathhoba rejisetara ya sethangwa</li> <li>• Tlhaganya le go dirisa tschedimosetso ya dithhangwa ka tsela ee maleba</li> <li>• Tshwantshanya ditaelo tse pedi tse di farologaneng</li> </ul>	<p><b>Kwala tshosobanyo ya sethangwa sa ditaelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa thanodi</li> <li>• Sobokakanya ditaelo tsa sethangwa</li> <li>• Sobokakanya sethangwa go ya ka dipolelo/ditemana</li> <li>• Dirisa melawana jaaka pele, go latela, morago jj.</li> <li>• Dirisa lethomeso la go kwala</li> <li>• Dirisa dipolelwana tse di gokaganyang Rulaganya mafoko le dipolelo sentle</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala dithhangwa tsa nthha</li> <li>• Go boleitsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhothla diphosho le</li> <li>• Go tlhagisa</li> <li>• Kwaia mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</li> <li>• Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlottofoko</li> <li>• Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelopelle ya puiso</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Matlhulosi a mokgwa, nako, lefeloi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p>poletswako le polelopate</p>					

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4		<p><b>Mokgwa wa ruta go buisa</b> Puisetsogodimo/tlogetla tsotle o buise/ puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/ puiso ka nosi o buisa padl/patsana</p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate</b> Naane e tla buisiwa ka metsotsos e le 30 ka letsatsi</p>		
LB	152-159			
TG	74-75			
RDR		<p><b>Go reetsa le go buisana ka leboko</b> Morutabana o buisa leboko a dirisa ditogamaano tsa go ruta ka kopanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: okola</li> <li>setlhengwa le go bontsia ditemana, morumo, poeletsomodumo jj.</li> <li>Reetsa leboko go tlhagisa dinthha tse di totobetseng</li> <li>Supa/ranola diponagalo tsa leboko</li> </ul> <p><b>Sobokanya leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sobokanya dinthha tse di totobetseng le go kwala diteng tse di rileng</li> <li>Buisanang ka boleng jwaa tsa loago, tsa setho le tsa setso mo setlhengweng</li> <li>Tshwaelaka mo boleng le molaesta e tlhagisiwang ka teng mo setlhengweng</li> <li>Sensitively gives balanced and constructive feedback</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya thuto – mo go ipaakanyetseng tlhagiso ya molomo</b></p>	<p><b>Buisa leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dithnwana tsa pele ga puiso, sekao, ponelopole o labile setlhogo le dithswantsho</li> <li><b>Ditogamaano tsa puiso</b></li> <li>Thaloganya seabe sa tririso ya puo ya botshwantsho le dipotsotse di sa thihkeng dikarabo</li> <li>Go tlhagisa bokao jwaa mafoko a sa tlwaelang le dithswantsho</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa tekathalogganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa bokao jwaa setlhengwa</li> <li>Botsta dipotsotse mabapi le setlhengwa</li> </ul> <p><b>Thuto ya dikwawla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa le go ranola diponagalo tsa dithhangwa tse di farologaneng tse di kwdiliwang kgotsa mefuta ya dithhangwa, sk. Moriboi/morethetho, morumo, mothofatso, tshwantshiso le maetsi</li> <li>Supa le go tshwaela tiriso ya dipopego tsa pokolo</li> <li>Buisana ka popego ya leboko</li> <li>Ranola le go buisana ka tiriso ya botshwantsho/molaetsa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> sediri, sedinva</p> <p><b>Kgato ya go dira dipolelo</b> tshwantshanyo, tshwantshiso, mothofatso, maetsi</p> <p><b>Puopegelo le puosebui</b> <b>Bokao jwa mafoko</b> Ditsejwana</p> <p><b>Kwala leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa poeletsomedumo, (ditumammogo le ditumano), tshwantshiso, tshwantshanyo, thitokgang</li> <li>Akanya le go thathhoba tiro ya gago le tiro ya boithamedi</li> <li>Aga le go rulaganya dinthha o dirisa dikgato tsa go kwala</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala dithhangwa tsa ntsha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhothha diphosole</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p>Kwala mafoko le bokao jwaa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</p> <p>Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlottioko</p> <p>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso</p>

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bontsha go tlhaloganya leboko, le kamano ya lona ka botshelo jwa gago <b>Mokgwa wa ruta go buisa:</b> Puisetsogodimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa leboko</li> <li><b>Go buisetsa go ijesa monate</b> Leboko le tla buisiwa ka metsots e le 30 ka letsatsi</li> </ul>		
LB	160-167			
TG	76-77			
RDR				
7-8		<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sethhangwa sa tirisan (Maduo: 10) Se kwalwa pele ga teko</li> </ul> <b>Poelsetso</b> <b>Tekanyetso ya tlthagiso ya tiro ya molomo</b>		
LB	175			
TG	79			
RDR				
9-10		<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 9: TEKO TSIBOGEO YA DITLHANGWA (50 MADUO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(Tsilbogelo ya setlhangwa: Maduo: 40)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Pots 1: Tekatthaloganyo ya Puiso (Maduo 20)</li> <li>Pots 2: Setshwantshopono (Maduo: 10)</li> <li>Pots 3: Tshobokanyo (Maduo: 5)</li> <li>Pots 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (Maduo: 15)</li> </ul> </li> </ul>		

# SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	176-178			
TG	80-84			
RDR				

DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG (Tekanyetso ya go ithuta)				
<b>Ditiro tsa Go Bua le Go Reetsa</b>	<b>Ditiro tsa Go Buisa le Go Lebelela</b>	<b>Ditiro tsa Go Kwala le Go Thagisa</b>	<b>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</b>	<b>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditiro tse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go buisa</li> <li>Ditiro tsa puisetsgodimo</li> <li>Ditiro tsa tekathaloganyo ya puiso</li> <li>Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di thaotsweng mo kgweditharong tse pedi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Ditemana</li> <li>Dithhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> <li>Boithamedi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di amanang le mofuta wa sethangwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di amanang le mofuta wa sethangwa</li> </ul>
<b>TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG KGWEDITHARO 4</b>	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG; TIRO 9: TEKO TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 50)</b>		<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG; TIRO 8</b>	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG; TIRO 8</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (Maduo: 20)</li> <li>Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntla mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sethhangwa sa tirisano (Maduo: 10) E kwalwa pele ga teko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potsos 1: Tekathalogganyo ya puiso (Maduo: 20)</li> <li>Potsos 2: Setshwantshopono (Maduo: 10)</li> <li>Potsos 3: Tshobokanyo (Maduo: 5)</li> <li>Potsos 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (Maduo: 15)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sethhangwa sa tirisano (Maduo: 10) E kwalwa pele ga teko</li> </ul>
<b>MO BOGARENG JWA NGWAGA</b>	<b>TLHATLHOBO</b>		<b>TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG KGWEDITHARO 4</b>	
<b>TEKANYETSO E E RULAGANGWANG KWA SEKOLONG</b>	<b>DITLHATLHOBO</b>		<b>MO BOGARENG JWA NGWAGA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Ditiro tse di tlhomameng tsa tekanyetso</li> <li>1 Tiro ya molomo (Puisetso godimo go ralala dikgweditaro tse pedi tsa nthla)</li> <li>3 Ditiro tsa dikwala</li> <li>1 Go tsibogela dithhangwa</li> <li>1 Teko ya bogare jwa ngwaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 TIRO YA MOLOMO -Thagiso ya Porajeke ya boithamedi (Kgweditaro tse pedi tsa bofelo)</li> <li>1 Tiro ya dithhangwa tsa tirisano</li> <li>1 Teko ya bofelo jwa ngwaga</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 TIRO YA MOLOMO -Thagiso ya Porajeke ya boithamedi (Kgweditaro tse pedi tsa bofelo)</li> <li>1 Tiro ya dithhangwa tsa tirisano</li> <li>1 Teko ya bofelo jwa ngwaga</li> </ul>	

# LENANEO LA TLHATLHOBO

Mophato wa 4		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO	17-19
	TSHOBOKANYO YA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 1	24-25
2	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG [TIRO 4] • Setlhangwa sa tirisano: (10 maduo) (2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se selele: 10 maduo) E kwalwe pele ga teko e e laotsweng	33
	DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKO E E TLHOMAMENG (Tsibogelo ya ditlhlangwa maduo a le 40) • Potso 1: Setlhangwa tekatlhaloganyo se se buisiwang /se se sa buisiweng (maduo a le15) • Potso 2: Tekatlhaloganyo ka ga setshwantshopono (maduo a le10) • Potso 3: Go kwala tshobokanyo (maduo a le 5) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana (maduo a le 10 )	46-49
3	TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: KGWEDITHARO YA 3	60
4	• Potso 1: Setlhangwa tekatlhaloganyo se se buisiwang /se se sa buisiweng (maduo a le15) • Potso 2: Tekatlhaloganyo ka ga setshwantshopono (maduo a le10) • Potso 3: Go kwala tshobokanyo (maduo a le 5) Dipopego tsa puo le melawna (maduo a le 10 )	94-96

Mophato wa 5		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	Tlhatlhobo e etlhommameng: Tiro 1: Puisetsogodimo (20 maduo) Simolola ka tiro e mokgweditharongya 1 o be o e feleletsa ka kgweditharo 2 fa maduo a tlabo a rekotiwa.	10-11
	Tlhatlhoboe etlhommameng: Tiro 3: Tsibogeloyaditlhlangwa (40 maduo) • setlhangwa (15 maduo) • setlhangwapono (10 maduo) Dipopegopuo le melawanayatiriso (15 maduo) Ditirotsegá di a tshwanelá go kwadiwa ka nako e le nngwe.	25-28
2	Teko e etlhommameng: Tiro 5: Tsibogeloyaditlhlangwa (40 maduo) • Potso 1: Setlhangwa (15 maduo) • Potso 2: Setlhangwapono (10 maduo) • Potso 3: Tshosobanyo (5 maduo)	37
	SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG:	51-54
3	TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG	71
4	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9 – 2 DIURA TSIBOGELO YA DITLHANGWA (PAMPIRI 2) [MaduoGotlhe 40] • Potso 1: Tekatlhaloganyoyapuiso/ e esabuisiweng (Maduo: 15) • Potso 2: Setlhangwapono (Maduo: 10) • Potso 3: Tshosobanyo (Maduo: 5) • Potso 4: Dipopegotsapuo le melawanayatiriso: (Maduo:10)	99-102

# LENANEO LA TLHATLHOBO

Mophato wa 6		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 Maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekatlhaloganyo ya puiso (20 maduo)</li> <li>• Setshwantshopono (10 maduo)</li> <li>• Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong (20 maduo)</li> </ul>	18
2	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO: PUISETSOGODIMO (20 MADUO)</p> <p>Simolola ka tiro e, mo kgeditharong ya ntlha mme e wediwe mo kgeditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa.</p>	29
	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG; TIRO 5: TEKO TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (20 maduo)</li> <li>• Potso 2: Setshwantshopono (10 maduo)</li> <li>• Potso 3: Tshobokanyo (5 maduo)</li> <li>• Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (15 maduo)</li> </ul>	47-49
3	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 6: GO KWALA POROJEKE (40 MADUO)</p> <p>Kgato 1: Dipatlisiso (Barutwana ba dira dipatlisiso ka porojeke ya bona) (10 maduo)</p> <p>Beke 4-5</p> <p>Kgato 2: Go Kwala (Barutwana ba kwala porojeke (30 maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhlangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	68
4	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 9: TEKO TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 MADUO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Tekatlhaloganyo ya Puiso (20 maduo)</li> <li>• Potso 2: Setshwantshopono (10 maduo)</li> <li>• Potso 3: Tshobokanyo (5 maduo)</li> <li>• Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (15 maduo)</li> </ul>	80-84

# DINOUTSU TSA ME

**SALES CONTACTS**

TVET Colleges	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Booksellers	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Eastern Cape	Sydney Nquma	083 253 6761	sydney@shuters.com
Free State	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Gauteng	Themba Msimanga	082 445 6435	themba@shuters.com
	Amanda Mamabolo	083 287 6855	amanda@shuters.com
	Eugenia Sibeko	083 287 6899	eugenia@shuters.com
KwaZulu-Natal	Khanyo Cele	083 281 0849	khanyo@shuters.com
	Phumzile Ngcobo	083 272 9029	phumzile@shuters.com
	Gloria Mthethwa	081 046 1735	gloria@shuters.com
Limpopo	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Mpumalanga	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Northern Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
North West	Phemelo Maiphehlo	083 378 8725	phemelo@shuters.com
Western Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
Shuters Academy	Vickesh Thandray	060 545 2264	vickesh@shuters.com

**CUSTOMER SERVICES:**

Nhlanhla Zondi	+27 (0) 33 846 8779	nhlanhla@shuter.co.za
Mbali Kunene	+27 (0) 33 846 8722	mbali@shuter.co.za
Thandeka Ngcobo	+27 (0) 33 846 8724	thandeka@shuter.co.za
Zandile Mthethwa	+27 (0) 33 846 8721	zandilem@shuter.co.za
Sylvie Doarsamy	+27 (0) 33 846 8723	sylvie@shuter.co.za

**HEAD OFFICE**

Tel: +27 (0) 33 846 8721 / 22 / 23 / 24 / 79

Fax: +27 (0) 33 846 8701

**Pietermaritzburg · Johannesburg · Cape Town · East London**[www.facebook.com/shuterandshooter](http://www.facebook.com/shuterandshooter)[www.shuters.co.za](http://www.shuters.co.za)[www.facebook/aceitstudyguides](http://www.facebook/aceitstudyguides)[www.aceitstudyguides.co.za](http://www.aceitstudyguides.co.za)[www.duzipublishers.co.za](http://www.duzipublishers.co.za)